

1901.

Na osnovu člana 3a stav 2 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje naučnog, privrednog, ekonomskog, kulturnog i sportskog interesa Crne Gore za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom („Službeni list CG”, br. 34/10, 40/16 i 62/18), Vlada Crne Gore je 30. decembra 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, donijela

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU IZBORA LICA KOJE MOŽE STEĆI CRNOGORSKO DRŽAVLJANSTVO PRIJEMOM RADI REALIZACIJE POSEBNOG PROGRAMA ULAGANJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA PRIVREDNI I EKONOMSKI INTERES CRNE GORE

Član 1

U Odluci o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Službeni list CG”, br. 79/18 i 12/20) u članu 3 stav 1 poslije riječi: „razvoju i” dodaju se riječi: „za razvoj inovacione djelatnosti u smislu Zakona o inovacionoj djelatnosti, kao i”.

Član 2

U članu 7 stav 1 riječi: „dva puta” zamjenjuju se riječima: “tri puta”.

Član 3

U članu 10 stav 1 poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

“3a) je na ESCROW račun položio iznos od najmanje 100.000,00 eura, radi razvoja inovacione politike Crne Gore, za potrebe Fonda za inovacije Crne Gore;”.

Član 4

U članu 11 stav 1 poslije alineje 2 dodaje se nova alineja koja glasi:

„- za koji je investitor dostavio neopozivu bankarsku garanciju naplatitu na prvi poziv u iznosu od 50% od minimuma investicije iz alineje 2 ovog stava, a kojom se garantuje realizacija razvojnog projekta u skladu sa dinamikom i namjenom utvrđenom u biznis planu i revidovanom glavnom projektu;”.

Član 5

U članu 13 stav 5 mijenja se i glasi:

„Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, aplikant za sebe i članove svoje porodice prilaže:

- kopije pasoša;

- izvode iz registra rođenih ili drugu ispravu na osnovu koje se može utvrditi identitet i državljanstvo, u skladu sa međunarodnim ugovorom;

- izvode iz registra vjenčanih ili drugu ispravu na osnovu koje se može utvrditi bračno, odnosno vanbračno stanje ili životno partnerstvo lica istog pola;

- polise osiguranja koje važe u Crnoj Gori, a koje pokrivaju zdravstveno osiguranje.”

Član 6

U članu 15 stav 2 riječi: „tač. 2 i 3” zamjenjuju se riječima: „tač. 2, 3 i 3a”.

Član 7

Poslije člana 17 dodaje se novi član koji glasi:

„Rok za dostavljanje bankarske garancije

Član 17a

Investitor čiji se projekat nalazi na Listi razvojnih projekata dužan je da dostavi bankarsku garanciju iz člana 11 stav 1 alineja 3 ove odluke u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Ako investitor ne dostavi bankarsku garanciju u roku iz stava 1 ovog člana, organ državne uprave nadležan za poslove turizma brisaće projekat sa Liste razvojnih projekata.”

Član 8

U članu 18 stav 1 riječi: “31. decembra 2021. godine.” zamjenjuje se riječima: “31. decembra 2022. godine.”.

Član 9

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-7033

Podgorica, 30. decembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1902.

Na osnovu člana 271 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, broj 65/20) i člana 10 stav 1 alineja 1 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Radio-difuzni centar” Podgorica („Službeni list CG”, br. 21/09, 24/12, 16/13, 38/19 i 118/21), Vlada Crne Gore, na sjednici od 23. decembra 2021. godine, donijela je

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTADRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU „RADIO-DIFUZNI CENTAR”- PODGORICA

Član 1

U Statutu Društva sa ograničenom odgovornošću „Radio-difuzni centar” – Podgorica („Službeni list CG”, broj 40/19) u članu 9 stav 1 poslije alineje 1 dodaje se nova alineja koja glasi:

„-izgradnje električnih i telekomunikacionih vodova koje obuhvataju izgradnju vodova za distribuciju električne energije i telekomunikacija i izgradnju međusobno povezanih zgrada i građevina koje čine sastavni dio tih sistema (šifra djelatnosti 42. 229);”.

Član 2

U članu 13 stav 1 alineja 3 mijenja se i glasi:

„-usvaja izvještaj o poslovanju Društva sa finansijskim iskazima;”.

Poslije alineje 3 dodaje se nova alineja koja glasi:

„-donosi odluku o raspolaganju imovinom Društva (kupovini, prodaji, zakupu, zamjeni, sticanju ili na drugi način raspolaganju) čija je vrijednost veća od 20% knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva;”.

Član 3

Član 18 mijenja se i glasi:

„Predsjednik i članovi Odbora direktora imenuje se na period od četiri godine uz mogućnost ponovnog izbora.”

Član 4

U članu 19 stav 1 poslije alineje 3 dodaje se šest novih alineja koje glase:

„- donosi poslovnik o radu;

- usvaja finansijske iskaze;

- donosi odluku o imenovanju sekretara i zaključuje ugovor o radu sa njim;

- predlaže Osnivaču nezavisnog revizora;

- usvaja Plan javnih nabavki u skladu sa zakonom;

- usvaja tromjesečne izvještaje izvršnog direktora o poslovanju Društva;”.

Član 5

U članu 20 stav 1 poslije alineje 9 dodaju se tri nove alineje koje glase:

„- daje saglasnost na zahtjev Izvršnog direktora za nabavku usluga, roba i radova vrijednosti većih od 20. 000,00 €, za tekuću godinu;

- odlučuje o prodaji i opterećenju pokretne i nepokretne imovine u iznosu od preko 50. 000 eura;

- donosi opšta akta Društva;”.

Član 6

U članu 21 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Sjednice Odbora direktora saziva i njima predsjedava predsjednik Odbora direktora ili član Odbora kojeg on ovlasti.

Sjednicu Odbora direktora može da zakaže predsjednik Odbora direktora, odnosno na zahtjev člana odbora.”

Član 7

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-6878

Podgorica, 23. decembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1903.

Na osnovu člana 271 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, broj 65/20) i člana 8 stav 1 tačka 1 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro” („Službeni list CG”, br. 129/20 i 42/21), Vlada Crne Gore je na sjednici od 23. decembra 2021. godine, donijela je

**ODLUKU
O IZMJENAMA STATUTA DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA
TRANSPORT PUTNIKA I ROBE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU
„TOMONTENEGRO”**

Član 1

U Statutu Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro” („Službeni list CG”, br. 2/21, 23/21, 71/21 i 115/21), u članu 3 stav 4 mijenja se i glasi:

„Email adresa Društva je: office@to.me.”

Član 2

U članu 8 stav 1 mijenja se i glasi:

„Osnovni kapital Društva iznosi 30.000.000,00 EUR (slovima: trideset miliona eura).”

Član 3

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-6720

Podgorica, 23. decembar 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1904.

Na osnovu člana 19 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), a u vezi sa članom 5 Zakona o slobodnim zonama (“Službeni list RCG”, broj 42/04 i „Službeni list CG”, br. 11/07, 76/08 i 40/16), Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. decembra 2021. godine, donijela je

ODLUKU O ZABRANI SKLADIŠTENJA DUVANSKIH PROIZVODA NA TERITORIJI SLOBODNE ZONE „LUKA BAR”

Član 1

Radi sprječavanja mogućeg rizika po bezbjednost države zabranjuje se smještanje radi skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji Slobodne zone “Luka Bar”.

Smještanjem radi skladištenja smatra se svako zadržavanje duvanskih proizvoda na teritoriji Slobodne zone “Luke Bar”, osim pretovara u skladu sa članom 176 stav 6 Carinskog zakona.

Organ uprave nadležan za poslove carine (u daljem tekstu: carinski organ) dužan je da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke doneše rješenje u skladu sa članom 172 stav 3 Carinskog zakona, kojim se zabranjuje obavljanje djelatnosti iz stava 1 ove odluke i ukine ili izmijeni odobrenja koja su izdata za vođenje evidencije za skladištenje duvanskih proizvoda u Slobodnoj zoni “Luka Bar”.

Lice kojem je ukinuto ili izmijenjeno odobrenje iz stava 3 ovog člana dužno je da preduzme radnje radi odobravanja carinski dozvoljenog postupanja ili upotrebe za postojeće zalihe duvanskih proizvoda koje se nalaze na teritoriji Slobodne zone “Luka Bar”, u roku koji odredi carinski organ u skladu sa zakonom.

Ako lice kojem je ukinuto ili izmijenjeno odobrenje nije preduzelo radnje u roku iz stava 4 ovog člana, carinski organ će, bez odlaganja, preuzeti mjere za regulisanje statusa robe, uključujući i njenu prodaju, u skladu sa članom 63 Carinskog zakona.

Član 2

Operator Slobodne zone „Luka Bar” neće zaključivati ugovore čiji je predmet skladištenje duvanskih proizvoda u Slobodnoj zoni „Luka Bar” i usklađe posovanje privrednih subjekata sa ovom odlukom.

Član 3

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o zabrani skladištenja duvanskih proizvoda na teritoriji Slobodne zone „Luka Bar” („Službeni list CG”, broj 83/21).

Član 4

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-7034

Podgorica, 29. decembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1905.

Na osnovu člana 53 stav 2 Zakona o vodama („Službeni list RCG“, broj 27/07 i „Službeni list CG“, br. 32/11, 48/15, 52/16 i 84/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. decembra 2021. godine, donijela je

O IZMJENI ODLUKE O ODREĐIVANJU IZVORIŠTA NAMIJENJENIH ZA REGIONALNO I JAVNO VODOSNABDIJEVANJE (JAVNIM VODOVODOM) I UTVRDIVANJU NJIHOVIH GRANICA

Član 1

U Odluci o određivanju izvorišta namijenjenih za regionalno i javno vodosnabdijevanje (javnim vodovodom) i utvrđivanju njihovih granica („Službeni list CG“, broj 36/08), u članu 2 stav 2 mijenja se i glasi:

Za javno vodosnabdijevanje (javnim vodovodom) određuju se izvorišta data u sljedećoj tabeli:

Red.br.	OPŠTINA	NAZIV IZVORIŠTA
1	Andrijevica	Krkori
2	Bar	Zaljevo, Kajnak, Brea, Sustaš, Turčini I, Turčini II, Vrelo-Čanj, bunar BN1 (Zlatiborski), bunar BN2 (Niški), Velje oko, Orahovsko polje
3	Berane	Merića vrelo, Manastirska vrelo, Dapsića vrelo
4	Bijelo Polje	Vrelo Bistrice
5	Budva	Reževića rijeka, Podgorska vrela, Dobra voda-Buljarica, Piratac, Loznica, Zagradac, Sjenokos, Smokov vijenac, Sopot
6	Gusinje	Vrelo Bajrovića, Alipašini izvori
7	Danilovgrad	Oraška jama, Slatinski izvori, Brajovića jama, Žarića jama, Milojevića vrelo, Viško vrelo, Mareza, Vučiji studenac
8	Žabljak	Oko ispod Crvene grede (Zminje jezero), bunari u slivu Mlinskog potoka (Crno jezero)
9	Kolašin	Mušovića vrelo
10	Kotor	Vrmac, Orahovački izvori (Ercegovina i Cicovića kuće), Škurda, Risanska spila, Morinjski izvori, Simiš, Gornjegrbaljska izvorišta (Maroš, Ubao, Podskala i Ponikva), Smokovac (Risan)
11	Mojkovac	Gojakovića izvori
12	Nikšić	Gornji Vidrovan, Donji Vidrovan, Poklonci
13	Petnjica	Popča, Murovsko vrelo, Laze, Agovsko vrelo
14	Plav	Jasenica, Murinska rijeka, Pusta vrata, Pipuran
15	Plužine	Sutulija
16	Pljevlja	Breznica, Jugoštica -Petrova česma, Bezarska vrela, Zmajevac, Mandojevac, Odžak, akumulacija Otilovići
17	Podgorica	Mareza, Zagorič, Konik, Ćemovsko polje, Bioče, Vuksanlekići
18	Rožaje	izvorište Ibra, izvorište Grlja
19	Tivat	Topliš, Plavda, Brštin, Češljari, Grbaljsko polje
20	Tuzi	Tuzi, Dinoša, Milješ, Vuksanlekići
21	Ulcinj	Lisna Bori, Salč, Gač, Klezna, Mide, Kaliman I i II, Brajša
22	Herceg Novi	Opačica, akumulacija Trebišnjica
23	Cetinje	Podgorska vrela, Obzovica, Uganjska vrela, Struge (Rijeka Crnojevića), Koritnik (Njeguši)
24	Šavnik	Šavnička glava

Član 2

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 04-3660
Podgorica, 1. decembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1906.

Na osnovu člana 12 st. 1 i 2 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (“Službeni list CG”, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19 i 130/21), Vlada Crne Gore je 30. decembra 2021. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, donijela

**ODLUKU
O OBRAČUNSKOJ VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA ZA ZAPOSLENE U JAVNOM
SEKTORU ZA FISKALNU 2022. GODINU**

Član 1

Vrijednost koeficijenta za obračun osnovne zarade zaposlenih u javnom sektoru za fiskalnu 2022. godinu, u bruto iznosu je 90,00€.

Član 2

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-7099

Podgorica, 30. decembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1907.

Na osnovu člana 45 stav 2 tačka 1 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru (“Službeni list CG”, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18 i 34/19), Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. decembra 2021. godine, donijela je

ODLUKU O IZNOSU DODATKA NA OSNOVNU ZARADU ZA DEŽURSTVO I PRIPRAVNOST ZA ZAPOSLENE U SUDU I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Član 1

Ovom odlukom propisuje se iznos dodatka na osnovnu zaradu za dežurstvo i pripravnost za zaposlene u sudu i državnom tužilaštvu.

Član 2

Sudiji, rukovodiocu državnog tužilaštva, državnom tužiocu, savjetniku, upravitelju sudske pisarnice, samostalnom savjetniku I/II-upravitelju pisarnice, samostalnom referentu - upisničaru, samostalnom referentu - zapisničaru, samostalnom referentu - audio video operateru, samostalnom referentu odnosno namješteniku - vozaču, koji je raspoređen za obavljanje poslova koji ne trpe odlaganje i poslova izviđaja, istrage i drugih neodložnih poslova vezanih za moguće izvršenje krivičnih djela i drugih kažnjivih radnji:

- u postupcima tokom dežurstva uvećava se osnovna zarada 40% po času,
- tokom pripravnosti (van radnog vremena) uvećava se osnovna zarada 20% od satnice zaposlenog.

Zarada iz stava 1 ovog člana za:

- sudiju, rukovodioca državnog tužilaštva i državnom tužiocu mjesечно se može uvećati do 15% osnovne zarade,
- savjetnika, upravitelja sudske pisarnice, samostalnog savjetnika I/II-upravitelja pisarnice, samostalnog referenta - upisničara, samostalnog referenta - zapisničara, samostalnog referenta - audio video operatera i samostalnom referentu odnosno namješteniku - vozaču, mjesечно se može uvećati do 30% osnovne zarade.

Član 3

Ova odluka će se primjenjivati do stupanja na snagu Izmjena i dopuna granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-6688

Podgorica, 29. decembra 2021. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
prof. dr **Zdravko Krivokapić**, s.r.

1908.

Na osnovu člana 24a stav 2 Zakona o porezu na dodatu vrijednost („Službeni list RCG”, br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03 i 76/05 i „Službeni list CG”, br. 16/07, 29/13, 9/15, 53/16, 1/17, 50/17, 80/20 i 59/21), Ministarstvo finansija i socijalnog staranja donijelo je

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROIZVODA I USLUGA KOJI SE OPOREZUJU PO SNIŽENOJ STOPI PDV

Član 1

U Pravilniku o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV („Službeni list RCG”, br. 81/05, 2/06 i 10/06 i „Službeni list CG”, br. 6/08, 46/08, 11/09, 62/15, 69/15, 21/16, 32/16, 37/16, 58/16, 65/16, 43/19, 51/19, 71/21 i 93/21) u članu 2 na kraju stava 2 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „kao i pekarski proizvod mase iznad 250 grama dobijen od bezgultenskog brašna.”.

Stav 6 mijenja se i glasi:

„Mliječnim proizvodima iz stava 1 tačka 3 ovog člana, smatraju se: maslo, svježi bijeli mladi i stari sir, pavlaka iz Glave 4 Carinske tarife, mlaćenica, kisjelo mlijeko, jogurt, kefir, kao i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mlijeko, bez obzira na to da li sadrže dodatke kao što su šećer ili druge materije za zaslađivanje, aromе, voće, orašasti plodovi i kakao.”

Poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

„Jogurt iz stava 6 ovog člana, može biti koncentrisan ili aromatizovan i može sadržati dodati šećer ili druge materije za zaslađivanje, voće, orašaste plodove, kakao i čokoladu.”

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01-19470/1

Podgorica, 30. decembra 2021. godine

Ministar,
mr Milojko Spajić, s.r.

1909.

Na osnovu člana 123 stav 9 Zakona o veterinarstvu ("Službeni list CG", br. 30/12, 48/15, 52/16 i 43/18), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopoprivrede donijelo je

P R A V I L N I K O USLOVIMA ZA UVOD PASA, MAČAKA I PITOMIH TVOROVA*

Predmet Član 1

Uvoz pasa, mačaka i pitomih tvorova u Crnu Goru vrši se na način utvrđen ovim pravilnikom.

Značenje izraza Član 2

Izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) **zatvoreni objekat** je bilo koji stalni, geografski ograničen objekat koji je odobren za potrebe premještanja pasa, mačaka i pitomih tvorova, gdje:
 - a) se životinje drže ili uzbajaju za potrebe izložbi, obrazovanja, očuvanja vrsta ili istraživanja;
 - b) su životinje zatvorene i odvojene od okoline; i
 - c) životinje podliježu mjerama nadziranja zdravlja životinja i biosigurnosnim mjerama;
- 2) **postupak okupljanja** je okupljanje držanih kopnenih životinja iz više od jednog objekta na period kraći od propisanog perioda boravka za datu vrstu životinja;
- 3) **period boravka** je najkraći period potreban kako bi se obezbijedilo da životinja koja je uvedena u objekat nije nižeg zdravstvenog statusa od životinja u tom objektu;
- 4) **karantin** je držanje životinja u izolaciji, bez direktnog ili indirektnog kontakta sa životnjama van te epidemiološke jedinice, kako bi se obezbijedilo da ne dođe do širenja jedne ili više određenih bolesti dok su izolovane životinje na posmatranju tokom određenog perioda i uzorkovanju, ispitivanju i liječenju, ako je potrebno.

Opšti uslovi za uvoz pasa, mačaka i pitomih tvorova Član 3

Uvoz pošiljaka pasa, mačaka i pitomih tvorova u Crnu Goru je dozvoljen ako:

- 1) dolaze iz država iz kojih je dozvoljen uvoz pasa, mačaka i pitomih tvorova u Crnu Goru datih u Prilogu 1;
- 2) dolaze iz objekata iz člana 4 ovog pravilnika;
- 3) ispunjavaju uslove u pogledu zdravlja životinja u skladu sa ovim pravilnikom; i
- 4) ih prati sertifikat o zdravlju životinja dat na Obrascu 1.

Otpremanje pasa, mačaka i pitomih tvorova Član 4

Pošiljke pasa, mačaka i pitomih tvorova mogu se uvoziti u Crnu Goru samo ako su te pošiljke otpremljene iz objekata porijekla bez prolaska kroz neki drugi objekat.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, pošiljke pasa, mačaka i pitomih tvorova koji dolaze iz više objekata porijekla mogu se uvoziti u Crnu Goru ako su životinje iz pošiljke podvrgnute jednoj postupku okupljanja (*single assembly operation*) u državi članici Evropske unije ili trećoj državi ili području ili njihovo zoni pod uslovom da:

- 1) je postupak okupljanja sproveden u objektu:
 - a) koji je nadležni organ države članice Evropske unije ili treće države ili područja odobrio za obavljanje postupka okupljanja pasa, mačaka i pitomih tvorova;
 - b) koji ima jedinstveni broj odobrenja dodijeljen od nadležnog organa države članice Evropske unije ili treće države ili područja;
 - c) koji je upisan u registar koji vodi nadležni organ države članice Evropske unije ili treće države ili područja otpreme u kojem se najmanje tri godine vodi ažurirana evidencija o:
 - porijeklu životinja;
 - datumima dolaska i otpreme u centar za okupljanje i iz njega;
 - identifikacionim oznakama životinja;
 - registracionom broju objekata porijekla životinja;
 - registarskom broju prevoznika i prevoznih sredstava koji isporučuju pošiljku pasa, mačaka i pitomih tvorova u taj centar i preuzimaju je iz njega;
- 2) postupak okupljanja u centru za okupljanje nije trajao duže od šest dana (i taj se period računa u period za uzorkovanje i ispitivanje prije otpremanja);
- 3) životinje su stigle u Crnu Goru u roku od deset dana od dana otpremanja iz objekata porijekla/otpremanja.

Obilježavanje pasa, mačaka i pitomih tvorova Član 5

Pošiljke pasa, mačaka i pitomih tvorova mogu se uvoziti u Crnu Goru samo ako je svaka životinja iz pošiljke pojedinačno označena elektronskom identifikacionom oznakom (injektibilnim transponderom) od strane veterinara u skladu sa propisom kojim se uređuje identifikacija i registracija pasa i mačaka.

Ako ugrađena elektronska identifikaciona oznaka (injektibilni transponder) ne ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, subjekat koji je odgovoran za ulazak pošiljke u Crnu Goru treba da obezbijedi uređaj za očitavanja koji u svakom trenutku omogućava provjeru pojedinačne identifikacione oznake životinje.

Posebni uslovi za uvoz pasa, mačaka i pitomih tvorova

Član 6

Pošiljke pasa, mačaka i pitomih tvorova mogu se uvoziti u Crnu Goru samo ako životinje iz pošiljke potiču iz država članica Evropske unije države ili treće države ili područja ili njihove zone ako ispunjavaju sljedeće uslove:

- 1) vakcinisane su protiv infekcije virusom bjesnila u skladu Prilogom 2;
- 2) podvrgnute su testu titracije antitijela protiv bjesnila u skladu sa Prilogom 3.

Psi koji se uvoze u Crnu Goru treba da budu tretirani protiv *Echinococcus multilocularis* u roku ne dužem od 120 sati, odnosno najmanje 24 sata prije planiranog ulaska u Crnu Goru sredstvima i na način iz Priloga 4 ovog pravilnika, osim ako potiču i direktno se uvoze u Crnu Goru iz Malte, Finske, Irske i Sjeverne Irske (Ujedinjenog Kraljevstva).

Izuzetno od st. 1 i 2 ovog pravilnika, pošiljke pasa, mačaka i pitomih tvorova mogu se uvoziti u Crnu Goru pod uslovom da su te pošiljke namijenjene direktnom ulasku u zatvoreni objekat ili odobreni karantinski objekat.

Zadržavanje pasa, mačaka i pitomih tvorova namijenjenih u zatvorenom objektu ili karantinskom objektu i postupanje sa njima nakon ulaska u Crnu Goru

Član 7

Pošiljke pasa, mačaka i pitomih tvorova koje su namijenjene zatvorenom objektu u Crnoj Gori zadržavaju se u zatvorenom objektu odredišta tokom perioda od najmanje 60 dana od datuma ulaska u Crnu Goru.

Pošiljke pasa, mačaka i pitomih tvorova koje su namijenjene direktnom ulasku u odobreni karantinski objekat zadržavaju se u tom objektu tokom perioda od:

- 1) najmanje šest mjeseci od dana dolaska u slučaju da ne ispunjavaju uslove iz člana 6 stav 1 ovog pravilnika; ili
- 2) 24 sata nakon tretiranja protiv infestacije sa *Echinococcus multilocularis* u skladu sa Prilogom 5, u slučaju da ne ispunjavaju uslove iz člana 6 stav 2 ovog pravilnika.

Prilozi i obrazac

Član 8

Prilozi 1 do 4 i Obrazac 1 čine sastavni dio ovog pravilnika.

Stupanje na snagu

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

*U ovaj pravilnik prenijeta je Glava 5 Dijela II Delegirane regulative Komisije (EU) 2020/692 od 30. januara 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Savjeta u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, reproduktivnog materijalav i proizvoda životinjskog porijekla te njihovo premještanje i postupanje sa njima nakon ulaska / Part II Title 5 Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 of 30 January 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules for entry into the Union, and the movement and handling after entry of consignments of certain animals, germinal products and products of animal origin i Prilog VIII. Implementacione regulative Komisije (EU) 2021/404 od 24. marta 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, reproduktivnog materijala i proizvoda životinjskog porijekla u skladu sa Regulativom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Savjeta / Annex VIII Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 of 24 March 2021 laying down the lists of third countries, territories or zones thereof from which the entry into the Union of animals, germinal products and products of animal origin is permitted in accordance with Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council

Broj: 05-312/21-15049/4
Podgorica, 31. decembra 2021. godine

Ministar,
mr Aleksandar Stijović, s.r.

PRILOG 1

Države iz kojih je dozvoljen uvoz pasa,	mačaka i pitomih tvorova	u Crnu Goru
ISO oznaka i ime države ili područja	Vrste i kategorije koje smiju ulaziti u Crnu Goru	Posebni zahtjevi
1	2	3
EU Države članice Evropske unije	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
AC Ostrvo Uspeća (Ascension)	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
AD Andora	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
AE Ujedinjeni Arapski Emirati	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
AG Antigua i Barbuda	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
AL Albanija	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitijela na bjesnilo
AR Argentina	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
AU Australija	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
AW Aruba	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
BA Bosna i Hercegovina	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
BB Barbados	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
BH Bahrein	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
BM Bermudi	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
BQ Bonaire, Sveti Eustazije i Saba (ostrva BES)	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
BR Brazil	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitijela na bjesnilo
BW Bocvana	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitijela na bjesnilo
BY Bjelorusija	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
BZ Belize	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitijela na bjesnilo
CA Kanada	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
CH Švajcarska	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
CL Čile	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
CN Kina	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitijela na bjesnilo
CO Kolumbija	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitijela na bjesnilo
CR Kostarika	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitijela na bjesnilo
CU Kuba	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitijela na bjesnilo
CW Kurasao	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
DZ Alžir	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitijela na bjesnilo
ET Etiopija	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitijela na bjesnilo
FJ Fidži	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
FK Folklandska ostrva	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	

FO Farska ostrva	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
GB Ujedinjeno Kraljevstvo	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
GG Gernzi	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
GI Gibraltar	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
GL Grenland	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
GT Gvatemala	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
HK Hong Kong	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
HN Honduras	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
IL Izrael	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
IM Ostrvo Men	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
IN Indija	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
IS Island	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
JE Džerzi	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
JM Jamajka	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
JP Japan	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
KE Kenija	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
KN Sveti Kristofor i Nevis	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
KY Kajmanska ostrva	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
LC Sveta Lucija	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
LI Lihtenštajn	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
MA Maroko	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
MC Monako	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
MG Madagaskar	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
MK Republika Sjeverna Makedonija	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
MS Montserat	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
MU Mauricijus	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
MX Meksiko	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
MY Malezija	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
NA Namibija	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
NC Nova Kaledonija	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
NI Nikaragva	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
NZ Novi Zeland	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
PA Panama	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo

PF Francuska Polinezija	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
PM Sveti Pjer i Mikelon(Saint-Pierre-et-Miquelon)	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
PY Paragvaj	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
RS Srbija	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
RU Rusija	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
SG Singapur	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
SH Sveta Helena	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
SM San Marino	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
SV El Salvador	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
SX Sveti Martin (Sint Maarten)	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
SZ Esvatini	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
TH Tajland	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
TN Tunis	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
TR Turska	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
TT Trinidad i Tobago	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
TW Tajvan	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
UA Ukrajina	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
US Sjedinjene Američke Države uključujući Američku Samou, Guam, Sjevernomarijanska ostrva, Portoriko i Američka Djevičanska Ostrva	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
UY Urugvaj	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
VA Vatikan	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
VC Sveti Vincent i Grenadini	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
VG Britanska Djevičanska ostrva	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
VU Vanuatu	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
WF Wallis i Futuna	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	
ZA Južna Afrika	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo
ZW Zimbabve	Psi, mačke i pitomi tvorovi za komercijalne svrhe	Test titracije antitjela na bjesnilo

PRILOG 2

Zahtjevi u pogledu valjanosti vakcinacije protiv bjesnila

1. Vakcina protiv bjesnila treba da bude:

- 1) vakcina koje nije živo modifikovana vakcina i spada u jednu od sledećih kategorija:
 - a) inaktivisana vakcina sa najmanje jednom antigenskom jedinicom po dozi (preporuka Svjetske zdravstvene organizacije); ili
 - b) rekombinovana vakcina koja izražava imunizujući glikoprotein virusa bjesnila u životnom virusnom vektoru;
- 2) odobrena za stavljanje u promet u skladu sa propisom kojim su uređeni veterinarski lijekovi odnosno ima odobrenje ili dozvolu nadležnog organa države članice Evropske unije ili treće države i ispunjava najmanje zahtjeve iz relevantnog dijela Poglavlja o bjesnilu u važećem Priručniku o dijagnostičkim testovima i vakcinama za kopnene životinje Svjetske organizacije za zdravlje životinja.

2. Vakcinaciju protiv bjesnila kućni ljubimac starosti najmanje 12 nedelja na dan vakcinacije.

3. U odgovarajućem dijelu identifikacijskog dokumenta ovlašćeni veterinar ili službeni veterinar navodi datum vakcinacije koji ne smije biti raniji od datuma ugradnje elektronske identifikacione oznake (injektibilni transponder) ili datuma očitavanja elektronske identifikacione oznake (injektibilni transponder) koji je naveden u odgovarajućem dijelu identifikacionog dokumenta.

4. Period valjanosti vakcinacije počinje uspostavljanjem zaštitnog imuniteta, koji nije kraći od 21 dan od završetka protokola vakcinacije u skladu sa uputstvom proizvođača za primarnu vakcinaciju, i nastavlja se do kraja perioda zaštitnog imuniteta kako je određeno u tehničkim specifikacijama odobrenja za stavljanje vакcine u promet ili odobrenja ili dozvole iz tačke 2 ovog priloga. Ponovna vakcinacija se smatra primarnom vakcinacijom ako nije obavljena u periodu valjanosti vакcine u skladu sa tehničkom specifikacijom.

5. Uz sertifikat o zdravlju životinja koji je izdao službeni veterinar države članice Evropske unije ili treće države ili područja porijekla treba da bude priložen i ovjereni primjerak podataka o vakcinaciji.

PRILOG 3

Test titracije antitjela na bjesnilo

Test titracije antitjela na bjesnilo:

- 1) se sprovodi na uzorku koji je uzeo veterinar, tokom perioda koji započinje najmanje 30 dana nakon datuma primarne vakcinacije, u periodu valjanosti aktuelne serije vakcinacije, i završava tri mjeseca prije datuma izdavanja sertifikata;
- 2) treba da rezultira titrom neutrališućih antitjela na virus bjesnila od najmanje 0,5 IU/ml;
- 3) treba da bude potvrđen službenim izvještajem koje je izdala službena laboratorija u pogledu rezultata, a kopija tog izvještaja mora biti priložena uz sertifikat o zdravlju životinja koji prati životinje u Crnu Goru;
- 4) ne ponavlja se na životinji koja je, nakon sprovedenog testa titracije antitjela na bjesnilo sa zadovoljavajućim rezultatima, ponovno vakcinisana protiv bjesnila tokom perioda valjanosti primarne vakcinacije iz tačke 1 ovog priloga i svih sljedećih valjanih vakcinacija u seriji.

PRILOG 4

Sredstva i način tretiranja pasa protiv *Echinococcus Multilocularis*

Prije ulaska u Crnu Goru potrebno je sprovesti liječenje pasa protiv infestacije sa *Echinococcus multilocularis* na sljedeći način:

- 1) odobrenim veterinarskim lijekom koji sadrži odgovarajuću dozu prazikvantela ili farmakološki aktivnih supstanci koje same ili u kombinaciji dokazano smanjuju broj zrelih i nezrelih crijevnih oblika *Echinococcus multilocularis* u domaćinu;
- 2) lijek daje veterinar tokom perioda koji započinje najviše 48 sati i završava najmanje 24 sata prije dolaska u Crnu Goru;
- 3) veterinar koji daje lijek potvrđuje sljedeće podatke o liječenju u potvrdi o zdravlju životinja:
 - a) alfanumeričku oznaku psa, mačke ili pitomog tvorova u obliku transpondera;
 - b) naziv proizvoda protiv infestacije sa *Echinococcus multilocularis*;
 - c) naziv proizvođača lijeka;
 - d) datum i vrijeme davanja lijeka;
 - e) ime i prezime, pečat i potpis veterinara koji je dao lijek.

Obrazac 1

Veterinarski sertifikat za uvoz u Crnu Goru pasa mačaka i pitomih tvorova

DRŽAVA

Veterinarski sertifikat za Crnu Goru

Dio I: Podaci o otpremljenoj pošiljci of dispatched consignment	I.1. Pošiljalac		I.2. Referentni broj sertifikata	I.2.a			
	Ime						
	Adresa		I.3. Centralni nadležni organ				
	Tel. br.	ISO kod	I.4. Lokalni nadležni organ				
	I.5. Primalac		I.6. Osoba odgovorna za pošiljku				
	Ime		Naziv				
	Adresa		Adresa				
	Država	ISO kod	Država	ISO kod			
	I.7. Država porijekla	ISO kod	I.8. Regija porijekla	Kod	I.9. Država odredišta	ISO kod	I.10. Regija odredišta
	I.11. Mjesto otpreme				I.12. Mjesto odredišta		
	Ime		Odobreni broj		Ime		
	Adresa				Adresa		
	Država	ISO kod	Država	ISO kod			
I.13. Mjesto utovara				I.14. Datum i vrijeme otpreme			
I.15. Prevozno sredstvo				I.16. Ulazno GVIM u CG			
Avion <input type="checkbox"/>		Brod <input type="checkbox"/>					
Željeznički vagon <input type="checkbox"/>		Kamion <input type="checkbox"/>					
Identifikacija				I.17. Prateća dokumentacija			
				Vrsta dokumenta	Oznaka		
				Država	ISO kod		
				Referentni broj komercijalne isprave			
I.18.				I.19. Br. kontejnera/ br. pečata			
I.20. Sertifikovano kao ili za							
Dalje držanje <input type="checkbox"/> Zatvoren objekat <input type="checkbox"/> Karantinski objekat <input type="checkbox"/> Ostalo <input type="checkbox"/>							
I.21. Za tranzit u treću zemlju preko CG <input type="checkbox"/>						I.22. Za uvoz u Crnu Goru <input type="checkbox"/>	
Treća zemlja						ISO kod	
I.24. Ukupan broj paketa			I.25. Ukupna količina			I.26. Ukupna neto masa/ bruto masa (kg)	
I.27. Opis pošiljke							
Oznaka CT	Vrsta	Podvrsta/kategorija	Pol	Način identifikacije	Identifikacijski broj	Starost Količina	

Dio II: Sertifikacija	II. Podaci o zdravlju	II.a. Referentni broj sertifikata <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>	II.b. <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 5px;"></div>																														
<p>⁽²⁾ ili [II.6. pošiljka sadrži pse koji su tretirani protiv infestacije sa <i>Echinococcus multilocularis</i>, a pojedinosti o liječenju koje je sproveo veterinar u skladu sa Prilogom 5 Pravilnika o uslovima za uvoz pasa, mačaka i pitomih tvorova (tačka 2. Priloga XXI. Delegirane reglative (EU) 2020/692)⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾ navedene su u tabeli u nastavku]</p>																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 25%;">Broj elektronske identifikacione oznake (transponder) ili tetovir broja psa Alfanumerička oznaka psa</th> <th colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Liječenje protiv <i>Echinococcus multilocularis</i></th> <th rowspan="2" style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: middle;">Ordinirajući veterinar Veterinar koji je tretirao životinju</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">Naziv i proizvodač proizvoda</th> <th style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;">Datum [dd/mm/gggg] i vrijeme tretmana [00:00]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				Broj elektronske identifikacione oznake (transponder) ili tetovir broja psa Alfanumerička oznaka psa	Liječenje protiv <i>Echinococcus multilocularis</i>		Ordinirajući veterinar Veterinar koji je tretirao životinju	Naziv i proizvodač proizvoda	Datum [dd/mm/gggg] i vrijeme tretmana [00:00]																								
Broj elektronske identifikacione oznake (transponder) ili tetovir broja psa Alfanumerička oznaka psa	Liječenje protiv <i>Echinococcus multilocularis</i>		Ordinirajući veterinar Veterinar koji je tretirao životinju																														
	Naziv i proizvodač proizvoda	Datum [dd/mm/gggg] i vrijeme tretmana [00:00]																															
<p>⁽²⁾ ili [II.6. psi nisu tretirani protiv infestacije sa <i>Echinococcus multilocularis</i> i namijenjeni direktnom ulasku u Crnu Goru gdje će biti stavljeni u izolaciju u: ⁽²⁾ ili [zatvorenom objektu.] ⁽²⁾ ili [odobrenom karantinskom objektu.]</p>																																	
<p>Napomene: Ovaj je sertifikat namijenjen za komercijalni ulazak u Crnu Goru pasa, mačaka i pitomih tvorova, uključujući ako su namijenjeni zatvorenom objekatu ili odobrenom karantinskom objekatu, kao i kada Crna Gora nije krajnje odredište životinja odnosno za ulazak u Crnu Goru pasa, mačaka i pitomih tvorova koji se premeštaju u skladu s članom 5. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Savjeta. Ovaj sertifikat o zdravlju životinja ispunjava se u skladu s napomenama za ispunjavanje sertifikata navedenima u poglavljju 4. Priloga I. Implementacione regulative Komisije (EU) 2020/2235.</p>																																	
<p>Dio I:</p> <p>Rubrika I.20.: Sertifikovano kao ili za: navesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „dalje držanje“ ako se psi, mačke ili pitomi tvorovi premeštaju u skladu sa Pravilnikom o uslovima za uvoz pasa, mačaka i pitomih tvorova (dio II. glavom V. Delegirane regulative (EU) 2020/692), - zatvoreni objekat: kako je definisano u članu 2 tačka 1 Pravilnika o uslovima za uvoz pasa, mačaka i pitomih tvorova (član 4. tačka 48. Uredbe (EU) 2016/429 Evropskog parlamenta i Savjeta), - odobreni karantinski objekat: - „ostalo“ ako se psi (<i>Canis lupus familiaris</i>), mačke (<i>Felis silvestris catus</i>) ili pitomi tvorovi (<i>Mustela putorius furo</i>) premeštaju u skladu sa članom 5. stava 4. Regulative (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Savjeta. 																																	
<p>Dio II:⁽¹⁾ Oznaka zone kako je navedena u Prilogu 1, Pravilnika o uslovima za uvoz pasa, mačaka i pitomih tvorova (kolona 2. dio 1. Priloga VIII. Implementacione regulative (EU) 2021/404).</p>																																	
<p>⁽²⁾ Nepotrebno prečrtati.</p>																																	
<p>⁽³⁾ Ne primjenjuje se na premeštanja pasa, mačaka i pitomih tvorova, osim nekomercijalnih premeštanja, koji se drže kao kućni ljubimci u domaćinstvima, koja se ne mogu sprovesti u skladu s uslovima iz člana 245. stavka 2. ili člana 246. stavka 1. i 2. Uredbe (EU) 2016/429.</p>																																	
<p>⁽⁴⁾ Datum utovara: ne može biti raniji od datuma odobrenja zone za ulazak u Crnu Goru ili biti unutar perioda tokom kojeg su na snazi bile mjere ograničenja protiv ulaska tih životinja iz te zone.</p>																																	
<p>⁽⁵⁾ Svako revakcinisanje smatra se primarnom vakcinacijom ako nije sprovedeno tokom perioda valjanosti prethodne vakcinacije.</p>																																	
<p>⁽⁶⁾ Uz sertifikat treba priložiti ovjerenu kopiju sa podacima o identifikaciji i vakcinaciji životinja.</p>																																	
<p>⁽⁷⁾ Test titracije antitijela na bjesnilo iz tačke II.5.:</p> <ul style="list-style-type: none"> – mora se sprovesti na uzorku koji je uzeo veterinar kojeg je odobrio nadležni organ najmanje 30 dana nakon datuma vakcinisanja i tri mjeseca prije datuma uvoza; – mora pokazati nivo neutrališćih antitijela na virus bjesnila u serumu od najmanje 0,5 IU/ml; – mora se sprovesti u službenoj laboratoriji; – ne mora se ponoviti na životinji koja je, nakon što je taj test sproveden sa zadovoljavajućim rezultatima, ponovno vakcinisana protiv bjesnila tokom perioda valjanosti primarne vakcinacije. 																																	
<p>Uz sertifikat treba priložiti ovjerenu kopiju izvještaja službene laboratorije o rezultatima testa antitijela na bjesnilo iz tačke II.5.</p>																																	
<p>⁽⁸⁾ Ovjeravanjem tih rezultata službeni veterinar potvrđuje da je na najbolji mogući način provjerio autentičnost laboratorijskog izvještaja o rezultatima testa titracije antitijela iz tačke II.5., prema potrebi stupanjem u kontakt s laboratorijom navedenom u izvještaju.</p>																																	
<p>⁽⁹⁾ U skladu sa fusnotom (6), obilježavanje navedenih životinja ugradnjom transpondera mora se provjeriti prije unosa u ovaj sertifikat kao i prije svake vakcinacije ili, ako je primjenjivo, testiranja tih životinja.</p>																																	
<p>⁽¹⁰⁾ Liječenje protiv infestacije sa <i>Echinococcus multilocularis</i> iz tačke II.6.:</p>																																	
<ul style="list-style-type: none"> – mora sprovesti veterinar tokom perioda koji započinje najviše 48 sati i završava najmanje 24 sata prije dolaska u Crnu Goru, osim ako potiču i direktno se uvoze iz Malte, Finske, Irske i Sjeverne Irske (Ujedinjenog Kraljevstva) (Prilog Implementacione regulative (EU) 2018/878); – liječenje se mora sastojati od odobrenog veterinarskog lijeka koji sadrži odgovarajuću dozu prazikvantela ili farmakološki aktivnih supstanci koje same ili u kombinaciji dokazano smanjuju broj zrelih i nezrelih crijevnih oblika <i>Echinococcus multilocularis</i> u domaćinu. 																																	
<p>⁽¹¹⁾ U tabelu iz tačke II.6. se upisuju pojedinosti o daljem liječenju koje je obavljeno nakon datuma potpisivanja sertifikata i prije planiranog ulaska u Crnu Goru.</p>																																	
<p>Službeni veterinar ili službeni inspektor/</p> <p>Ime (štampanim slovima)</p> <p>Datum potpisivanja:</p> <p>Pečat:</p>		<p>Kvalifikacija i zvanje</p> <p>Potpis</p>																															

1910.

Na osnovu člana 6 stav 1 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("Službeni list CG", broj 53/11), Ministarstvo ekonomskog razvoja donijelo je

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA OPREMU LIČNE ZAŠTITE*

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se tehnički zahtjevi koje treba da ispunjavaju pojedini proizvodi ili grupe proizvoda za projektovanje i proizvodnju opreme lične zaštite na tržište, odnosno stavljanje u upotrebu, način i postupci ocjenjivanja usaglašenosti opreme lične zaštite, znak usaglašenosti i način označavanja opreme lične zaštite.

Primjena

Član 2

Ovaj pravilnik primjenjuje se na:

- 1) opremu koja je projektovana ili proizvedena da je korisnik nosi, radi zaštite od opasnosti po njegovo zdravlje i bezbjednost;
- 2) zamjenjive djelove opreme iz tačke 1 ovog stava koje su neophodne, radi obezbeđivanja zaštitne funkcije te opreme;

Izuzetak od primjene

Član 3

Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na opremu lične zaštite koja je namjenjena za:

- 1) vojnu upotrebu ili za opštu bezbjednost;
- 2) upotrebu u samoodbrani, osim opreme namjenjene za sportske aktivnosti;
- 3) upotrebu radi zaštite protiv:
 - atmosferskih uslova koji nijesu ekstremne prirode,
 - vlage i vode tokom pranja suđa;
- 4) upotrebu na plovilima za plovidbu morem ili avionima u skladu sa potvređnim međunarodnim ugovorima;
- 5) zaštitu glave u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštitna kaciga za vozače motocikala, mopeda i njihovih putnika.

Isporuka na tržištu

Član 4

Oprema lične zaštite može da se isporučuje na tržištu ako:

- ispunjava zahtjeve propisane ovim pravilnikom,
- se održava i upotrebljava u skladu sa namjenom, i
- ako ne ugrožava zdravlje i bezbjednost ljudi, životinja ili imovine.

Zahtjevi za stavljanje opreme lične zaštite na tržište i u upotrebu

Član 5

Oprema lične zaštite stavlja se na tržište i u upotrebu ako ispunjava zahtjeve date u Prilogu 1.

Radi upotrebe opreme lične zaštite mogu se propisati i dodatni uslovi u skladu sa posebnim propisom, ako se tim zahtjevima ne uređuje projektovanje opreme lične zaštite koja se stavlja na tržište u skladu sa ovim pravilnikom.

Izlaganje opreme lične zaštite

Član 6

Izuzetno od člana 5 ovog pravilnika, oprema lične zaštite koja ne ispunjava zahtjeve utvrđene ovim pravilnikom može da se izlaže na sajmovima, izložbama, prezentacijama ili sličnim dogadjajima, ako je na vidljiv način naznačeno da uredaji ili oprema ne ispunjavaju zahtjeve utvrđene ovim pravilnikom i da se neće stavljati na tržište i ako su preduzete mjere radi zaštite zdravlja ljudi, domaćih životinja i imovine.

Uslovi koje treba da ispuni proizvođač opreme lične zaštite

Član 7

Proizvođač opreme lične zaštite može da stavlja na tržište opremu lične zaštite koja je projektovana i proizvedena u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Prilogu 1.

Proizvođač opreme lične zaštite uz opremu lične zaštite treba da dostavi i tehničku dokumentaciju iz Priloga 2 i da sprovode postupak ocjenjivanja usaglašenosti iz člana 17 ovog pravilnika.

Ako oprema lične zaštite ispunjava zahtjeve utvrđene ovim pravilnikom, proizvođač opreme lične zaštite treba da sačini deklaraciju o usaglašenosti iz člana 14 ovog pravilnika i da na toj opremi stavi znak CE.

Proizvođač opreme lične zaštite treba da:

- čuva tehničku dokumentaciju i deklaraciju o usaglašenosti deset godina nakon stavljanja opreme lične zaštite na tržište,

- obezbjedi kontinuiranu ispunjenost zahtjeva koji su utvrđeni ovim pravilnikom u slučaju serijske proizvodnje opreme lične zaštite, i da uzima u obzir izmjene koje su nastale u projektu ili karakteristikama opreme lične zaštite, kao i izmjene u primjenjenim standardima ili tehničkim specifikacijama na osnovu kojih je sačinjena deklaracija o usaglašenosti opreme lične zaštite,

- ispituje uzorce opreme lične zaštite koji su stavljeni na tržište, radi zaštite zdravlja i bezbjednosti potrošača, s obzirom na rizik koji predstavljaju i vode evidencije reklamacija, neusaglašene i opozvane opreme lične zaštite, i o tome obaveštavaju distributera opreme lične zaštite,

- obezbeđuje da je oprema lične zaštite označena vrstom, serijom, serijskim brojem ili drugim podatkom za identifikaciju,

- na opremi lične zaštite odnosno na ambalaži ili u propratnom dokumentu, navodi svoje ime, registrovano trgovačko ime ili registrovani znak i adresu, na crnogorskom jeziku,
- obezbijedi da se oprema lične zaštite stavlja na tržiste sa uputstvima i informacijama koje moraju biti jasne, razumljive i čitke na crnogorskem jeziku, u skladu sa tačkom 1.4 Priloga 1,
- uz opremu lične zaštite dostavi deklaraciju o usaglašenosti ili da u uputstvu za upotrebu navede svoju internet stranicu na kojoj je dostupna ta deklaracija,
- na zahtjev organa tržišnog nadzora:
- a) dostavi informacije, odnosno dokumentaciju, koja je neophodna radi potvrđivanja usaglašenosti opreme lične zaštite i
- b) sarađuje prilikom preuzimanja mjera, radi izbjegavanja rizika koje predstavlja oprema lične zaštite koju je stavio na tržiste.

Izuzetno od stava 4 alineja 4 ovog člana, ako na opremi lične zaštite nije moguće nавести podatke zbog veličine ili oblika iste, proizvođač treba da na ambalaži ili u dokumentu priloženom uz opremu lične zaštite navede vrstu, seriju, serijski broj ili drugi podatak za identifikaciju iste.

Proizvođač opreme lične zaštite, koji je znao ili je morao da zna da oprema lične zaštite koju je stavio na tržiste nije usaglašena sa zahtjevima propisanim ovim pravilnikom, treba da bez odlaganja:

- preduzima radnje kako bi tu opremu povukao ili opozvao sa tržista, radi usaglašavanja sa zahtjevima propisanim ovim pravilnikom,
- obavijesti organ uprave nadležan za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: nadležni organ) ako ta oprema predstavlja rizik po zdravlje i bezbjednost ljudi, životinja ili imovine, kao i o radnjama iz alineje 1 ovog stava.

Ovlašćenje zastupnika opreme lične zaštite

Član 8

Proizvođač opreme lične zaštite može da, radi stavljanja na tržiste i u upotrebu opreme lične zaštite, ovlasti zastupnika samo za:

- dostavljanje deklaracije o usaglašenosti i tehničke dokumentaciju nadležnim organima;
- dostavljanje informacija, odnosno dokumentacije, koja je neophodna radi potvrđivanja usaglašenosti opreme lične zaštite, na zahtjev nadležnog organa i
- saradnju na zahtjev nadležnog organa prilikom preuzimanja mjera, radi izbjegavanja rizika koje predstavlja oprema lične zaštite koju je stavio na tržiste.

Uslovi koje treba da ispunji uvoznik opreme lične zaštite

Član 9

Uvoznik opreme lične zaštite treba da na tržiste stavlja samo opremu lične zaštite:

- koja je projektovana i proizvedena u skladu sa zahtjevima utvrđenim ovim pravilnikom,
- za koju je proizvođač opreme lične zaštite postupio u skladu sa članom 7 ovog pravilnika.

Za opremu lične zaštite koja se uvozi postupak ocjenjivanja usaglašenosti iz člana 17 ovog pravilnika, može da obavi i uvoznik opreme lične zaštite u skladu sa propisima kojima se uređuje sprovođenje ocjenjivanja usaglašenosti i način stavljanja i upotreba znakova usaglašenosti.

Uvoznik opreme lične zaštite treba da:

- na opremi lične zaštite odnosno na ambalaži ili u propratnom dokumentu, navode svoje ime, registrovano trgovačko ime ili registrovani znak i adresu, na crnogorskem jeziku,
- ispituje uzorke opreme lične zaštite koji su stavljeni na tržiste, radi zaštite zdravlja i bezbjednosti potrošača, s obzirom na rizik koji predstavljaju i vode evidencije reklamacija, neusaglašene i opozvane opreme lične zaštite, i o tome obaveštava distributera opreme lične zaštite,
- obezbijedi da tokom skladištenja, odnosno transporta opreme lične zaštite, ta oprema bude usaglašena sa zahtjevima propisanim ovim pravilnikom,
- na zahtjev nadležnog organa:
- a) dostavi informacije, odnosno dokumentaciju, koja je neophodna radi potvrđivanja usaglašenosti opreme lične zaštite i
- b) sarađuje prilikom preuzimanja mjera, radi izbjegavanja rizika koje predstavlja oprema lične zaštite koju je stavio na tržiste.

Izuzetno od stava 3 alineja 1 ovog člana, ako na opremi lične zaštite nije moguće nавести podatke zbog veličine ili oblike lične zaštitne opreme, proizvođač opreme lične zaštite treba da na ambalaži ili u dokumentu priloženom uz opremu lične zaštite navede vrstu, seriju, serijski broj ili drugi podatak za identifikaciju opreme lične zaštite.

Uvoznik opreme lične zaštite, koji je znao ili je morao da zna da lična zaštitna oprema koju je stavio na tržiste nije usaglašena sa zahtjevima propisanim ovim pravilnikom, treba da bez odlaganja:

- preduzima radnje kako bi tu opremu povukao ili opozvao sa tržista, radi usaglašavanja sa zahtjevima propisanim ovim pravilnikom,
- obavijesti nadležni organ ako ta oprema predstavlja rizik po zdravlje i bezbjednost ljudi, životinja ili imovine, kao i o radnjama iz alineje 1 ovog stava.

Obaveze distributera opreme lične zaštite

Član 10

Distributer opreme lične zaštite treba da prije stavljanja opreme na tržiste provjeri da je ta oprema označena propisanim znakom usaglašenosti, odnosno drugim propisanim oznakama i podacima, kao i da je prate propisana uputstva i informacije, odnosno druga propisana dokumentacija, kao i da li su proizvođač i uvoznik opreme lične zaštite postupili u skladu sa članom 7 stav 4 al. 4 i 5, odnosno članom 9 stav 3 alineja 1 ovog pravilnika.

Ako distributer opreme lične zaštite sumnja da ta oprema nije usaglašena sa zahtjevima utvrđenim ovim pravilnikom, distributer treba da opremu lične zaštite isporučuje tek nakon što je usaglašena sa tim zahtjevima i u slučaju da predstavlja rizik, o tome obavijesti proizvođača ili uvoznika, kao i nadležne organe.

Distributer opreme lične zaštite treba da:

- obezbijedi da tokom skladištenja, odnosno transporta opreme lične zaštite, ta oprema bude usaglašena sa zahtjevima propisanim ovim pravilnikom,
 - na zahtjev nadležnog organa:
 - a) dostavi informacije, odnosno dokumentaciju, koja je neophodna radi potvrđivanja usaglašenosti opreme lične zaštite i
 - b) sarađuje prilikom preuzimanja mjera, radi izbjegavanja rizika koje predstavlja oprema lične zaštite koju je stavio na tržište.

Distributer opreme lične zaštite, koji je znao ili je morao da zna da lična zaštitna oprema koju je stavio na tržište i u upotrebu nije usaglašena sa zahtjevima propisanim ovim pravilnikom, treba da bez odlaganja:

- preuzima radnje kako bi tu opremu povukao ili opozvao sa tržišta, radi usaglašavanja sa zahtjevima propisanim ovim pravilnikom,
- obavijesti nadležni organ ako ta oprema predstavlja rizik po zdravlje i bezbjednost ljudi, životinja ili imovine, kao i o radnjama iz alineje 1 ovog stava.

Posebne uslovi za uvoznika i distributera opreme lične zaštite

Član 11

Uvoznik ili distributer opreme lične zaštite koji stavlja na tržište opremu lične zaštite pod svojim imenom ili trgovačkim znakom, ili izmjeni tu opremu u mjeri koja utiče na usaglašenost sa zahtjevima iz ovog pravilnika, smatra se proizvođačem i treba da ispuni uslove iz člana 7 ovog pravilnika.

Identifikacija isporučioca opreme lične zaštite

Član 12

Isporučilac opreme lične zaštite na zahtjev nadležnog organa, treba da dostavi podatke o isporučiocu:

- 1) od koga je nabavio opremu lične zaštite;
- 2) kome je isporučio opremu lične zaštite.

Isporučioc opreme lične zaštite treba da čuvaju podatke iz stava 1 ovog člana deset godina od dana isporuke te opreme.

Pretpostavka usaglašenosti opreme lične zaštite

Član 13

Oprema lične zaštite koja je izrađena u skladu sa standardima za opremu lične zaštite kojima su preuzeti odgovarajući harmonizovani standardi, čiji se spisak objavljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, pretpostavlja se da je u skladu sa zahtjevima utvrđenim u Prilogu 1.

Deklaracija o usaglašenosti opreme lične zaštite

Član 14

Deklaracija o usaglašenosti opreme lične zaštite je izjava kojom se potvrđuje da oprema lične zaštite ispunjava zahtjeve za zdravlje i bezbjednost iz Priloga 1.

Sadržaj deklaracije iz stava 1 ovog člana treba da se redovno ažurira u skladu sa Prilozima 3 do 7.

Sačinjavanjem deklaracije o usaglašenosti opreme lične zaštite proizvođač opreme lične zaštite preuzima odgovornost za usaglašenost te opreme sa zahtjevima koji su propisani ovim pravilnikom.

Deklaracija o usaglašenosti opreme lične zaštite data je u Prilogu 8.

Označavanje usaglašenosti

Član 15

Znak CE stavlja se na opremu lične zaštite u skladu sa propisom kojim se uređuje oblik, sadržaj i izgled znaka usaglašenosti.

Uz znak CE na opremu lične zaštite stavlja se i identifikacioni broj imenovanog tijela koje je učestvovalo u postupku ocenjivanja usaglašenosti te opreme u skladu sa ovim pravilnikom.

Znak CE stavlja se na svaki primjerak opreme lične zaštite i mora biti vidljiv, čitljiv i neizbrisiv tokom predviđenog vijeka upotrebe te opreme.

Ako na ličnoj zaštitnoj opremi nije moguće staviti znak CE zbog veličine ili oblika lične zaštitne opreme, znak se stavlja na ambalažu.

Znak iz stava 4 ovog pravilnika dat je u Prilogu 9.

Na ličnoj zaštitnoj opremi mogu se stavljati i drugi znaci, simboli ili natpisi, pod uslovom da se time ne smanjuje vidljivost, čitljivost i/ili značenje znaka usaglašenosti i da su u skladu sa zakonom.

Ako je oprema lične zaštite predmet i drugih propisa kojima se uređuju druga pitanja, a kojima se takođe propisuje stavljanje znaka usaglašenosti, stavljeni znak usaglašenosti označava da je ta oprema usaglašena i sa zahtjevima tih propisa.

Kategorije opreme lične zaštite prema riziku

Član 16

Oprema lične zaštite razvrstava se prema riziku na kategorije.

Kategorije opreme lične zaštite date su u Prilogu 10.

Postupci ocenjivanja usaglašenosti

Član 17

Za kategoriju opreme lične zaštite sprovode se postupci ocenjivanja usaglašenosti, i to za:

- 1) kategoriju I - Interna kontrola proizvodnje u skladu sa Prilogom 3;
- 2) kategoriju II - Pregled tipa u skladu sa Prilogom 4 i Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje u skladu sa Prilogom 5;
- 3) Kategoriju III - Pregled tipa u skladu sa Prilogom 4 i jedan od sljedećih postupaka, i to:
 - usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadgledanog ispitivanja proizvoda u nasumičnim intervalima u skladu sa Prilogom 6;

-usaglašenost sa tipom na osnovu garancije kvaliteta procesa proizvodnje - obezbeđenje kvaliteta proizvodnje u skladu sa Prilogom 7.

Za pojedinačno proizvedenu opremu lične zaštite prilagođenu određenom korisniku i razvrstanu u kategoriju III, može se primjeniti postupak iz stava 1 tačke 2 ovog člana.

Imenovano tijelo

Član 18

Sprovodenje postupaka iz čl. 11 do 14 ovog pravilnika može da obavlja tijelo za ocjenjivanje usaglašenosti koje ispunjava zahtjeve u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti.

Pored znaka usaglašenosti iz člana 15 ovog pravilnika dodaje se jedinstveni broj tijela koje je sprovodilo ocjenjivanje usaglašenosti ili je u tom ocjenjivanju učestvovalo u skladu sa Prilozima 6 i 7.

Jedinstveni broj tela iz stava 2 ovog člana može staviti tijelo samostalno ili proizvođač odnosno njegov zastupnik uz saglasnost tog tijela.

Formalna neusaglašenost opreme lične zaštite

Član 19

Oprema lične zaštite smatra se da je formalno neusaglašena ako se poslije isporuke na tržištu utvrdi jedna od sljedećih neusaglašenosti:

- 1) da znak usaglašenosti nije postavljen ili da nije postavljen u skladu sa članom 15 ovog pravilnika;
- 2) da jedinstveni broj tijela koje je učestvovalo u ocjenjivanju usaglašenosti ne postoji ili da nije postavljen u skladu sa članom 15 ovog pravilnika;
- 3) da nije sačinjena ili da nije ispravno sačinjena deklaracija o usaglašenosti;
- 4) da nije dostupna ili nije kompletna tehnička dokumentacija;
- 5) da nije dostupna ili nije kompletna ili je netačna informacija iz člana 7 stav 4 alineja 3 i člana 9 stav 2 ovog pravilnika;
- 7) da nisu ispunjeni zahtjevi iz čl. 7 ili 9 ovog pravilnika.

Ako se neusaglašenosti iz stava 1 ovog člana ne uklone, preduzimaju se mjere u skladu sa zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje usaglašenosti.

Proizvođač, uvoznik i distributer opreme lične zaštite otkloniće neusaglašenost ako:

- 1) znak CE nije stavljen ili nije stavljen u skladu sa članom 15 ovog pravilnika;
- 2) natpisi iz Priloga 2 nisu stavljeni ili nisu stavljeni u skladu sa članom 15 ovog pravilnika;
- 3) nije stavljen identifikacioni broj tijela uključenog u fazu kontrole proizvodnje ili nije stavljen u skladu sa članom 15 ovog pravilnika;
- 4) deklaracija nije sastavljena ili je sastavljena nepravilno;
- 5) primjerak deklaracije nije priložen uz opremu;
- 6) ako je tehnička dokumentacija nedostupna ili nepotpuna;
- 7) nedostaju podaci iz člana 7 stav 4 alineja 2 ili člana 9 stav 2 ovog pravilnika, ili su ti podaci netačni ili nepotpuni;
- 8) nije ispunjen zahtjev iz čl. 7 ili 9 ovog pravilnika.

Prilozi

Član 20

Prilozi 1 do 10 čine sastavni dio ovog pravilnika.

Odložena primjena

Član 21

Odredba člana 15 ovog pravilnika primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, u smislu ovog pravilnika:

- 1) Deklaracijom o usaglašenosti smatraće se EZ deklaracija o usaglašenosti;
- 2) Pregledom tipa smatraće se EZ pregled tipa;
- 3) Sertifikatom o pregledu tipa smatraće se EZ sertifikat o pregledu tipa.

Prestanak važenja

Član 22

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o opremi lične zaštite* ("Službeni list CG", broj 17/15).

Stupanje na snagu

Član 23

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

* U ovaj pravilnik prenesena je Regulativa (EU) 2016/425 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 9. marta 2016. godine o ličnoj zaštitnoj opremi i povlačenju Direktive Savjeta 89/686/EEC.

Broj: 009-328/21-11140/3

Podgorica, 30. decembra 2021. godine

Ministar,
mr Jakov Milatović, s.r.

ZAHTEVI ZA PROJEKTOVANJE I PROIZVEDNju OPREME LIČNE ZAŠTITE

Primjena bitnih zahtjeva za zdravlje i bezbjednost iz ovog priloga je obavezna.

Obaveze koje se odnose na bitne zahtjeve za zdravlje i bezbjednost primjenjuju se samo ako postoji odgovarajući rizik od kojeg predmetna oprema lične zaštite treba da štiti.

Bitni zahtjevi za zdravlje i bezbjednost primjenjuju se tako da se u obzir uzimaju najnovija dostignuća i postojeća praksa u vrijeme projektovanja i proizvodnje, kao i tehnički i ekonomski zahtjevi koji odgovaraju visokom stepenu zaštite zdravlja i bezbjednosti.

Proizvođač sprovodi procjenu rizika kako bi identifikovao rizike koji se odnose na opremu lične zaštite koju proizvodi.

Prilikom projektovanja i izrade proizvođač uzima u obzir izvršenu procjenu.

Prilikom projektovanja i proizvodnje opreme lične zaštite, i prilikom izrade uputstava, proizvođač osim predviđene namjene opreme lične zaštite, uzima u obzir i upotrebu koja se može razumno predvidjeti.

Kada je to primjenljivo, mora se obezbijediti zdravlje i bezbjednost osoba koje nijesu korisnici.

1. OPŠTI ZAHTEVI ZA SVU OPREMU LIČNE ZAŠTITE

Oprema lične zaštite mora da obezbijedi odgovarajuću zaštitu od svih mogućih rizika, u skladu sa predviđenom namjenom.

1.1. Načela projektovanja

1.1.1. Ergonomija

Oprema lične zaštite mora biti projektovana i izrađena tako da u uslovima predviđene namjene korisnik može nesmetano da obavlja delatnost i da ima najviši mogući nivo zaštite.

1.1.2. Nivoi i klase zaštite

1.1.2.1. Najviši mogući nivo zaštite

Optimalan nivo zaštite koji se mora uzeti u obzir kod projektovanja je onaj iznad koga bi ograničenja prilikom upotrebe opreme lične zaštite spriječavala njenu efikasnu namjenu za vrijeme izlaganja riziku ili normalnog obavljanja aktivnosti.

1.1.2.2 Klase zaštite primjerene različitim nivoima rizika

Kada se može razlikovati više nivoa istog rizika pri različitim uslovima upotrebe opreme lične zaštite, prilikom projektovanja moraju se uzeti u obzir odgovarajuće klase zaštite.

1.2. Neškodljivost opreme lične zaštite

1.2.1. Odsustvo rizika i drugih štetnih faktora

Oprema lične zaštite mora biti projektovana i izrađena tako da spriječi rizike i druge štetne faktore u predviđenim uslovima upotrebe.

1.2.1.1. Materijali pogodni za izradu opreme lične zaštite

Materijali i dijelovi opreme lične zaštite, uključujući i produkte njihovog razlaganja, ne smiju nepovoljno da utiču na higijenu ili zdravlje korisnika.

1.2.1.2. Svojstva površine delova opreme lične zaštite koja može biti u dodiru sa korisnikom

Površina svakog dijela opreme lične zaštite koja je ili može biti u dodiru sa korisnikom prilikom nošenja ne smije biti gruba, oštih ivica, izbočina ili takva da izaziva pretjerane nadražaje ili povrede.

1.2.1.3. Maksimalna dozvoljena smetnja korisniku

Svako ograničenje u pokretu, u zauzimanju odgovarajućeg položaja tijela i čulnom opažanju pri upotrebi opreme lične zaštite mora biti svedeno na minimum. Osim toga, upotreba opreme lične zaštite ne smije da prouzrokuje pokrete koji bi mogli da ugroze korisnika.

1.3. Udobnost i efikasnost

1.3.1. Prilagođavanje opreme lične zaštite korisniku

Oprema lične zaštite mora biti projektovana i izrađena tako da se olakšava pravilno postavljanje na korisnika i da ostane na mjestu tokom predviđenog perioda upotrebe, uzimajući u obzir faktore sredine, pokrete koje treba učiniti i položaje tijela.

Oprema lične zaštite mora da ima mogućnost prilagođavanja korisniku pomoću odgovarajućih sistema podešavanja i pričvršćivanja ili odgovarajućim rasponom veličine.

1.3.2. Lakoća i čvrstoća opreme lične zaštite

Oprema lične zaštite mora da bude što je moguće lakša, bez ugrožavanja čvrstoće i efikasnosti.

Osim dodatnih bitnih zahtjeva za posebne rizike iz tačke 3. ovog priloga, oprema lične zaštite mora biti u stanju da izdrži uticaje i pojave svojstvene za predviđene uslove upotrebe.

1.3.3. Kompatibilnost različitih klasa i tipova opreme lične zaštite projektovanih za istovremenu upotrebu

Ako isti proizvođač stavlja na tržište više modela opreme lične zaštite različitih vrsta ili tipova radi obezbeđivanja istovremene zaštite susjednih djelova tijela korisnika od kombinovanih rizika, ti modeli moraju da budu kompatibilni.

1.3.4. Zaštitna odjeća sa zamjenljivim štitnicima

Zaštitna odjeća sa zamjenljivim štitnicima predstavlja opremu lične zaštite i ocjenjuje se kao kombinacija tokom postupaka ocjenjivanja usaglašenosti.

1.4. Informacije koje daje proizvođač

Osim poslovnog imena odnosno naziva i adrese sjedišta proizvođača i/ili njegovog zastupnika, proizvođač prilikom stavljanja opreme lične zaštite na tržište, na crnogorskom jeziku, daje precizne i razumljive pisane informacije o:

(1) skladištenju, upotrebi, čišćenju, održavanju, servisiranju i dezinfekciji. Proizvodi za čišćenje, održavanje ili dezinfekciju koje preporučuje proizvođač ne smiju da imaju negativan efekat na opremu lične zaštite ili korisnike kada se primjenjuju u skladu sa odgovarajućim uputstvima;

(2) performansama zabilježenim tokom tehničkih ispitivanja kojima se provjerava nivo ili klasa zaštite koju pruža ispitivana oprema lične zaštite;

(3) odgovarajućim dodacima opreme lične zaštite i karakteristikama odgovarajućih rezervnih djelova;

(4) klasama zaštite koje odgovaraju različitim nivoima rizika i o odgovarajućim ograničenjima u upotrebi;

(5) roku upotrebe ili vijeku trajanja opreme lične zaštite ili neke od njenih komponenti;

(6) vrsti ambalaže pogodno za transport;

(7) značenju svih oznaka (u skladu sa tačkom 2.12. ovog priloga);

(8) riziku od kojeg oprema lične zaštite treba da zaštiti;

(9) pozivanju na ovaj pravilnik i, po potrebi, na druge primjenljive propise;

(10) poslovnom imenu odnosno nazivu, adresi i jedinstvenom broju imenovanog tijela koje je učestvovalo u postupku ocjenjivanja usaglašenosti opreme lične zaštite;

(11) pozivanju na primijenjene crnogorske standarde ili na druge tehničke specifikacije kad su one primjenjene;

(12) internet adresi na kojoj je dostupna deklaracija o usaglašenosti.

Informacije iz podatač. (9)–(12) tačke 1.4. ovog priloga ne moraju se nalaziti u uputstvu proizvođača, ako je uz opremu lične zaštite priložena deklaracija o usaglašenosti.

2. DODATNI ZAHTJEVI ZAJEDNIČKI ZA VIŠE VRSTA ILI TIPOVA OPREME LIČNE ZAŠTITE

2.1. Oprema lične zaštite sa ugrađenim sistemima za podešavanje

Ako oprema lične zaštite ima ugrađene sisteme za podešavanje, ti sistemi moraju da budu projektovani i izrađeni tako da se podešavanja ne poremete bez znanja korisnika pod predviđenim uslovima upotrebe.

2.2. Oprema lične zaštite koja u potpunosti pokriva djelove tijela koje treba zaštititi oprema lične zaštite koja u potpunosti pokriva djelove tijela koje treba zaštititi mora biti dovoljno vazdušno propusna da spriječi pretjerano znojenje tokom upotrebe, a ako to nije slučaj, mora biti opremljena sredstvima koja upijaju znoj.

2.3. Oprema lične zaštite za lice, oči i organe za disanje

Oprema lične zaštite za lice, oči ili organe za disanje mora da bude takva da u najmanjoj mogućoj mjeri ograničava vidno polje ili oštrinu vida korisnika.

Stepen optičke neutralnosti sistema za vid ovih vrsta opreme lične zaštite mora da bude takav da omogući korisniku precizan i dugotrajan rad.

Ako je potrebno, oprema lične zaštite mora da bude obrađena ili opremljena tako da se spriječi kondenzacija.

Modeli opreme lične zaštite namijenjeni korisnicima kojima treba korekcija vida moraju omogućiti nošenje naočara ili kontaktnih sočiva.

2.4. Oprema lične zaštite podložna starenju

Ako je poznato da na projektovane performanse nove opreme lične zaštite značajno utiče starenje, datum proizvodnje i/ili, ako je to moguće, vijek trajanja opreme lične zaštite moraju da budu neizbrisivo označeni na svakom primjerku opreme lične zaštite ili na svakoj zamenljivoj komponenti opreme lične zaštite koje se stavljuju na tržiste, i to na takav način da se spriječi svako pogrešno tumačenje. Ovaj podatak mora da bude neizbrisivo označen i na ambalaži.

Ako proizvođač nije u mogućnosti da pruži podatke o vijeku trajanja opreme lične zaštite, njegova uputstva moraju da pruže sve informacije potrebne da se kupcu ili korisniku omogući da odredi razuman vijek trajanja imajući u vidu kvalitet modela i zadovoljavajuće uslove skladištenja, korišćenja, čišćenja, servisiranja i održavanja.

Ako postupci čišćenja koje preporučuje proizvođač mogu dovesti do starenja i osjetnog i brzog pogoršanja performansi opreme lične zaštite, proizvođač mora, gde je to moguće, na svaki primjerak opreme lične zaštite stavljen na tržiste, staviti znak koji pokazuje koliko se najviše čišćenja može obaviti prije pregleda ili odbacivanja opreme. Ako to ne uradi, proizvođač mora te informacije da navede u pratećoj dokumentaciji.

2.5. Oprema lične zaštite koja može biti zahvaćena nekim drugim objektom u toku upotrebe

Kada predviđeni uslovi upotrebe naročito uključuju rizik da oprema lične zaštite bude zahvaćena objektima u pokretu stvarajući opasnost za korisnika, oprema lične zaštite mora da posjeduje odgovarajući prag otpornosti iznad koga se sastavni dio lomi i eliminiše opasnost.

2.6. Oprema lične zaštite za upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi

Oprema lične zaštite namijenjena za upotrebu u potencijalno eksplozivnoj atmosferi mora biti projektovana i izrađena tako da ne može biti izvor električnog, elektrostatičkog ili udarom izazvanog luka ili varnice koji bi mogli da zapale eksplozivnu smješu.

2.7. Oprema lične zaštite namenjena za upotrebu u hitnim slučajevima ili za brzo postavljanje i/ili skidanje

Oprema lične zaštite namenjena za upotrebu u hitnim slučajevima ili za brzo postavljanje i/ili skidanje mora da bude projektovana i izrađena tako da se vrijeme potrebno za njihovo postavljanje i/ili skidanje svede na minimum.

Svi sastavni sistemi koji omogućavaju pravilno postavljanje ili skidanje opreme lične zaštite sa korisnika moraju da omoguće da korisnik njima rukuje brzo i jednostavno.

2.8. Oprema lične zaštite za upotrebu u veoma opasnim situacijama

Oprema lične zaštite za upotrebu u veoma opasnim situacijama mora da sadrži naročito podatke proizvođača namijenjene isključivo osposobljenim i obučenim pojedincima koji su kvalifikovani da ih tumače i obezbijede korisniku pravilnu upotrebu takve opreme lične zaštite.

Podacima iz stava 1. ove tačke, između ostalog, mora da se opiše postupak koji se primjenjuje kako bi se potvrdilo da je oprema lične zaštite ispravno podešena i da funkcioniše kada je nosi korisnik.

Ako oprema lične zaštite ima alarm koji se aktivira u odsustvu predviđenog nivoa zaštite, taj alarm mora da bude tako projektovan i smješten da ga korisnik može opaziti u uslovima za koje je ta oprema lične zaštite namijenjena.

2.9. Oprema lične zaštite koja sadrži komponente koje korisnik može da podešava ili skida

Sve komponente opreme lične zaštite koje korisnik može da podešava ili skida radi zamjene moraju biti projektovane i izrađene tako da se olakša njihovo podešavanje, pričvršćivanje i skidanje bez alata.

2.10. Oprema lične zaštite za spajanje, odnosno povezivanje na druge, spoljne dodatne uređaje

Ako oprema lične zaštite uključuje sistem koji omogućava spajanje, odnosno povezivanje sa drugim, spoljnim dodatnim uređajem, mehanizam za spajanje mora biti projektovan i izrađen tako da omogući da se montira samo na odgovarajuću opremu.

2.11. Oprema lične zaštite sa ugrađenim sistemom za cirkulaciju fluida

Ako oprema lične zaštite uključuje sistem za cirkulaciju fluida, on mora biti izabran, odnosno projektovan i ugrađen tako da omogućava obnavljanje fluida u blizini cijelog dijela tijela koji se štiti, bez obzira na pokrete i položaj tijela korisnika u predviđenim uslovima upotrebe.

2.12. Oprema lične zaštite sa jednom ili više identifikacionih oznaka ili oznaka za raspoznavanje koje su u neposrednoj ili posrednoj vezi sa zdravljem i bezbjednošću

Oznake za identifikaciju ili prepoznavanje koje su u neposrednoj ili posrednoj vezi sa zdravljem i bezbjednošću i koje su stavljenе na ove vrste ili tipove opreme lične zaštite treba po mogućnosti da budu u obliku usklađenih piktograma ili ideograma i moraju da ostanu savršeno čitljive tokom predviđenog vijeka trajanja opreme lične zaštite.

Oznake iz stava 1. ove tačke, moraju da budu i potpune, precizne i razumljive kako bi se spriječilo bilo kakvo pogrešno tumačenje.

Kada oznake iz st. 1. i 2. ove tačke sadrže riječi ili rečenice, one moraju biti na crnogorskom jeziku.

Ako je oprema lične zaštite (ili komponente oprema lične zaštite) suviše malih dimenzija da bi sve ili deo neophodnih oznaka bile stavljenе na nju, bitne informacije moraju biti navedene na ambalaži i u uputstvu proizvođača za upotrebu opreme lične zaštite.

2.13. Oprema lične zaštite u obliku odjeće koja vidljivo ukazuje na prisustvo korisnika

Oprema lične zaštite u obliku odjeće koja je namenjena za predvidljive uslove upotrebe, u kojima prisustvo korisnika mora biti jasno i pojedinačno uočljivo, mora da ima jedno (ili više) adekvatno postavljeno sredstvo ili uređaj za emitovanje direktnog ili reflektujućeg vidljivog zračenja odgovarajućeg svetlosnog intenziteta i fotometrijskih i kolorimetrijskih svojstava.

2.14. Oprema lične zaštite namenjena za zaštitu od više rizika

Sva oprema lične zaštite projektovana da zaštititi korisnika od više potencijalno istovremenih rizika mora biti projektovana i izrađena tako da ispunjava, prije svega, bitne zahtjeve za zaštitu specifične za svaki od tih rizika (u skladu sa tačkom 3. ovog priloga).

3. DODATNI ZAHTJEVI SPECIFIČNI ZA ODREĐENE RIZIKE

3.1. Zaštita od mehaničkih udara

3.1.1. Udar prouzrokovani padajućim predmetima ili projektilima i sudarom djelova tijela sa preprekom

Oprema lične zaštite pogodna za zaštitu od ove vrste rizika mora da ima sposobnost da apsorbuje udarac kako bi se spriječila povreda uslijed smrskavanja ili probaja zaštićenog dijela tijela, i to bar do nivoa jačine udarca iznad kojeg bi pretjerane dimenzije ili masa dijela opreme koja apsorbuje udarac sprečili efikasnu upotrebu opreme lične zaštite u predviđenom periodu nošenja.

3.1.2. Padovi

3.1.2.1. Sprejčavanje padova usled klizanja

Donovi za obuću protiv klizanja moraju biti projektovani, izrađeni ili opremljeni dodatnim elementima tako da se obezbijedi zadovoljavajuće prijanjanje s obzirom na prirodu ili stanje površine.

3.1.2.2. Sprječavanje padova sa visine

Oprema lične zaštite koja je namijenjena za sprječavanje padova sa visine ili njihovih posljedica, mora da bude projektovana da spriječi pad sa visine ili njegove posljedice, tako što će uključivati kaiševe za tijelo i sistem pričvršćivanja koji se mogu povezati sa pouzdanim spoljašnjim sidrištem.

Oprema lične zaštite mora biti projektovana tako da se pod predvidljivim uslovima korišćenja vertikalni pad korisnika ublaži, da spriječi sudar sa preprekama, a da sila kočenja ne dostigne graničnu vrijednost na kojoj se može očekivati da dođe do tjelesne povrede, kidanja ili probaja nekog dijela opreme lične zaštite, što bi moglo izazvati pad korisnika.

Oprema lične zaštite iz stava 1. ove tačke mora obezbijediti i da se posle kočenja korisnik zadrži u pravilnom položaju u kome može da očekuje pomoć, ako je potrebno.

U uputstvima proizvođača se moraju posebno navesti sve bitne informacije koje se odnose na:

1) zahtijevane karakteristike potrebne za obezbjeđeno mjesto i neophodan minimalni slobodan prostor ispod korisnika;

2) ispravan način stavljanja kaiševa na tijelo i povezivanje sistema za pričvršćivanje na obezbjeđeno mjesto.

3.1.3. Mehaničke vibracije

Oprema lične zaštite projektovana da spriječi dejstvo mehaničkih vibracija mora da obezbijedi odgovarajuća prigušenja štetnih vibracija za dio tijela pod rizikom.

3.2. Zaštita od statičkog sabijanja dijela tijela

Oprema lične zaštite projektovana da zaštititi dio tijela od statičkog pritiska koji izaziva sabijanje mora da omogući dovoljno ublažavanje uticaja tog pritiska kako bi se spriječile ozbiljne povrede ili hronične tegobe korisnika.

3.3. Zaštita od mehaničkih povreda

Materijali koji ulaze u sastav oprema lične zaštite i ostale komponente

Oprema lične zaštite projektovani za zaštitu cijelog ili dijela tijela od površinskih povreda prouzrokovanih mašinama, kao što su oguljotine, ubodi, posjekotine ili uštinuća, moraju biti izabrani i integrirani, kao i projektovani tako da se obezbijedi da ova oprema lične zaštite bude dovoljno otporna na habanje, probijanje i zasijecanje (u skladu sa tačkom 3.1.ovog priloga) pod predvidljivim uslovima upotrebe.

3.4. Zaštita u tečnostima

3.4.1. Zaštita od utapanja

Oprema lične zaštite projektovana da spriječi utapanje mora da obezbijedi da se korisnik, koji može biti iscrpljen, ili u nesvjeti posle pada u tečnost, što je brže moguće vratiti na površinu bez opasnosti po zdravje i mora da ga održava na površini u položaju koji omogućava disanje dok čeka pomoć.

Oprema lične zaštite može imati potpunu ili djelimičnu sposobnost plutanja ili može biti napumpana, uduvavanjem ustima ili pomoću gasa koji se oslobađa ručno ili automatski.

Pod predviđenim uslovima upotrebe:

1) oprema lične zaštite mora da izdrži posljedice uticaja tečnog medija i faktora spoljne sredine svojstvenog tom mediju, bez umanjenja svoje upotrebljivosti;

2) oprema lične zaštite na naduvavanje mora omogućiti brzo i potpuno naduvavanje.

Kada predviđeni uslovi upotrebe to zahtijevaju, određene vrste opreme lične zaštite moraju da zadovolje još jedan ili više sljedećih dodatnih zahtjeva:

1) moraju da imaju sve uređaje za naduvavanje navedene u drugoj alineji ovog stava i/ili svetlosni ili zvučni signalni uređaj;

2) moraju imati uređaj za kačenje i pričvršćivanje tijela, tako da se korisnik može podići iz tečnosti;

3) moraju biti prikladne za dužu upotrebu tokom aktivnosti u okviru kojih je korisnik (i u slučaju kada je odjeven) izložen riziku od pada u tečnost ili potapanja.

3.4.2. Pomoćna sredstva za plutanje

Pod pomoćnim sredstvima za plutanje smatra se oprema lične zaštite u obliku odjeće koja će, u zavisnosti od svoje predviđene upotrebe, obezbijediti efikasan stepen plutanja i koja je za vrijeme nošenja bezbjedna i obezbeđuje održavanje na vodi.

U predvidljivim uslovima upotrebe, odjeća iz stava 1. ove tačke ne smije da ograničava slobodu kretanja korisnika, ali mora da mu omogući, naročito, da pliva, da pobegne od opasnosti ili da spasi druga lica.

3.5. Zaštita od štetnog dejstva buke

Oprema lične zaštite projektovana za sprječavanje štetnog dejstva buke mora da priguši buku do te mjere da ekvivalentni nivo buke kojom je korisnik izložen ne prelazi ni pod kakvim okolnostima dnevne granične vrijednosti utvrđene posebnim propisom kojim se uređuje zaštita zaposlenih od rizika vezanih za izloženost buci na poslu.

Sva oprema lične zaštite mora da ima oznaku koja ukazuje na nivo prigušenja buke i vrednost indeksa zaštite koji pruža oprema lične zaštite, a ako to nije moguće, oznaka se mora pričvrstiti na ambalažu.

3.6. Zaštita od topote i/ili vatre

Oprema lične zaštite projektovana da zaštititi cijelo tijelo ili dio tijela od dejstva topote i/ili vatre mora da posjeduje sposobnost topotne izolacije i mehaničku čvrstoću koja odgovara predvidljivim uslovima upotrebe.

3.6.1. Materijali koji ulaze u sastav OLZ i druge komponente

Materijali koji ulaze u sastav opreme lične zaštite i druge komponente za zaštitu od topotnog zračenja i konvektivne topote moraju da imaju odgovarajući koeficijent prenosa topote i delovanja topote i da budu dovoljno nezapaljivi da spriječe svaki rizik od spontanog paljenja pod predvidljivim uslovima upotrebe.

Ako spolašnost materijala iz stava 1. ove tačke mora da bude reflektujuća, moć reflektovanja mora biti odgovarajuća intenzitetu prenijete topote uslijed zračenja u infracrvenom opsegu.

Materijali iz stava 1. ove tačke namenjeni za kratkotrajnu upotrebu u okruženju visoke temperature i opreme lične zaštite koja može biti izložena prskanju vrelim proizvodima, kao što su velike količine rastopljenog materijala, osim karakteristika iz st. 1. i 2. ove tačke, mora da posjeduje i dovoljan termički kapacitet da zadrži najveći dio primljene topote dok korisnik ne napusti opasno mjesto i skine svoju opremu lične zaštite.

Materijali koji ulaze u sastav opreme lične zaštite i druge komponente koji mogu biti poprskani velikom količinom vrelih stvari, moraju da imaju i odgovarajuću sposobnost apsorpcije mehaničkih udara (u skladu sa tačkom 3.1. ovog priloga).

Materijali koji ulaze u sastav opreme lične zaštite i druge komponente koji mogu slučajno da dođu u kontakt sa plamenom i oni koji se koriste u proizvodnji protivpožarne opreme moraju da posjeduju nezapaljivost koja odgovara klasi rizika vezanog za predvidljive uslove upotrebe. Ti materijali ne smiju da se istope pri izlaganju plamenu niti da doprinose širenju plamena.

3.6.2. Potpuno kompletirana oprema lične zaštite spremna za upotrebu

U predvidljivim uslovima upotrebe:

1) Za vreme nošenja opreme lične zaštite, akumulirana topota prenijeta na ugroženi dio tijela mora da bude dovoljno niska kako bi se spriječilo dostizanje praga bola ili oštećenje zdravlja korisnika, u bilo kojim okolnostima;

2) oprema lične zaštite mora, ako je potrebno, da spriječi prodor tečnosti ili pare i ne smije da izaziva opekatine izazvane kontaktom između svog zaštitnog omotača i korisnika.

Ako oprema lične zaštite obuhvata uređaje za hlađenje koji upijaju topotu putem isparavanja tečnosti ili sublimacijom, njihova izrada mora biti takva da se isparljive materije oslobađaju van spoljnog zaštitnog sloja, a ne prema korisniku.

Ako oprema lične zaštite uključuje uređaj za disanje, on mora adekvatno da ispunji zaštitne funkcije za predvidljive uslove upotrebe.

U uputstvima proizvođača koja prate svaki primerak opreme lične zaštite namijenjen za kratkotrajnu upotrebu u okruženju visoke temperature, moraju se navesti svi bitni podaci za određivanje maksimalnog dozvoljenog izlaganja korisnika topoti koja se prenosi preko opreme kada se upotrebljava u skladu sa svojom predviđenom namjenom.

3.7. Zaštita od hladnoće

Oprema lične zaštite projektovana da zaštititi cijelo tijelo ili njegov dio od dejstva hladnoće mora da posjeduje sposobnost topotne izolacije i mehaničku čvrstoću koji odgovaraju predvidljivim uslovima upotrebe.

3.7.1. Materijali od kojih je izrađena oprema lične zaštite i ostale komponente

Materijali od kojih je izrađena oprema lične zaštite i ostale komponente pogodne za zaštitu od hladnoće moraju imati dovoljno nizak koeficijent prenosa topotnog fluksa koji se zahtijeva za predvidljive uslove upotrebe.

Savitljivi materijali i ostale komponente opreme lične zaštite namijenjeni za upotrebu na niskim temperaturama moraju zadržati stepen savitljivosti potreban za neophodne pokrete i položaje tijela.

Materijali od kojih je izrađena oprema lične zaštite i ostale komponente koji mogu biti zapljenuti velikom količinom hladnih supstanci moraju da posjeduju dovoljnu sposobnost apsorbovanja mehaničkog udara (u skladu sa tačkom 3.1. ovog priloga).

3.7.2. Potpuno kompletirana oprema lične zaštite spremna za upotrebu

U predvidljivim uslovima upotrebe:

1) Količina topote koja se gubi upotrebom opreme lične zaštite od strane korisnika mora biti dovoljno mala da spriječi dostizanje praga bola ili oštećenje zdravlja na bilo kojem dijelu tijela, uključujući vrhove prstiju na rukama i nogama, pod bilo kakvim okolnostima.

2) oprema lične zaštite mora što više da spriječi prodor tečnosti kao što je kiša i ne smije izazvati povrede uslijed dodira između hladnog zaštitnog omotača i korisnika.

Ako oprema lične zaštite uključuje uređaj za disanje, on mora na odgovarajući način ispuniti zaštitne funkcije za predvidljive uslove upotrebe.

U uputstvu proizvođača, koje prati svaki primerak opreme lične zaštite koja je namijenjena za kratkotrajno korišćenje u okruženju niske temperature, moraju da se navedu svi bitni podaci o maksimalnom dozvoljenom izlaganju korisnika hladnoći koja se prenosi preko opreme.

3.8. Zaštita od električnog udara

3.8.1. Izolaciona oprema

Oprema lične zaštite projektovana da zaštititi cijelo tijelo ili njegov dio od dejstva električne struje mora pružiti dovoljnu izolaciju od napona kome korisnik može da bude izložen pod najnepovoljnijim uslovima.

Radi ostvarivanja zaštite iz stava 1. ove tačke, materijali od kojih je izrađena oprema lične zaštite i ostale komponente ovih klasa opreme lične zaštite moraju da budu tako odabranii, projektovani i ugrađeni da se obezbijedi da električna struja koja prodire kroz zaštitni omotač, mjerena pod uslovima ispitivanja koji se podudaraju sa onima koji se vjerovatno mogu pojaviti na terenu, bude umanjena i uvijek ispod maksimalne dozvoljene vrijednosti.

Određene vrste opreme lične zaštite koje su namenjene isključivo za korišćenje u toku rada sa električnim instalacijama koje su ili koje mogu biti pod naponom, kao i njihova ambalaža, moraju da nose oznake koje ukazuju na zaštitnu klasu ili odgovarajući radni napon, serijski broj i datum proizvodnje. Izvan zaštitnog omotača takve opreme lične zaštite mora da se obezbijedi prostor za naknadno upisivanje datuma početka upotrebe i datuma periodičnih ispitivanja ili pregleda koji se moraju obaviti.

Uputstva proizvođača moraju da ukažu na isključivu namjenu opreme lične zaštite iz stava 3. ove tačke, kao i prirodu i učestalost dielektričnih ispitivanja kojima će biti izloženi tokom njihovog vijeka upotrebe.

3.8.2. Provodna oprema

Oprema lične zaštite predviđena za rad pod visokim naponom mora biti projektovana i izrađena tako da obezbijedi nepostojanje razlike potencijala između korisnika i instalacija na kojima radi.

3.9. Zaštita od zračenja

3.9.1. Nejonizujuće zračenje

Oprema lične zaštite projektovana za zaštitu od akutnih ili hroničnih oštećenja očiju prouzrokovanih nejonizujućim zračenjem, mora da omogući da se apsorbuje ili odbija veći dio energije koja se zrači u opsegu štetnih talasnih dužina, bez ometanja prenosa vidljivog dijela spektra, percepcije kontrasta i sposobnosti razlikovanja boja pod predvidivim uslovima upotrebe.

Radi ostvarivanja zaštite iz stava 1. ove tačke, zaštitne naočare moraju da budu projektovane i izrađene tako da za svaku štetnu talasnu dužinu imaju faktor spektralnog prenosa koji će svesti na minimum gustinu energije svetlosnog zračenja koja kroz filter dolazi do oka korisnika, kao i da nikada ne prelazi maksimalno dozvoljene vrijednosti izlaganja.

Osim zahtjeva iz stava 2. ove tačke, naočare ne smiju da pogoršaju ili izgube svoje karakteristike kao posledicu dejstva zračenja emitovanog u predvidljivim uslovima korišćenja, i svi primjerici na tržištu moraju da imaju broj zaštitnog faktora koji odgovara grafikonu spektralne raspodele njihovog faktora prenosa.

Naočare pogodne za izvore zračenja iste vrste moraju biti klasifikovane po rastućem redosledu njihovog broja zaštitnog faktora, a uputstva proizvođača treba da ukazuju, naročito, na način odabira najprikladnije opreme lične zaštite imajući u vidu faktore realnih uslova za upotrebu kao što su rastojanje od izvora i spektralna raspodela energije zračenja na tom rastojanju.

Proizvođač mora da označi odgovarajućim brojem zaštitnog faktora sve primjerke naočara sa filterom.

3.9.2. Jonizujuće zračenje

3.9.2.1. Zaštita od spoljne radioaktivne kontaminacije

Materijali od kojih je izrađena oprema lične zaštite i ostale komponente projektovani tako da zaštite cijelo tijelo ili njegov dio od radioaktivne prašine, gasova, tečnosti ili njihovih smješa moraju da budu tako izabrani ili projektovani i sastavljeni da se osigura da ova oprema efikasno sprječava prodiranje kontaminirajućih materija pod predvidljivim uslovima upotrebe.

U zavisnosti od prirode ili stanja ovih kontaminirajućih materija, neophodna zaprvenost se može obezbijediti pomoću nepropusnih zaštitnih omotača i/ili bilo kojim drugim odgovarajućim sredstvima, poput ventilacionih i sistema sa natpritiskom projektovanih da se sprječi povratno rasipanje (ponovno širenje) tih kontaminirajućih materija.

Sve mjere dekontaminacije koje se primenjuju na opremu lične zaštite ne smiju da ugroze njen moguće ponovno korišćenje u periodu predvidljivog veka korišćenja ovih klasa opreme.

3.9.2.2. Zaštita od spoljnog ozračivanja

Oprema lične zaštite namijenjena da obezbijedi potpunu zaštitu korisnika od spoljnih ozračivanja ili, bar njihovo slabljenje, mora biti projektovana tako da zaustavi zračenje elektrona male energije (npr. beta) ili fotona (npr. iks, gama).

Materijali od kojih je izrađena oprema lične zaštite i ostale komponente vrsta opreme lične zaštite iz stava 1. ove tačke moraju da budu odabrani ili projektovani i ugrađeni tako da se obezbijedi stepen zaštite korisnika koji se zahtijeva pod predvidljivim uslovima upotrebe, kao i da ne dovede do povećanja trajanja izloženosti usled pokreta, položaja ili kretanja korisnika (u skladu sa tačkom 1.3.2. ovog priloga).

Oprema lične zaštite mora imati znak kojim se označava da je tip i debljina materijala od kojih je izrađena oprema lične zaštite pogodan za predvidive uslove upotrebe.

3.10. Zaštita od opasnih materija i infektivnih agensa

3.10.1. Zaštita organa za disanje

Oprema lične zaštite namijenjena za zaštitu organa za disanje mora da omogući da se korisnik snabdijeva vazduhom za disanje kada je izložen zagađenoj atmosferi i/ili niskoj koncentraciji kiseonika.

Vazduh za disanje koji se dovodi do korisnika preko opreme lične zaštite mora se dobiti na odgovarajući način, kao što je filtracija zagađenog vazduha, kroz zaštitni uređaj ili cevovodima iz spoljnog nezagađenog izvora.

Materijali od kojih je izrađena oprema lične zaštite i ostale komponente ovih vrsta opreme lične zaštite iz stava 1. ove tačke moraju da budu tako odabrani ili projektovani i ugrađeni da se obezbijedi pravilno disanje korisnika i respiratorna higijena tokom datog perioda nošenja u predvidljivim uslovima upotrebe.

Nepropusnost obrazine i pad pritiska pri udisanju i, u slučaju uređaja za filtriranje, kapacitet prečišćavanja, moraju da budu takvi da u dovoljnoj mjeri sprječe prodor zagađivača iz atmosfere, tako da ne bude ugroženo zdravlje i higijena korisnika.

Oprema lične zaštite iz stava 1. ove tačke, mora da ima odgovarajuću oznaku za identifikaciju proizvođača i mora da bude snabdijevana preciznim specifičnim podacima tog tipa opreme koji, zajedno sa uputstvima za upotrebu, omogućavaju obučenom i kvalifikovanom korisniku da pravilno upotrebljava ovu opremu lične zaštite.

Uputstva proizvođača moraju, u slučaju filtrirajućih aparata, da sadrže rok skladištenja filtera ako su novi i u originalnoj ambalaži.

3.10.2. Zaštita od dodira sa kožom i okom

Oprema lične zaštite namijenjena za sprječavanje površinskog dodira cijelog tijela ili njegovog dijela sa opasnim supstancama i infektivnim agensima mora da bude u stanju da sprječi prodor ili širenje takvih supstanci kroz zaštitni omotač u predvidljivim uslovima upotrebe.

Materijali od kojih je izrađena oprema lične zaštite i ostale komponente ovih vrsta opreme lične zaštite iz stava 1. ove tačke, moraju da budu tako odabrani ili projektovani i ugrađeni da se obezbijedi, koliko je to moguće, nepropusnost koja će omogućiti produženo korišćenje ili, u nedostatku toga, djelimičnu nepropusnost koja ograničava period nošenja.

Kada, na osnovu svoje prirode i predvidljivih uslova njihove upotrebe, određene opasne ili infektivne supstance posjeduju veliku prodornu moć koja ograničava trajanje zaštite koju pruža oprema lične zaštite iz stava 1. ove tačke, ta oprema mora biti podvrgнутa standardnim ispitivanjima, sa ciljem njihove klasifikacije na osnovu efikasnosti.

Opreme lične zaštite iz stava 3. ove tačke za koju se smatra da je u skladu sa specifikacijama ispitivanja mora imati znak koji pokazuje nazive, ili, ako to nije moguće, kodove supstanci koje se koriste u ispitivanjima i odgovarajući standardni period zaštite. Uputstva proizvođača takođe moraju da sadrže objašnjenje kodova (ako je potrebno), detaljan opis standardnih ispitivanja i sve potrebne informacije za određivanje maksimalnog dozvoljenog perioda nošenja u različitim predvidljivim uslovima upotrebe.

3.11. Ronilačka oprema

Oprema za disanje mora da omogući snabdijevanje korisnika gasovitom smješom za disanje u predvidljivim uslovima upotrebe, a naročito uzimajući u obzir maksimalnu dubinu zarona.

Kada predvidljivi uslovi upotrebe to zahtijevaju, ronilačka oprema mora da sadrži:

1) odijelo koje štiti korisnika od pritiska koji nastaje uslijed dubine zarona (u skladu sa tačkom 3.2. ovog priloga) i/ili od hladnoće (u skladu sa tačkom 3.7. ovog priloga);

2) alarmni uređaj projektovan da trenutno upozorava korisnika o skorom prekidu snabdijevanja gasovitom smješom za disanje (u skladu sa tačkom 2.8. ovog priloga);

3) uređaj za spasavanje koje omogućava korisniku da se vrati na površinu (u skladu sa tačkom 3.4.1. ovog priloga).

PRILOG 2

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA OPREMU LIČNE ZAŠTITE

Dokumentacija iz člana 8. ovog pravilnika mora da sadrži sve bitne podatke o sredstvima koja je koristio proizvođač da bi obezbijedio usaglašenost proizvedene opreme lične zaštite sa bitnim zahtjevima za zdravlje i bezbjednost koji se odnose na tu opremu.

Pored podataka iz stava 1. ovog priloga, tehnička dokumentacija mora da sadrži, naročito:

- 1) potpun opis opreme lične zaštite i njenu predviđenu namjenu;
- 2) procjenu rizika od kojih oprema lične zaštite treba da zaštiti;
- 3) spisak bitnih zahtijjeva za zdravlje i bezbjednost koji su primjenjivi na opremu lične zaštite;
- 4) projektne i proizvodne crteže i šeme opreme lične zaštite i njenih komponenti, podsklopova i kola;
- 5) opise i objašnjenja potrebne za razumevanje crteža i šema iz tačke 4) ovog priloga kao i za način rada opreme lične zaštite;
- 6) spisak primjenjenih crnogorskih standarda iz člana 14. ovog pravilnika ili u slučaju njihove djelimične primjene, navođenje njihovih djelova prilikom projektovanja i izrade opreme lične zaštite;
- 7) opise primjenjenih tehničkih specifikacija radi ispunjavanja bitnih zahtjeva za zdravlje i bezbjednost u slučaju kada nijesu primjenjeni crnogorski standardi ili njihovi djelovi;
- 8) rezultate proračuna, provjera i pregleda sprovedenih radi provjere usaglašenosti opreme lične zaštite sa primenljivim bitnim zahtjevima za zdravlje i bezbjednost;
- 9) izveštaje o ispitivanju sprovedenih radi provjere usaglašenosti opreme lične zaštite sa primenljivim bitnim zahtjevima za zdravlje i bezbjednost i, po potrebi, utvrđivanja odgovarajuće klase zaštite;
- 10) opis sredstava koje je proizvođač koristio u proizvodnji opreme lične zaštite kako bi obezbijedio usaglašenost proizvedene opreme lične zaštite sa projektним specifikacijama;
- 11) primjerak uputstva za upotrebu i informacija iz tačke 1.4. Priloga 2. ovog pravilnika;
- 12) sva potrebna uputstva za proizvodnju opreme lične zaštite na osnovu odobrenog osnovnog modela, u slučaju pojedinačno proizvedene opreme lične zaštite, prilagođene određenom korisniku;
- 13) za opreme lične zaštite koja se proizvodi u serijama u kojima se svaki proizvod prilagođava određenom korisniku, opis mjera koje proizvođač preduzima tokom prilagođavanja i proizvodnje kako bi obezbijedio da svaki proizvod opreme lične zaštite bude u skladu sa odobrenim tipom i primenljivim bitnim zahtjevima za zdravlje i bezbjednost.

PRILOG 3

INTERNA KONTROLA PROIZVODNJE

1. Interna kontrola proizvodnje je postupak ocjenjivanja usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze iz tač. 2, 3, i 4. ovog priloga i obezbeđuje i izjavljuje, na sopstvenu odgovornost, da je predmetna oprema lične zaštite usaglašena sa zahtjevima iz ovog pravilnika koji se na nju primjenjuju.

2. Tehnička dokumentacija

Proizvođač sačinjava tehničku dokumentaciju u skladu sa Prilogom 2. ovog pravilnika.

3. Proizvodnja

Proizvođač preduzima sve mјere koje su potrebne da proizvodni proces i njegovo nadgledanje obezbijede usaglašenost izrađene opreme lične zaštite sa tehničkom dokumentacijom iz tačke 2. ovog priloga i sa primjenjivim zahtjevima ovog pravilnika.

4. Znak usaglašenosti i deklaracija o usaglašenosti

Proizvođač stavlja znak usaglašenosti na svaki pojedinačni proizvod opreme lične zaštite koji je usaglašen sa primenljivim zahtjevima iz ovog pravilnika.

Proizvođač sačinjava deklaraciju o usaglašenosti za svaki model opreme lične zaštite i čuva je, zajedno sa tehničkom dokumentacijom iz tačke 2. ovog priloga, tako da budu dostupni nadležnim organima, najmanje deset godina nakon stavljanja opremu lične zaštite na tržište.

U deklaraciji o usaglašenosti identificuje se oprema lične zaštite za koju je sačinjena.

Primjerak deklaracije o usaglašenosti se, na zahtev, stavlja na raspolaganje nadležnim organima.

5. Obaveze proizvođača koje se odnose na označavanje znakom usaglašenosti i sačinjavanje deklaracije o ovlašćenju.

PRILOG 4

PREGLED TIPOA

1. Pregled tipa je postupak ocjenjivanja usaglašenosti kojim imenovano tijelo pregleda tehnički projekat opremu lične zaštite i provjerava i potvrđuje da tehnički projekat opreme lične zaštite ispunjava zahtjeve ovog pravilnika koji se na tu opremu lične zaštite odnose.

2. Pregled tipa sprovodi se ocjenjivanjem adekvatnosti tehničkog projekta opreme lične zaštite pregledom tehničke dokumentacije, kao i pregledom uzorka reprezentativnog za predviđenu proizvodnju potpuno kompletirane opreme lične zaštite (proizvodni tip).

3. Zahtjev za pregled tipa podnosi se imenovanom tijelu po izboru podnosioca zahtjeva i sadrži:

- 1) poslovno ime, odnosno naziv i adresu proizvođača ili njegovog zastupnika, odnosno uvoznika;
- 2) pisanu izjavu da isti zahtjev nije podnijet drugom imenovanom tijelu;
- 3) tehničku dokumentaciju navedenu u Prilogu 2. ovog pravilnika;
- 4) reprezentativni uzorak opreme lične zaštite za predviđenu proizvodnju.

Imenovano tijelo može zahtijevati dodatne uzorce ako je to potrebno za sprovođenje ispitivanja. Za serijski proizvedenu opremu lične zaštite prilagođenu određenom korisniku, treba obezbijediti reprezentativne uzorce namijenjene različitim korisnicima, a za opremu lične zaštite proizvedenu kao pojedinačni proizvod namenjenu posebnim potrebama određenog korisnika, potrebno je obezbijediti osnovni model.

4. Pregled tipa

Imenovano tijelo:

1) pregleda tehničku dokumentaciju kako bi ocijenilo adekvatnost tehničkog projekta opreme lične zaštite. Pri sprovođenju takve provjere ne uzima se u obzir tačka 10). Priloga 2. ovog pravilnika;

- 2) za serijski proizvedenu opremu lične zaštite prilagođenu određenom korisniku, provjerava opis mjera (procedura) za ocjenu njihove adekvatnosti;
- 3) za opremu lične zaštite proizvedenu kao pojedinačni proizvod koji je namijenjen posebnim potrebama određenog korisnika, provjerava uputstva za proizvodnju takve opreme lične zaštite na osnovu odobrenog osnovnog modela kako bi se ocijenila njihova adekvatnost;
- 4) provjerava da li su uzorci proizvedeni u skladu sa tehničkom dokumentacijom i identificuje elemente koji su projektovani u skladu sa zahtevima relevantnih crnogorskih/harmonizovanih standarda, kao i elemente koji su projektovani u skladu sa drugim tehničkim specifikacijama;
- 5) sprovodi odgovarajuće pregledne i ispitivanja, ili nalaže da se sprovedu, kako bi proverilo da li su, u slučaju kada je proizvođač odlučio da primjeni zahtjeve crnogorskih/harmonizovanih standarda, oni primjenjeni na odgovarajući način;
- 6) sprovodi odgovarajuće pregledne i ispitivanja, ili nalaže da se sprovedu, kako bi provjerilo da li su, u slučaju da nisu primjenjeni odgovarajući crnogorski/harmonizovani standardi, rješenja koja je primjenio proizvođač, uključujući i ona iz drugih tehničkih specifikacija, ispunjavaju odgovarajuće bitne zahtjeve za zdravlje i bezbjednost i da li su primjenjeni na odgovarajući način.
5. Imenovano tijelo sačinjava izveštaj o ocjenjivanju u kojem se navode aktivnosti preduzete u skladu sa tačkom 4. ovog priloga i rezultati tih aktivnosti. Ne dovodeći u pitanje svoje obaveze prema organu nadležnom za imenovanje, imenovano tijelo objavljuje sadržaj tog izveštaja, u cijelosti ili djelimično, samo uz saglasnost proizvođača.

6. Sertifikat o pregledu tipa

Imenovano tijelo izdaje sertifikat o pregledu tipa ukoliko tip ispunjava primenljive bitne zahtjeve za zdravlje i bezbjednost. Period važenja (novo) izdatog sertifikata i, kada je to odgovarajuće, obnovljenog sertifikata ne može biti duži od pet godina.

Sertifikat o pregledu tipa sadrži, naročito:

- 1) poslovno ime, odnosno ime ili naziv i jedinstveni broj Imenovanog tijela koje je izdalо Sertifikat;
- 2) poslovno ime, odnosno ime ili naziv i adresu proizvođača ili njegovog zastupnika;
- 3) identifikacija opreme lične zaštite koja je predmet sertifikata (broj tipa);
- 4) izričitu izjavu kojom se potvrđuje da je tip opreme lične zaštite usaglašen sa primenljivim bitnim zahtjevima za zdravlje i bezbjednost iz ovog pravilnika;
- 5) upućivanje na potpuno ili delimično primenjene crnogorske/harmonizovane standarde;
- 6) upućivanje na druge tehničke specifikacije, kada su primjenjene;
- 7) nivo performansi opreme lične zaštite ili klasu zaštite opreme lične zaštite, kada je primenljivo;
- 8) za opremu lične zaštite proizvedenu kao pojedinačni proizvod i namenjenu određenom korisniku, opseg dozvoljenih varijacija relevantnih parametara na osnovu odobrenog osnovnog modela;
- 9) datum izdavanja i rok važenja Sertifikata i kada je odgovarajuće, datum obnavljanja Sertifikata;
- 10) uslove uz koje je izdat Sertifikat, ako je primenljivo;
- 11) za kategoriju III opreme lične zaštite, izjava da se sertifikat može koristiti samo u vezi sa jednim od postupaka ocjenjivanja usaglašenosti iz člana 18.

Sertifikat o pregledu tipa može da sadrži priloge (druge podatke utvrđene odgovarajućim crnogorskim standardom, odnosno tehničkim propisom).

Kada tip ne ispunjava primenljive bitne zahtjeve za zdravlje i bezbjednost, imenovano tijelo odbija da izda sertifikat o pregledu tipa i o tome obaveštava podnosioca zahtjeva, navodeći detaljne razloge za odbijanje.

7. Revizija (preispitivanje) sertifikata o pregledu tipa Imenovano tijelo mora da bude upoznato sa svim promjenama u opšte prihvaćenom stanju tehnike koje ukazuju da odobreni tip više ne ispunjava primenljive bitne zahtjeve za zdravlje i bezbjednost i da utvrdi da li takve promene zahtevaju dalju istragu. Ukoliko je to slučaj, imenovano tijelo o tome obaveštava proizvođača.

Proizvođač obaveštava imenovano tijelo koje poseduje tehničku dokumentaciju koja se odnosi na sertifikat o pregledu tipa o svim modifikacijama odobrenog tipa i svim modifikacijama tehničke dokumentacije koje mogu uticati na usaglašenost opreme lične zaštite sa primenljivim bitnim zahtjevima za zdravlje i bezbjednost ili uslovima za važenje tog sertifikata. Takve izmene zahtevaju dodatno odobrenje u obliku dodatka originalnom sertifikatu o pregledu tipa.

Proizvođač obezbeđuje da oprema lične zaštite nastavi da ispunjava primenljive bitne zahtjeve za zdravlje i bezbjednost u skladu sa trenutnim stanjem tehnike.

Proizvođač od imenovanog tijela zahtjeva reviziju sertifikata o pregledu tipa:

- 1) u slučaju izmjene odobrenog tipa iz tačke 7. stav 2. ovog priloga;
- 2) u slučaju promjene stanja tehnike iz tačke 7. stav 3. ovog priloga;
- 3) najkasnije do datuma isteka sertifikata.

Da bi omogućio imenovanom tijelu da sproveđe svoje aktivnosti, proizvođač podnosi zahtev najranije 12 meseci i najkasnije 6 mjeseci prije isteka roka važenja sertifikata o pregledu tipa.

Imenovano tijelo proverava tip opreme lične zaštite i, kada je to potrebno, u odnosu na izvršene promene, sprovodi relevantna ispitivanja kako bi se obezbijedilo da odobreni tip nastavlja da ispunjava primenljive bitne zahtjeve za zdravlje i bezbjednost. Ako imenovano tijelo utvrdi da odobreni tip nastavlja da ispunjava primenljive bitne zahtjeve za zdravlje i bezbjednost, obnoviće sertifikat o pregledu tipa. Imenovano tijelo obezbeđuje završetak postupka revizije prije isteka roka važenja sertifikata o pregledu tipa.

U slučaju da nije bilo izmjena navedenih u tački 7. stav 4. tač. 1) i 2), primenjuje se pojednostavljena procedura. Proizvođač dostavlja imenovanom telu sledeće podatke:

- 1) Ime i adresu i podatke kojima se identificuje sertifikat o pregledu tipa;
- 2) Izjavu da nije bilo izmjena navedenih u tački 7. stav 2. ovog priloga na odobrenom tipu, uključujući materijale, podkomponente i podsklopove, niti izmjena relevantnih crnogorskih standarda ili primjenjenih tehničkih specifikacija;
- 3) Izjavu da nije bilo izmjena koje su navedene u tački 7. stav 3. ovog priloga;
- 4) Ukoliko prethodno već nije dostavio, primjerke tehničkih crteža i fotografije aktuelnih proizvoda, oznaka na proizvodu i informacija koje daje proizvođač;
- 5) Za opremu lične zaštite kategorije III ako nisu već dostavljene imenovanom tijelu, informacije o rezultatima periodičnih provjera sprovedenih u skladu sa Prilogom 6. ovog pravilnika, ili rezultate provjere usaglašenosti odobrenog sistema kvaliteta sprovedenih u skladu sa Prilogom 7. ovog pravilnika.

Kada je imenovano tijelo potvrdilo da nema izmjena odobrenog tipa koje su navedene u tačkama 7. st. 2. i 3. ovog priloga, primenjuje se pojednostavljena procedura i provere i ispitivanja navedena u tački 7. stav 6. ovog priloga se ne sprovode. U tom

slučaju imenovano tijelo produžava sertifikat. Troškovi koji se odnose na produžavanje sertifikata treba da budu odgovarajući ovoj administrativnoj i pojednostavljenoj proceduri.

Ako imenovano tijelo smatra da je došlo do promjena iz tačke 7. stav 3. ovog priloga primjenjuje se procedura propisana tačkom 7. stav 6. ovog priloga.

Imenovano tijelo povlači sertifikat o pregledu tipa, a proizvođač više ne smije da stavlja na tržište tu opremu lične zaštite, ako posle pregleda zaključi da uslovi za dobijanje sertifikata više nisu ispunjeni.

8. Imenovano tijelo obaveštava nadležno ministarstvo o statusu izdatih sertifikata, o izmjenama i dopunama, povlačenju, i periodično ili na zahtev, izveštava nadležno ministarstvo o izdatim sertifikatima, dopunama sertifikata kao i o odbijanju izdavanja, povlačenju, ukidanju, suspenziji ili drugim ograničenjima.

Imenovano tijelo čuva kopije sertifikata o pregledu tipa, priloge i dopune, kao i svu tehničku dokumentaciju i dokumentaciju koju je dostavio proizvođač u periodu od pet godina po isteku važenja sertifikata.

9. Proizvođač čuva kopiju sertifikata o pregledu tipa, priloge i dopune zajedno sa svom tehničkom dokumentacijom i stavlja je na raspolaganje nadležnim organima (tržišnog nadzora) u periodu od 10 godina posle stavljanja opreme lične zaštite na tržište.

Zastupnik može podneti zahtev iz tačke 3. ovog priloga i ispuniti zahteve iz tačke 7. st. 2. i 4. i tačke 9. ovog priloga pod uslovom da su iste nadležnosti ugovorene od strane proizvođača.

PRILOG 5

USAGLAŠENOST SA TIPOM NA OSNOVU INTERNE KONTROLE PROIZVODNJE

Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje je dio postupka ocjenjivanja usaglašenosti kojom proizvođač ispunjava zahtjeve st. 2. i 3. ovog priloga i obezbeđuje i garantuje da je proizvedena oprema prema lične zaštite usaglašena sa tipom opisanim u Sertifikatu o pregledu tipa i zadovoljava zahtjeve ovog pravilnika.

Proizvođač preduzima sve neophodne radnje/procedure kako bi proces proizvodnje i kontrole obezbijedili usaglašenost proizvedene opreme lične zaštite sa tipom opisanim u Sertifikatu o pregledu tipa i svim primenljivim zahtjevima ovog pravilnika.

Proizvođač stavlja znak usaglašenosti na proizvod i time potvrđuje da je oprema lične zaštite usaglašena sa tipom opisanim u Sertifikatu o pregledu tipa i da zadovoljava zahtjeve ovog pravilnika.

Proizvođač sačinjava Deklaraciju o usaglašenosti za opreme lične zaštite i čini je dostupnom nadležnim organima u periodu od 10 godina od dana stavljanja na tržište predmetne OLZ. Deklaracija o usaglašenosti služi za identifikaciju opreme lične zaštite za koju je sačinjena.

Na zahtev, primerak Deklaracije o usaglašenosti se dostavlja nadležnim organima.

Obaveze proizvođača koje se odnose na označavanje znakom usaglašenosti i sačinjavanje deklaracije o usaglašenosti, može ispuniti njegov zastupnik, u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću, pod uslovom da su navedene u ovlašćenju.

PRILOG 6

USAGLAŠENOST SA TIPOM NA OSNOVU INTERNE KONTROLE PROIZVODNJE I NADGLEDANOG ISPITIVANJA PROIZVODA U NASUMIČNIM INTERVALIMA

1. Usaglašenost sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadgledanog ispitivanja u nasumičnim intervalima je postupak ocjenjivanja usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava zahtjeve iz tač. 2-3, tačke 5. stav 2. i tačke 6. ovog priloga i obezbeđuje i izjavljuje da je oprema lične zaštite koja je predmet provjere usaglašena sa tipom opisanim u Sertifikatu o pregledu tipa i da ispunjava zahtjeve ovog pravilnika.

2. Proizvođač preduzima sve neophodne radnje/procedure/aktivnosti kako bi proces proizvodnje i kontrole obezbijedili usaglašenost proizvedene opreme lične zaštite sa tipom opisanim u Sertifikatu o pregledu tipa i svim primenljivim zahtjevima ovog pravilnika.

3. Zahtjev za nadgledane periodične provjere proizvoda

Prije stavljanja opreme lične zaštite na tržište proizvođač podnosi zahtjev za provjeru usaglašenosti sa tipom na osnovu interne kontrole proizvodnje i nadgledanog ispitivanja proizvoda u nasumičnim intervalima imenovanom tijelu po svom izboru.

Zahtjev sadrži sledeće:

- 1) ime i adresu proizvođača i, ako je zahtev podnijet od strane zastupnika, ime i adresu zastupnika;
- 2) pisano izjavu da isti zahtev nije podnijet ni jednom drugom imenovanom telu;

3) identifikaciju opreme lične zaštite.

Kada izabranu tijelo nije ono koje je izvršilo pregled tipa, zahtev mora da sadrži i:

- 1) tehničku dokumentaciju iz Priloga 2. ovog pravilnika;
- 2) kopiju Sertifikata o pregledu tipa.

4. Provjera proizvoda

Imenovano tijelo provjerava proizvod kako bi se uvjerilo u kontinuitet proizvodnje i usaglašenost opreme lične zaštite sa tipom opisanim u Sertifikatu o pregledu tipa i bitnim zahtjevima za zdravlje i bezbjednost.

Provjere proizvoda se obavljaju najmanje jednom godišnje, u nasumičnim intervalima koje određuje imenovano tijelo. Prva provjera proizvoda mora biti prije isteka godine dana od izdavanja Sertifikata o pregledu tipa.

Imenovano tijelo bira odgovarajući statistički uzorak proizvedene opreme lične zaštite, na mjestu koje je prethodno dogovoren sa proizvođačem. Pregledi i odgovarajuća ispitivanja svih delova uzorka opreme lične zaštite se sprovode u skladu sa crnogorskim specifikacijama kako bi se potvrdila usaglašenost sa tipom opisanim u Sertifikatu o pregledu tipa i bitnim zahtjevima za zdravlje i bezbjednost.

Ako imenovano tijelo iz tačke 3. ovog priloga nije tijelo koje je izdalо odgovarajući Sertifikat o pregledu tipa, onda ono mora da kontaktira tijelo koje je izdalо Sertifikat u slučaju da se pojave problemi u pogledu ocjenjivanja usaglašenosti uzorka.

Procedura uzorkovanja se primjenjuje sa ciljem da se provjeri da li proces proizvodnje obezbeđuje kontinuitet u prihvatljivim granicama, u pogledu obezbeđivanja usaglašenosti opreme lične zaštite OLZ.

Ako provjere i ispitivanja pokažu odstupanja u proizvodnji ili da oprema lične zaštite nije usaglašena sa tipom opisanim u Sertifikatu o pregledu tipa ili sa bitnim zahtjevima za zdravlje i bezbjednost, imenovano tijelo evidentira neusaglašenosti i o tome obaveštava nadležno ministarstvo.

5. Izveštaj o ispitivanju

Imenovano tijelo koje je izvršilo ispitivanje uzorka, obezbeđuje proizvođaču izveštaj o ispitivanju.

Proizvođač čuva izveštaje o ispitivanju i stavlja ih na raspolaganje nadležnim organima u periodu od 10 godina od dana stavljanja opreme lične zaštite na tržište.

Proizvođač može, uz saglasnost Imenovanog tela, da označi proizvod identifikacionim brojem Imenovanog tijela u toku procesa proizvodnje.

6. Označavanje i deklaracija o usaglašenosti

Proizvođač može da stavi znak usaglašenosti uz saglasnost imenovanog tijela iz tačke 3. ovog priloga i identifikacioni broj Imenovanog tijela na svaku opremu lične zaštite koja je usaglašena sa tipom opisanim u Sertifikatu o pregledu tipa i koja zadovoljava zahtjeve ovog pravilnika.

Proizvođač sačinjava Deklaraciju o usaglašenosti za svaki model opreme lične zaštite i čini je dostupnom nadležnom organu najmanje deset godina posle datuma stavljanja opreme lične zaštite na tržište. Deklaracija o usaglašenosti mora da identificuje model opreme lične zaštite za koji je sačinjena.

Primerak Deklaracije o usaglašenosti mora biti dostupan na zahtjev nadležnih organa.

7. Obaveze proizvođača može ispuniti njegov zastupnik, u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću, pod uslovom da su navedene u ovlašćenju. Zastupnik ne može ispuniti zahteve iz tačke 2. ovog priloga (proizvodnja).

PRILOG 7

USAGLAŠENOST SA TIPOM NA OSNOVU GARANCIJE KVALITETA PROCESA PROIZVODNJE – OBEZBJEĐENJE KVALITETA PROIZVODNJE

1. Usaglašenost sa tipom na osnovu garancije kvaliteta procesa proizvodnje je postupak ocjenjivanja usaglašenosti kojim proizvođač ispunjava obaveze iz tač. 2. 5. i 6. ovog priloga i izjavljuje da je odgovoran za usaglašenost sa tipom opisanim u Sertifikatu o pregledu tipa kao i da zadovoljava sve primjenljive zahtjeve ovog pravilnika.

2. Proizvođač

Proizvođač primjenjuje odobreni sistem kvaliteta proizvodnje, kontrolu gotovog proizvoda i ispitivanje opreme lične zaštite u skladu sa tačkom 3. ovog priloga i predmet je nadzora imenovanog tijela iz tačke 4. ovog priloga.

3. Sistem kvaliteta

3.1. Proizvođač opreme lične zaštite podnosi zahtjev za odobrenje sistema kvaliteta Imenovanom tijelu po sopstvenom izboru.

Zahtjev iz stava 1. ove tačke sadrži:

1) poslovno ime, odnosno naziv i adresu sedišta proizvođača; i ako zahtjev podnosi zastupnik onda i naziv odnosno adresu sjedišta zastupnika;

2) adresu proizvođača na kojoj se vrši provera sistema kvaliteta;

3) pisani izjavu proizvođača, odnosno zastupnika da isti zahtjev nije podnijet drugom Imenovanom tijelu;

4) identifikaciju opreme lične zaštite;

5) dokumentaciju sistema kvaliteta.

Kada izabranou imenovano tijelo nije tijelo koje je sprovodilo ispitivanja u svrhu izdavanja sertifikata o pregledu tipa, zahtev mora da sadrži i:

1) tehničku dokumentaciju za predmetnu opremu lične zaštite, opisanu u Prilogu 2. ovog pravilnika;

2) kopiju sertifikata o pregledu tipa.

3.2 Sistem kvaliteta treba da obezbedi da je oprema lične zaštite usaglašena sa tipom opisanim u sertifikatu i svim zahtjevima ovog pravilnika.

Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je usvojio proizvođač treba da budu dokumentovani redovno, kroz pisane politike, procedure i uputstva.

Dokumentacija sistema kvaliteta treba da omogući praćenje programa kvaliteta, planova, uputstava i zapisa. Dokumentacija koja se odnosi na sistem kvaliteta, naročito sadrži odgovarajući opis:

1) ciljeva kvaliteta, organizacione šeme, ovlašćenja i odgovornosti svih zaposlenih koji upravljaju, obavljaju ili verifikuju rad koji utiče na kvalitet proizvoda;

2) odgovarajućih provjera proizvodnje, kao i kontrole kvaliteta i obezbeđenja kvaliteta, procesa i sistematskih aktivnosti koje će se primjenjivati;

3) pregleda i ispitivanja koji se obavljaju prije, za vrijeme i posle proizvodnje kao i učestalost istih;

4) zapisa sistema kvaliteta kao što su izveštaji o ispitivanju i kontrolisanju, podataka o etaloniranju i izveštaja o kvalifikaciji zaposlenih;

5) načina na koji se vrši provera efikasnosti funkcionisanja sistema kvaliteta.

3.3 Imenovano tijelo vrši proveru sistema kvaliteta kako bi provjerilo da li su ispunjeni zahtevi iz tačke 3.2. ovog priloga.

Smatra se da je proizvodnja usaglašena ako su elementi sistema kvaliteta usaglašeni sa odgovarajućim specifikacijama navedenim u relevantnim crnogorskim standardima.

U tim proveravača koji vrše provjere sistema upravljanja kvalitetom mora da bude najmanje jedan proveravač sa iskustvom u vrednovanju u oblasti opreme lične zaštite i predmetne tehnologije, kao i poznavanju bitnih zahtjeva za zdravlje i bezbjednost. Provjera obuhvata i ocjenjivačku posjetu proizvodnim prostorijama proizvođača.

Tim proveravača pregleda tehničku dokumentaciju za opremu lične zaštite iz tačke 3.1. ovog priloga da bi se uvjerio u mogućnost proizvođača da identificuje bitne zahtjeve za zdravlje i bezbjednost i sproveđe neophodne pregledne kako bi obezbedio usaglašenost opreme lične zaštite sa ovim zahtevima.

Proizvođač se obaveštava o rezultatima provjere. U ovom izveštaju sadržani su nalazi provjere i obrazložena odluka o ocjenjivanju.

3.4 Proizvođač se obavezuje da će ispuniti obaveze koje proizlaze iz odobrenog sistema kvaliteta i da će održavati sistem kvaliteta tako da bude odgovarajući i efikasan.

3.5 Proizvođač obavještava Imenovano tijelo koje je odobrilo sistem kvaliteta o svim planiranim izmjenama u sistemu kvaliteta. Po dobijanju obaveštenja, Imenovano tijelo razmatra predložene izmene i odlučuje da li izmene u sistemu kvaliteta zadovoljavaju odobreni sistem kvaliteta u skladu sa tačkom 3.2 ovog priloga ili je potrebno izvršiti novo ocjenjivanje.

Imenovano tijelo obavještava proizvođača o svojoj odluci.

Obaveštenje sadrži zaključak razmatranja i obrazloženje odluke.

3.6 Imenovano tijelo može ovlastiti proizvođača da postavi identifikacioni broj Imenovanog tijela na svaki komad opreme lične zaštite koji je usaglašen sa tipom opisanim u sertifikatu o pregledu tipa i koji zadovoljava sve primenljive zahtjeve ovog pravilnika.

4. Nadzor koji sprovodi imenovano tijelo

4.1 Svrha nadzora je da se Imenovano tijelo uvjeri da proizvođač održava i primjenjuje odobreni sistem kvaliteta i obaveze koje iz toga proističu.

4.2 Proizvođač, za potrebe ocjenjivanja, Imenovanom tijelu omogućava pristup proizvodnji, kontroli, ispitivanju i skladištu kako bi obezbedio dostupnost svih potrebnih informacija, a naročito:

- 1) dokumenta sistema kvaliteta;
- 2) zapise sistema kvaliteta, kao što su izveštaji o kontrolisanju, izveštaji o ispitivanju, podaci o etaloniranju i kvalifikacije zaposlenih.

4.3 Imenovano tijelo sprovodi periodične provere najmanje jednom godišnje, kako bi se uverilo da proizvođač održava i primjenjuje sistem kvaliteta, o čemu sačinjava izveštaj koji dostavlja proizvođaču.

4.4 Imenovano tijelo može da obavi nenajavljene posete proizvođaču. Tokom tih posjeta Imenovano tijelo može, ako je potrebno, da sprovodi ispitivanja i provjere opreme lične zaštite, ili obezbijedi njihovo sprovođenje kako bi se uverilo da je sistem kvaliteta u skladu sa zahtjevima. Imenovano tijelo o rezultatima te posjete sačinjava izveštaj koji dostavlja proizvođaču, kao i izveštaj o ispitivanju, ako su takva ispitivanja sprovedena.

5. Označavanje i deklaracija o usaglašenosti

5.1. Proizvođač stavlja znak usaglašenosti i uz saglasnost imenovanog tijela iz tačke 3. ovog priloga identifikacioni broj tog tijela čime potvrđuje da je oprema lične zaštite usaglašena sa tipom opisanim u Sertifikatu o pregledu tipa i da zadovoljava zahtjeve ovog pravilnika.

5.2. Proizvođač sačinjava Deklaraciju o usaglašenosti za svaki model opreme lične zaštite i čini je dostupnom nadležnim organima najmanje deset godina posle datuma kada je oprema lične zaštite stavljena na tržiste.

Deklaracija o usaglašenosti mora da identificira model opreme lične zaštite OLZ za koju je sačinjena.

Primjerak Deklaracije o usaglašenosti mora biti raspoloživa po zahtevu.

6. Proizvođač čuva tehničku dokumentaciju i obezbeđuje dostupnost nadležnim organima u periodu od 10 godina nakon stavljanja opreme lične zaštite na tržiste, i to:

- 1) dokumentaciju navedenu u tački 3.1 ovog priloga i
 - 2) sve informacije o izmenama koje su odobrene iz tačke 3.5 ovog priloga, kao i
 - 3) odluke i izveštaje imenovanog tijela navedene u tač. 3.5, 4.3 i 4.4. ovog priloga
7. Imenovano tijelo obavještava nadležno ministarstvo o odobrenjima Sistema kvaliteta ili njihovom gubitku, suspenziji ili drugim ograničenjima. Imenovano tijelo obavještava druga imenovana tijela o odbijanju izdavanja, suspenziji, povlačenju ili drugim ograničenjima izdatih sertifikata za sistem menadžmenta kvalitetom.
8. Obaveze proizvođača koje se odnose na zahteve iz tač. 3.1, 3.5, 5. i 6. ovog priloga može ispuniti njegov zastupnik, u njegovo ime i pod njegovom odgovornošću, pod uslovom da su navedene u ovlašćenju.

PRILOG 8

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Proizvođač ili njegov zastupnik sa sjedištem u Crnoj Gori

sa punom odgovornošću izjavljuje da je nova OLZ opisana u nastavku2

usaglašena sa zahtjevima Pravilnika o opremi lične zaštite (kojim je prenešena Direktiva 89/686/EEC), i kada je to primjenjivo, crnogorskom standardu MEST koji preuzima harmonizovani standard br.
(za OLZ jednostavne konstrukcije navedenu u članu 10 stavu 2 ovog pravilnika)

i identična OLZ koja je predmet sertifikata o usaglašenosti br. izdatog od 3,4

kao i da je u postupku ocjenjivanja usaglašenosti utvrđenog u članu 15 stavu 1 tački 1 ili 2 Pravilnika o opremi lične zaštite pod nadzorom imenovanog tijela (za OLZ kompleksne konstrukcije navedenu u članu 11 ovog pravilnika).

U , dana

Potpis 5

¹ Poslovni naziv i puna adresa; zastupnici moraju takođe dati poslovni naziv i adresu proizvođača

² Opis OLZ (proizvod, tip, serijski broj, itd.)

³ Naziv i adresa imenovanog tijela za ocjenjivanje usaglašenosti

⁴ Izbriši ono što je neprimjenjivo

⁵ Ime i službeni položaj lica ovlašćenog za potpis u ime proizvođača odnosno njegovog zastupnika

PRILOG 9

ZNAK USAGLAŠENOSTI

Znak CE sadrži inicijale "CE".

Visina znaka CE iznosi najmanje 5mm, ako posebnim propisom nije drugačije utvrđeno.

Znak CE može da sadrži i slikovni znak ili drugu oznaku koja ukazuje na poseban rizik ili upotrebu.

Znak CE stavlja proizvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik na vidljiv, čitljiv i neizbrisiv način.

Znak CE može da sadrži i identifikacioni broj prijavljenog tijela, koje je učestvovalo u ocjenjivanju usaglašenosti, u fazi kontrole proizvodnje.

Identifikacioni broj iz stava 1 ovog člana, stavlja tijelo koje je učestvovalo u ocjenjivanju usaglašenosti, ili prema njegovim uputstvima, proizvođač ili ovlašćeni zastupnik.

Izgled odnosno oblik znaka CE:



NAPOMENA:

Ako se znak CE smanjuje ili uvećava, proporcije (odnosi) date na prikazanom crtežu ne mogu se mijenjati.

PRILOG 10

KATEGORIJE OPREME LIČNE ZAŠTITE PREMA RIZIKU

Ovim prilogom utvrđuju se kategorije rizika od kojeg oprema lične zaštite treba da zaštititi korisnika.

Kategorija I.

Kategorija I. obuhvata isključivo sledeće minimalne rizike:

- 1) površinsko mehaničko djelovanje;
- 2) kontakt sa blažim sredstvima za čišćenje ili produženi dodir sa vodom;
- 3) dodir sa vrućim površinama čija temperatura ne prelazi 50 °C;
- 4) oštećenje očiju usled izlaganja sunčevoj svjetlosti (ne tokom posmatranja Sunca);
- 5) atmosferske uticaje koji nijesu ekstremne prirode.

Kategorija II.

Kategorija II. obuhvata rizike koji nijesu navedeni u kategorijama I. i III.

Kategorija III.

Kategorija III. obuhvata rizike koji mogu izazvati smrt ili ozbiljno i trajno oštećenje zdravlja i to od:

- 1) supstanci i smeša koje su opasne po zdravlje;
- 2) atmosfera sa nedostatkom kiseonika;
- 3) štetnih bioloških agensa;
- 4) jonizujućeg zračenja;
- 5) sredine sa visokom temperaturom čiji se efekat može uporediti sa efektom temperature vazduha od +100 °C ili višom;
- 6) sredine sa niskom temperaturom čiji se efekti mogu uporediti sa efektom temperature vazduha od -50 °C ili nižom;
- 7) padova sa visine;
- 8) strujnog udara i rada pod naponom;
- 9) utapanja;
- 10) posjekotina pri radu sa ručnom motornom testerom;
- 11) mlazova visokog pritiska;
- 12) prostrijelnih rana ili uboda nožem;
- 13) štetne buke.

1911.

Na osnovu člana 49 stav 3 Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list CG“, br. 55/16 i 66/19) i člana 16 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti („Službeni list CG“, broj 135/21) Odbor Agencije, na sjednici od 30.12.2021. godine donio je

P R A V I L A O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILA O POREĐENJU POSLOVANJA I POKAZATELJA UČINAKA VRŠILACA REGULISANIH KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Član 1

U Pravilima o poređenju poslovanja i pokazatelja učinaka vršilaca regulisanih komunalnih djelatnosti („Službeni list CG“, broj 69/18) u uvodnoj rečenici člana 4 stav 1 poslije riječi: „za energetiku“ dodaju se riječi: „i regulisane komunalne djelatnosti“.

U tački 2 riječ „prikupljanja“ zamjenjuje se riječju „prihvatanja“.

Član 2

Član 7 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Ocjena pouzdanosti podataka vrši se na način da se:

- 1) pouzdan podatak ocjenjuje sa 1, za one podatke za koje postoji dokumentacija;
- 2) nepouzdan podatak ocjenjuje sa 2, za one podatke za koje ne postoji dokumentacija.“

U stavu 3 nakon riječi: „kojom raspolaže“ dodaju se riječi: „(izvještaji o radu, finansijski izvještaji, izvještaji organa državne i lokalne uprave, druga poslovna dokumentacija i dr.)“.

Član 3

Član 10 stav 2 tačka 3 mijenja se i glasi:

„3) Stepen pokrivenosti stanovništva uslugom javnog vodosnabdijevanja“.

U uvodnoj rečenici stava 3 riječ „prikupljanja“ zamjenjuje se riječju „prihvatanja“.

Tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) Stepen pokrivenosti stanovništva uslugom prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda javnom kanalizacijom“.

Član 4

Član 15 mijenja se i glasi:

„Individualni indeks učinka vršioca

Član 15

(1) Individualni indeks izračunava se zajedno za sve usluge iz člana 4 stav 1 ovih pravila.

(2) Individualni indeks izračunava se na osnovu posebnih indeksa, koji se određuju po uslugama iz člana 4 stav 1 ovih pravila.

(3) Posebni indeksi iz stava 2 ovog člana, izračunavaju se na osnovu vrednovanih ključnih indikatora i to na način da se:

1) posebni indeks javnog vodosnabdijevanja dobija sabiranjem vrijednosti vrednovanih ključnih indikatora za uslugu javnog vodosnabdijevanja pomnoženim sa težinskim faktorima ključnih indikatora, osim indikatora stepena pokrivenosti tom uslugom;

2) posebni indeks prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda dobija sabiranjem vrijednosti vrednovanih ključnih indikatora poslovanja za uslugu prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda pomnoženim sa težinskim faktorima ključnih indikatora, osim indikatora pokrivenosti tom uslugom i indikatora stepena komunalne otpadne vode koja se predaje radi sekundarnog ili tercijarnog prečišćavanja;

3) posebni indeks prečišćavanja komunalnih otpadnih voda dobija sabiranjem vrijednosti vrednovanih ključnih indikatora za uslugu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda pomnoženim sa težinskim faktorima ključnih indikatora, osim indikatora stepena sekundarnog prečišćavanja komunalnih otpadnih voda i indikatora pokrivenosti uslugom prečišćavanja komunalnih otpadnih voda;

4) posebni indeks koji se odnosi na sve usluge iz člana 4 stav 1 ovih pravila koje vršilac pruža dobija sabiranjem vrijednosti vrednovanih ključnih indikatora tih usluga pomnoženim sa težinskim faktorima ključnih indikatora.

(4) Individualni indeks izračunava se dijeljenjem, pri čemu je:

1) imenilac 2, ako vršilac pruža jednu uslugu, odnosno 3 ili 4 ukoliko vršilac pruža dvije, odnosno tri usluge iz člana 4 stav 1 ovih pravila,

2) brojilac zbir vrijednosti posebnih indeksa iz stava 3 ovog člana.

(5) Dijeljenjem brojioca i imenioca iz stava 4 ovog člana dobija se individualni indeks učinka vršioca, koji predstavlja broj koji je manji od 100 ili u idealnom slučaju jednak broju 100.“

Član 5

Član 17 mijenja se i glasi:

„Lokalni indeks

Član 17

(1) Lokalni indeks izračunava se zajedno za sve usluge iz člana 4 stav 1 ovih pravila.

(2) Lokalni indeks izračunava se na osnovu posebnih lokalnih indeksa, koji se određuju po uslugama iz člana 4 stav 1 ovih pravila, i to na način da se:

1) lokalni posebni indeks usluge javnog vodosnabdijevanja dobija sabiranjem vrijednosti vrednovanih ključnih indikatora za uslugu javnog vodosnabdijevanja pomnoženim sa težinskim faktorima ključnih indikatora za tu uslugu;

2) lokalni posebni indeks usluge prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda dobija sabiranjem vrijednosti vrednovanih ključnih indikatora za uslugu prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda pomnoženim sa težinskim faktorima ključnih indikatora za tu uslugu;

3) lokalni posebni indeks usluge prečišćavanja komunalnih otpadnih voda dobija sabiranjem vrijednosti vrednovanih ključnih indikatora za uslugu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda pomnoženim sa težinskim faktorima ključnih indikatora za tu uslugu;

4) lokalni posebni indeks koji se odnosi na sve usluge iz člana 4 stav 1 ovih pravila dobija sabiranjem vrijednosti vrednovanih ključnih indikatora tih usluga pomnoženim sa težinskim faktorima ključnih indikatora za te usluge.

(3) Lokalni indeks izračunava se dijeljenjem, pri čemu je:

1) imenilac 4;

2) brojilac zbir vrijednosti lokalnih posebnih indeksa iz stava 2 ovog člana.

(4) Dijeljenjem brojioca i imenioca iz stava 3 ovog člana, dobija se lokalni indeks, koji predstavlja broj koji je manji od 100 ili u idealnom slučaju jednak broju 100.

Član 6

U članu 18 stav 4 riječi: „vrijednosti 100/100“ zamjenjuju se riječima: „vrijednosti 100“.

U tački 2 riječ „prikupljanja“ zamjenjuje se riječju „prihvatanja“.

Stav 5 mijenja se i glasi:

„(5) Indeks iz stava 1 ovog člana izračunava se dijeljenjem, pri čemu je:

1) imenilac 4;

2) brojilac zbir vrijednosti posebnih indeksa iz stava 4 ovog člana.“

U stavu 6 riječi: „od 1“ zamjenjuju se riječima: „od 100“, a riječi: „broju 1“ zamjenjuju se riječima: „broju 100“.

Član 7

Član 19 mijenja se i glasi:

„Provjera podataka

Član 19

(1) Agencija na osnovu raspoložive dokumentacije, kao i neposredne kontrole, vrši provjeru podataka dostavljenih u skladu sa ovim pravilima, kao i ocjene njihove pouzdanosti.

(2) Agencija može, u skladu sa rezultatima provjere iz stava 1 ovog člana, vršiti promjenu ocjene pouzdanosti podataka dostavljenih od strane vršilaca.

(3) Podaci za koje nije dostavljana dokumentacija iz člana 7 stav 3 ovih pravila ocjenjuju se kao nepouzdani.“

Član 8

Prilozi 1, 2 i 3 mijenjaju se i glase:

Podaci	Jedinica	Šifra	Opis podataka
PODACI O JAVNOM VODOSNABDIJEVANJU	-	pv	Podaci koji se odnose na javno vodosnabdijevanje i označeni su oznakom pv.
PODACI O PRIHVATANJU I ODVOĐENJU KOMUNALNIH OTPADNIH VODA	-	pk	Podaci koji se odnose na prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda i označeni su oznakom pk.
PODACI O PREČIŠĆAVANJU KOMUNALNIH OTPADNIH VODA	-	pp	Podaci koji se odnose na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i označeni su oznakom pp.
PODACI O DRUGIM DJELATNOSTIMA	-	pd	Podaci koji se odnose na druge djelatnosti koje obavlja vršilac (upravljanje atmosferskim vodama, prevoz putnika u gradskim i prigradskim naseljima, upravljanje komunalnim otpadom itd.) i označeni su oznakom pd.
ZAJEDNIČKI PODACI	-	pz	Podaci koji se odnose na zajedničke poslove koje obavlja vršilac (administracija, komercijala, opšta služba itd.) i označeni su oznakom pz.
UKUPNI PODACI	-	pu	Podaci koji se odnose na poslovanje vršioca u cjelini (javno vodosnabdijevanje, prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, druge djelatnosti i zajednički poslovi) i označeni su oznakom pu.
STATISTIČKI PODACI			
Broj stanovnika na teritoriji JLS	Br.	p01u	Broj stanovnika koji živi na teritoriji jedinice lokalne samouprave (JLS) prema podacima organa državne uprave nadležnog za poslove statistike (MONSTAT).
Broj stanovnika na teritoriji JLS koji su priključeni na javni sistem vodosnabdijevanja	Br.	p01v	Broj stanovnika koji je priključen na javni sistem vodosnabdijevanja. Ovaj podatak se može izračunati na osnovu popisa stanovništva po naseljima i podacima o priključenosti tih naselja na sistem javnog vodosnabdijevanja.
Broj stanovnika na teritoriji JLS koji se snabdijevaju vodom cistijernama	Br.	p02v	Broj stanovnika koji nijesu priključeni na sistem javnog vodosnabdijevanja, već im vršilac isporučuje vodu cistijernama na osnovu ugovora o isporuci vode putem cistjerne.
Broj stanovnika na teritoriji JLS koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem	Br.	p01k	Broj stanovnika koji je povezan na sistem prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda (javni kanalizacioni sistem). Ovaj podatak se može izračunati na osnovu popisa stanovništva po naseljima i podacima o priključenosti tih naselja na javni kanalizacioni sistem.
Broj stanovnika kojima se pruža usluga crpljenja komunalne otpadne vode iz septičkih jama, koji nisu priključeni na kanalizacioni sistem	Br.	p02k	Broj stanovnika na teritoriji JLS koji dobijaju uslugu prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda putem crpljenja septičkih jama na osnovu ugovora.
Broj stanovnika na teritoriji JLS čija se komunalna otpadna voda prihvata i odvodi javnim kanalizacionim sistemom i ista se prečišćava	Br.	p69k	Broj stanovnika čija se komunalna otpadna voda prihvata i odvodi javnim kanalizacionim sistemom i ista se prečišćava. Ovaj podatak se može izračunati na osnovu popisa stanovništva po naseljima i podacima o priključenosti tih naselja na postrojenje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda (PPOV).
Broj stanovnika na teritoriji JLS čija se komunalna otpadna voda prihvata crpljenjem septičkih jama i ista se prečišćava	Br.	p70k	Broj stanovnika čija se komunalna otpadna voda prihvata crpljenjem septičkih jama i ista se prečišćava.
PODACI O ZAPOSLENIMA			
Broj zaposlenih na poslovima vodosnabdijevanja	Br.	p03v	Broj zaposlenih na pružanju usluge javnog vodosnabdijevanja. Pod brojem zaposlenih smatraju se zaposleni angažovani ugovorom o radu (ne računajući p36u i p37u).
Broj zaposlenih na poslovima prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda	Br.	p03k	Broj zaposlenih na pružanju usluge prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda. Pod brojem zaposlenih smatraju se zaposleni angažovani ugovorom o radu (ne računajući p36u i p37u).
Broj zaposlenih na poslovima prečišćavanja komunalnih	Br.	p03p	Broj zaposlenih na pružanju usluge prečišćavanja komunalnih otpadnih voda. Pod brojem

otpadnih voda			zaposlenih smarta
Broj zaposlenih na obavljanju drugih djelatnosti	Br.	p01d	Broj zaposlenih na pružanju drugih usluga kojima se bavi vršilac (upravljanje atmosferskim vodama, prevoz putnika u gradskim i prigradskim naseljima, upravljanje komunalnim otpadom itd.). Pod brojem zaposlenih smatraju se zaposleni angažovani ugovorom o radu (ne računajući p36u i p37u).
Broj zaposlenih na zajedničkim poslovima	Br.	p01z	Broj zaposlenih na zajedničkim poslovima (administracija, komercijala, opšta služba itd.). Pod brojem zaposlenih smatraju se zaposleni angažovani ugovorom o radu (ne računajući p36u i p37u).
Ukupan broj zaposlenih	Br.	p02u	Ukupan broj zaposlenih koji treba da bude jednak zbiru zaposlenih na poslovima javnog vodosnabdijevanja, prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda, prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, zaposlenih za obavljanje drugih djelatnosti i zaposlenih na zajedničkim poslovima.
Ukupan broj zaposlenih za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti	Br.	P100u	Ukupan broj zaposlenih, bez zaposlenih za obavljanje drugih djelatnosti i ne računajući p36u i p37u.
Broj angažovanih lica posredstvom agencije za privremeno ustupanje zaposlenih	Br.	p36u	Broj lica angažovanih u skladu sa sporazumom o ustupanju zaposlenih zaključenim sa agencijom za privremeno ustupanje zaposlenih.
Broj ugovora o djelu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu,i dr.	Br.	p37u	Broj zaključenih ugovora o djelu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i ugovora o dopunskom radu. Naznačiti ukupno.
PODACI O INFRASTRUKTURI			
Dužina primarne vodovodne mreže	km	p04v	Dužina primarne vodovodne mreže je ukupna dužina cjevovoda ili skupa cjevovoda koji spaja vodozahvate, uređaje za prečišćavanje (pripremu) vode i rezervoare sa sekundarnom mrežom (distributivnim cjevovodom).
Dužina primarne mreže koja je unesena u geografski informacioni sistem (GIS)	km	p05v	Dužina primarne vodovodne mreže vršioca koja je unesena u geografski informacioni sistem (GIS), sa podacima o objektima (pumpne stanice, rezervoari, šahte itd.).
Dužina primarne mreže vršioca koja nije unesena u GIS	km	p06v	Dužina primarne vodovodne mreže vršioca koja nije unesena u GIS.
Dužina sekundarne vodovodne mreže	km	p07v	Dužina sekundarne vodovodne mreže je dužina svih cjevovoda koji služe za distribuciju vode u okviru područja pružanja usluge obavljanjem regulisane komunalne djelatnosti. <i>Sekundarna vodovodna mreža (distributivni cjevovod)</i> je cjevovod ili skup cjevovoda koji povezuju primarnu sa tercijarnom mrežom.
Dužina sekundarne mreže koja je unesena u GIS	km	p08v	Dužina sekundarne vodovodne mreže vršioca koja je unesena u GIS, sa podacima o objektima (šahte, hidranti, zatvarači itd.).
Dužina sekundarne mreže vršioca koja nije unesena u GIS	km	p09v	Dužina sekundarne vodovodne mreže vršioca koja nije unesena u GIS.
Dužina tercijarne vodovodne mreže	km	p10v	Dužina tercijarne vodovodne mreže je dužina svih priključnih cjevovoda od mjesta priključenja na sekundarnu mrežu do korisnika.
Dužina tercijarne mreže koja je unesena u GIS	km	p11v	Dužina tercijarne vodovodne mreže vršioca koja je unesena u GIS, sa podacima o objektima (vodomjerima itd.).
Dužina tercijarne mreže vršioca koja nije unesena u GIS	km	p12v	Dužina tercijarne vodovodne mreže vršioca koja nije unesena u GIS.
Ukupna dužina vodovodne mreže	km	p13v	Ukupna dužina vodovodne mreže treba da bude jednaka zbiru dužina primarne, sekundarne i tercijarne vodovodne mreže.
Ukupna dužina vodovodne mreže koja je unesena u GIS	km	p14v	Ukupna dužina vodovodne mreže koja je unesena u GIS.
Dužina novoizgrađene primarne i sekundarne vodovodne mreže	km	p17v	Dužina vodovodne mreže (primarne i sekundarne) koja je izgrađena u izvještajnom periodu. Ovaj podatak unosi se jednom, za mjesec kada je projekat završen, odnosno kada je novoizgrađena infrastruktura stavljena u funkciju.

Dužina rekonstruisane primarne i sekundarne vodovodne mreže	km	p18v	Dužina vodovodne mreže (primarne i sekundarne) koja je rekonstruisana u izvještajnom periodu. Ovaj podatak unosi se jednom, za mjesec kada je projekat rekonstrukcije završen, odnosno kada je rekonstruisana infrastruktura stavljena u funkciju.
Dužina kanalizacione mreže sa priključcima	km	p04k	Ukupna dužina kanalizacione mreže za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, uključujući priključke.
Dužina kanalizacione mreže sa priključcima koja je unesena u GIS	km	p05k	Ukupna dužina kanalizacione mreže vršioca koja je unesena u GIS, uključujući objekte (šahte, crpne stanice itd.).
Dužina kanalizacione mreže vršioca koja nije unesena u GIS	km	p06k	Ukupna dužina kanalizacione mreže vršioca koja nije unesena u GIS.
Broj kanalizacionih šahti	Br.	p07k	Broj kanalizacionih šahti u javnom kanalizacionom sistemu vršioca.
Dužina novoizgrađene kanalizacione mreže	km	p08k	Dužina kanalizacione mreže koja je izgrađena u izvještajnom periodu. Ovaj podatak unosi se jednom, za mjesec kada je projekat završen, odnosno kada je novoizgrađena infrastruktura stavljena u funkciju.
Dužina rekonstruisane kanalizacione mreže	km	p09k	Dužina kanalizacione mreže koja je rekonstruisana u izvještajnom periodu. Ovaj podatak unosi se jednom, za mjesec kada je projekat rekonstrukcije završen, odnosno kada je rekonstruisana infrastruktura stavljena u funkciju.
PODACI O PRIKLJUČCIMA			
Broj priključaka na vodovodnu mrežu	Br.	p19v	Ukupan broj vodovodnih priključaka (fizička lica - domaćinstva i pravna lica). Ukoliko je veći broj korisnika priključen putem jednog priključka, ovaj podatak je jednak broju 1. Npr. jedan priključak za stambenu zgradu koja ima veći broj korisnika.
Broj novih priključaka na vodovodnu mrežu	Br.	p20v	Broj novih priključaka na vodovodnu mrežu (fizička lica - domaćinstva i pravna lica) u izvještajnom periodu.
Broj priključaka na kanalizacionu mrežu	Br.	p10k	Ukupan broj priključaka na kanalizacionu mrežu (fizička lica - domaćinstva i pravna lica).
Broj novih priključaka na kanalizacionu mrežu	Br.	p11k	Broj novih priključaka na kanalizacionu mrežu (fizička lica - domaćinstva i pravna lica) u izvještajnom periodu.
Ukupan broj priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu	Br.	p03u	Ukupan broj priključaka (fizička lica - domaćinstva i pravna lica) na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.
PODACI O PROIZVODNJI VODE			
Količina proizvedene vode iz sopstvenih izvora - mjerena	m ³	p21v	Količina vode koja se proizvede na svim izvoristima koje vršilac koristi za potrebe javnog vodosnabdijevanja, a koja se mjeri mjernim instrumentom.
Količina proizvedene vode iz sopstvenih izvora - procijenjena	m ³	p22v	Količina procijenjene vode koja se proizvede na svim izvoristima koje vršilac koristi za potrebe javnog vodosnabdijevanja.
Količina nabavljene vode od trećih lica	m ³	p23v	Količina vode koju vršilac kupuje od drugog vršioca (lokalnih vodovoda i/ili regionalnog sistema vodosnabdijevanja).
Ukupna količina proizvedene vode	m ³	p24v	Ukupna količina proizvedene vode koja obuhvata količinu mjerene i procijenjene proizvedene vode vršioca i količinu vode koju vršilac nabavlja od trećih lica.
PODACI O PREUZETIM, PREDATIM I PREČIŠĆENIM KOMUNALnim OTPADnim VODAMA			
Količina fakturisane komunalne otpadne vode korisnicima predate na tretman postrojenju kojim upravlja isti vršilac	m ³	p12k	Količina fakturisane komunalne otpadne vode korisnicima koju vršilac predaje postrojenju za preradu komunalne otpadne vode (PPOV) kojim samostalno upravlja radi primarnog, sekundarnog ili tercijarnog prečišćavanja.
Količina fakturisane komunalne otpadne vode korisnicima predate na tretman drugom vršiocu	m ³	p13k	Količina fakturisane komunalne otpadne vode korisnicima koju vršilac predaje na tretman PPOV-u kojim upravlja drugi vršilac.
Ukupna količina fakturisane komunalne otpadne vode	m ³	p14k	Ukupna količina fakturisane komunalne otpadne vode korisnicima, koju vršilac predaje na

korisnicima predate na tretman			tretman tj. predaje PPOV-u bez obzira da li samostalno upravlja istim ili njime upravlja drugi vršilac.
Količina fakturisane komunalne otpadne vode korisnicima koja se ispušta u recipijent bez prethodnog prečišćavanja	m ³	p15k	Količina fakturisane komunalne otpadne vode korisnicima, koja se ne predaje PPOV-u, već se ispušta u recipijent bez prethodnog tretmana.
Količina komunalne otpadne vode preuzeta na tretman iz sistema za prihvatanje komunalnih otpadnih voda istog vršioca	m ³	p04p	Količina komunalne otpadne vode koja je preuzeta od strane PPOV-a, a koju prihvata i predaje na PPOV isti vršilac koji upravlja PPOV-om.
Količina komunalne otpadne vode koja je preuzeta na tretman od strane drugog vršioca	m ³	p05p	Količina komunalne otpadne vode koja je preuzeta od strane PPOV-a, a koju prihvata i predaje na PPOV vršilac koji ne upravlja PPOV-om.
Ukupna količina otpadne vode koja je preuzeta na tretman	m ³	p06p	Ukupna količina otpadne vode koja je preuzeta od strane PPOV-a (uključujući atmosfersku i podzemnu vodu).
Količina komunalne otpadne vode koja je izmjerena na ispustu	m ³	p71k	Količina komunalne otpadne vode koja je izmjerena na ispustu iz javnog kanalizacionog sistema.
Količina komunalne otpadne vode koja je izmjerena na izlazu iz javnog kanalizacionog sistema, ispred PPOVa	m ³	p72k	Količina komunalne otpadne vode koja je izmjerena na izlazu iz javnog kanalizacionog sistema, ispred PPOVa.
Količina otpadne vode koja je tretirana u procesu sekundarnog prečišćavanja	m ³	p09p	Količina otpadne vode koja je prečišćena sekundarnim tretmanom prije ispuštanja u recipijent.
Količina otpadne vode koja je tretirana u procesu tercijarnog prečišćavanja	m ³	p10p	Količina otpadne vode koja je prečišćena tercijarnim tretmanom prije ispuštanja u recipijent.
PODACI O KVALITETU			
Broj zakonom propisanih analiza kvaliteta vode	Br.	p25v	Podaci o broju analiza kvalitetu vode odnose se na analize koje sprovodi Institut za javno zdravljie Crne Gore u postupku monitoringa u skladu sa propisom kojim se uređuje obezbjedivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu. Ovaj podatak ne odnosi se na analize koje sprovodi vršilac u postupku samokontrole, u okviru inspekcijskog nadzora itd.
Broj izvršenih analiza kvaliteta vode - ukupno	Br.	p26v	Broj analiza kvaliteta vode koje je vršilac sproveo u postupku monitoringa.
Broj izvršenih analiza kvaliteta vode koje su u skladu sa propisanim iznosima - ukupno	Br.	p27v	Broj sprovedenih analiza kvaliteta vode kod kojih su svi parametri u dozvoljenim granicama.
Broj izvršenih analiza kvaliteta vode - mikrobiološke	Br.	p28v	Broj mikrobioloških analiza kvaliteta vode sprovedenih u postupku monitoringa.
Broj izvršenih analiza kvaliteta vode koje su u skladu sa propisanim iznosima - mikrobiološke	Br.	p29v	Broj sprovedenih mikrobioloških analiza kvaliteta vode kod kojih su parametri u dozvoljenim granicama.
Broj izvršenih analiza kvaliteta vode - fizičko-hemijske	Br.	p30v	Broj fizičko-hemijskih analiza kvaliteta vode sprovedenih u postupku monitoringa.
Broj izvršenih analiza kvaliteta vode koje su u skladu sa propisanim iznosima - fizičko-hemijske	Br.	p31v	Broj sprovedenih fizičko-hemijskih analiza kvaliteta vode kod kojih su parametri u dozvoljenim granicama.
Broj zakonom propisanih analiza kvaliteta efluenta	Br.	p11p	Broj analiza kvaliteta efluenta koje vršilac treba da sproveđe u skladu sa propisom kojim se uređuje kvalitet i sanitarno-tehnički uslovi za ispuštanje otpadnih voda u recipijent.
Broj izvršenih analiza kvaliteta efluenta	Br.	p12p	Broj analiza kvaliteta efluenta koje je vršilac sproveo.
Broj izvršenih analiza kvaliteta efluenta u skladu sa propisanim iznosima ¹	Br.	p13p	Broj izvršenih analiza kvaliteta efluenta kod kojih su svi parametri u dozvoljenim granicama.
UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE			

¹ Ovaj podatak dostavlja i vršilac koji komunalne otpadne vode ne predaje na postrojenje za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, već te vode ispušta u recipijent (djelimično ili u cijelosti) bez prethodnog tretmana.

Broj kvarova na primarnoj mreži	Br.	p32v	Broj kvarova na primarnoj vodovodnoj mreži.
Broj kvarova na sekundarnoj mreži	Br.	p33v	Broj kvarova na sekundarnoj vodovodnoj mreži.
Broj kvarova na tercijarnoj mreži	Br.	p34v	Broj kvarova na tercijarnoj vodovodnoj mreži.
Ukupan broj kvarova	Br.	p35v	Ukupan broj kvarova na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj vodovodnoj mreži.
Broj prijavljenih kvarova od strane korisnika ili trećih lica	Br.	p36v	Broj kvarova koje su prijavili korisnici ili treća lica, a za čiju je popravku nadležan vršilac.
Broj otkrivenih kvarova od strane vršioca	Br.	p37v	Broj kvarova koji su otkriveni od strane vršioca.
Broj utrošenih radnih sati za popravke kvarova	h	p38v	Broj sati rada na uklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži (primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj).
Broj korisničkih sati u optimalnom radu sistema	h	p39v	Ukupan broj korisnika (fizička lica - domaćinstva i pravna lica) pomnožen sa brojem sati u izvještajnom periodu. Npr. broj korisničkih sati u optimalnom radu sistema za n korisnika za godinu dana iznosi $n \times 365 (366) \times 24 = n \times 8.760 (8.784)$.
Broj korisničkih sati prekida usluge uslijed kvarova, restrikcija i drugih neželjenih pojava	h	p40v	Broj korisničkih sati prekida usluge je broj sati neplanirnog, odnosno neželjenog prekida isporuke usluge uslijed popravke kvarova, restrikcije i drugih neželjenih pojava pomnožen sa brojem korisnika kojima je uskraćena usluga. U sate prekida ne uračunavaju se: prekidi kraći od 30 minuta; planirana isključenja o kojima su korisnici obaviješteni unaprijed i koja su dio redovnog održavanja rada sistema; i isključenja zbog privremenog uskraćivanja usluge (neplaćanje računa, nenamjenska potrošnja, itd.). Kod obračuna broja sati prekida usluge, svaki započeti sat se računa kao jedan sat.
Broj začepljenja na kanalizacionoj mreži, bez začepljenja na priključcima	Br.	p16k	Broj začepljenja na javnoj kanalizacionoj mreži, bez začepljenja na priključcima.
Broj začepljenja na priključcima	Br.	p17k	Broj začepljenja na priključcima.
Ukupan broj začepljenja	Br.	p18k	Ukupan broj začepljenja na javnoj kanalizacionoj mreži i na priključcima.
Broj radnih sati utrošenih na otklanjanju začepljenja na kanalizacionoj mreži, bez priključaka	h	p19k	Broj sati rada na otklanjanju začepljenja na kanalizacionoj mreži, bez priključaka.
Broj radnih sati utrošenih na otklanjanju začepljenja na priključcima	h	p20k	Broj sati rada na otklanjanju začepljenja na priključcima.
Ukupan broj radnih sati utrošenih za otklanjanje začepljenja kanalizacione mreže i priključaka	h	p21k	Ukupan broj sati rada na otklanjanju začepljenja na kanalizacionoj mreži i priključcima.
Dužina pregledane kanalizacione mreže	km	p22k	Dužina kanalizacione mreže koja je pregledana. <i>Pregled kanalizacione mreže</i> je sistematična aktivnost vršioca u cilju utvrđivanja fizičkog stanja i stepena funkcionalnosti objekata kanalizacionog sistema. Ukoliko postoje dionice sistema koje su pregledane više puta u toku godine, dužine istih se unose jednom.
Dužina očišćene kanalizacione mreže	km	p23k	Dužina kanalizacione mreže koja je očišćena. <i>Čišćenje kanalizacione mreže</i> je sistematična aktivnost mehaničkog čišćenja ili ispiranja kanalizacione mreže u cilju obezbjeđivanja povoljnih hidrauličkih uslova za odvođenje komunalnih otpadnih voda. Ukoliko postoje dionice sistema koje su očišćene više puta u toku godine, dužine istih se unose jednom.
Broj pregledanih šahti	Br.	p24k	Broj šahti koji je pregledan. <i>Pregled šahti</i> je redovan vizuelni pregled revizionog okna (tijela i poklopca šahte). Ukoliko postoje šahte pregledane više puta u toku godine, broj istih se unosi samo jednom.
Broj popravljenih/rehabilitovanih šahti	Br.	p25k	Broj šahti koji je popravljen ili zamijenjen. Ukoliko postoje šahte popravljene/rehabilitovane više puta u toku godine, broj istih se unosi jednom.
POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE			
Potrošnja električne energije za vodosnabdijevanje	kWh	p42v	Količina električne energije potrošena za javno vodosnabdijevanje.
Potrosnja električne energije za prihvatanje i odvođenje	kWh	p26k	Količina električne energije potrošena za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda.

komunalnih otpadnih voda			
Potrošnja električne energije za prečišćavanje otpadnih voda	kWh	p14p	Količina električne energije potrošena za prečišćavanje otpadnih voda.
Potrošnja električne energije za obavljanje drugih djelatnosti	kWh	p02d	Količina električne energije potrošena za obavljanje drugih djelatnosti.
Potrošnja električne energije za obavljanje zajedničkih djelatnosti	kWh	p02z	Količina električne energije potrošena za obavljanje zajedničkih djelatnosti (npr. potrošnja električne energije za upravnu zgradu).
Potrošnja električne energije - ukupno	kWh	p04u	Ukupna količina potrošene električne energije.
PRIJAVE I PRIGOVORI			
Ukupan broj prigovora na uslugu vodosnabdijevanja	Br.	p43v	Ukupan broj prigovora na kvalitet usluge vodosnabdijevanja.
Ukupan broj prigovora na uslugu prihvatanja komunalnih otpadnih voda	Br.	p27k	Ukupan broj prigovora na kvalitet usluge prihvatanja komunalnih otpadnih voda.
Broj prigovora na račun	Br.	p03z	Ukupan broj prigovora na račun za izvršenu uslugu.
KORISNICI			
Broj korisnika kategorije fizička lica (domaćinstva) sa posebnim vodomjerom u funkciji	Br.	p44v	Broj fizičkih lica (domaćinstava) koja imaju posebni mjerni uređaj (poseban vodomjer).
Broj korisnika kategorije pravna lica sa posebnim vodomjerom u funkciji	Br.	p45v	Broj pravnih lica koja imaju posebni mjerni uređaj (poseban vodomjer).
Ukupan broj korisnika sa posebnim vodomjerom u funkciji	Br.	p46v	Ukupan broj korisnika (fizička lica - domaćinstva i pravna lica) koji imaju poseban vodomjer u funkciji.
Broj korisnika kategorije fizička lica (domaćinstva) sa zajedničkim vodomjerom u funkciji	Br.	p47v	Broj fizičkih lica (domaćinstava) koja nemaju poseban vodomjer već se potrošnja vode mjeri na zajedničkom vodomjeru i ista se raspoređuje na korisnike.
Broj korisnika kategorije pravna lica sa zajedničkim vodomjerom u funkciji	Br.	p48v	Broj pravnih lica koja nemaju poseban vodomjer već se potrošnja mjeri na zajedničkom vodomjeru i ista se raspoređuje na korisnike.
Ukupan broj korisnika sa zajedničkim vodomjerom u funkciji	Br.	p49v	Ukupan broj korisnika (fizička lica - domaćinstva i pravna lica) koji nemaju poseban vodomjer već se potrošnja mjeri na zajedničkom vodomjeru.
Broj korisnika kategorije fizička lica (domaćinstva) koji su paušalci	Br.	p50v	Broj fizičkih lica (domaćinstava) čija se potrošnja ne mjeri već se potrošnja obračunava paušalno.
Broj korisnika kategorije pravna lica koji su paušalci	Br.	p51v	Broj pravnih lica čija se potrošnja ne mjeri već se potrošnja obračunava paušalno.
Ukupan broj korisnika koji su paušalci	Br.	p52v	Ukupan broj korisnika (fizička lica - domaćinstava i pravna lica) čija se potrošnja ne mjeri već se potrošnja obračunava paušalno.
Ukupan broj korisnika kategorije fizička lica (domaćinstva), sa i bez vodomjera	Br.	p53v	Ukupan broj fizičkih lica (domaćinstava), sa i bez vodomjera.
Ukupan broj korisnika kategorije pravna lica, sa i bez vodomjera	Br.	p54v	Ukupan broj pravnih lica, sa i bez vodomjera.
Ukupan broj korisnika, sa i bez vodomjera	Br.	p55v	Ukupan broj korisnika (fizička lica - domaćinstva i pravna lica), sa i bez vodomjera.
Broj korisnika priključen na kanalizacioni sistem - fizička lica (domaćinstva)	Br.	p28k	Broj fizičkih lica (domaćinstava) koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem.
Broj korisnika priključen na kanalizacioni sistem - pravna lica	Br.	p29k	Broj pravnih lica koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem.
Ukupan broj korisnika priključen na kanalizacioni sistem	Br.	p30k	Ukupan broj korisnika (fizička lica - domaćinstva i pravna lica) koji su priključeni na javni kanalizacioni sistem.
Broj korisnika koji imaju septičku jamu	Br.	p31k	Broj korisnika koji nijesu priključeni na javni kanalizacioni sistem već imaju septičku jamu u kojoj

			se sakuplja komunalna otpadna voda i sa kojima vršilac ima potpisani ugovor o pružanju usluge crpljenja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama.
Broj korisnika kojima se obračunava usluga prečišćavanja - fizička lica (domaćinstva)	Br.	p15p	Broj fizičkih lica (domaćinstava) kojima se obračunava usluga prečišćavanja komunalnih otpadnih voda.
Broj korisnika kojima se obračunava usluga prečišćavanja - pravna lica	Br.	p16p	Broj pravnih lica kojima se obračunava usluga prečišćavanja komunalnih otpadnih voda.
Ukupan broj korisnika kojima se obračunava usluga prečišćavanja	Br.	p17p	Ukupan broj korisnika (fizička lica - domaćinstva i pravna lica) kojima se obračunava usluga prečišćavanja komunalnih otpadnih voda.
FAKTURISANJE (m³)			
Količina fakturisane mjerene vode isporučene javnim sistemom vodosnabdijevanja - fizička lica (domaćinstva)	m ³	p56v	Količina vode fakturisana fizičkim licima (domaćinstvima) kojima se potrošnja obračunava preko posebnog ili zajedničkog vodomjera, a voda se isporučuje putem javnog sistema vodosnabdijevanja.
Količina fakturisane nemjerene vode isporučene javnim sistemom vodosnabdijevanja - fizička lica (domaćinstva)	m ³	p57v	Količina vode fakturisana fizičkim licima (domaćinstvima) kojima se potrošnja obračunava paušalno, a voda se isporučuje putem javnog sistema vodosnabdijevanja.
Količina fakturisane vode koja je isporučena putem cistijerni - fizička lica (domaćinstva)	m ³	p58v	Količina vode fakturisana fizičkim licima (domaćinstvima), a ista se isporučuje cistijernama.
Ukupna količina fakturisane vode koja se isporučuje javnim sistemom vodosnabdijevanja - fizička lica (domaćinstva)	m ³	p59v	Ukupna količina vode fakturisana fizičkim licima (domaćinstvima) koja je mjerena i nemjerena i koja se isporučuje putem javnog sistema vodosnabdijevanja.
Količina fakturisane mjerene vode iz javnog sistema vodosnabdijevanja - pravna lica	m ³	p60v	Količina vode fakturisana pravnim licima kojima se potrošnja mjeri preko posebnog ili zajedničkog vodomjera, a voda se isporučuje putem javnog sistema vodosnabdijevanja.
Količina fakturisane nemjerene vode iz javnog sistema vodosnabdijevanja - pravna lica	m ³	p61v	Količina vode fakturisana pravnim licima kojima se potrošnja obračunava paušalno, a voda se isporučuje putem javnog sistema vodosnabdijevanja.
Količina fakturisane vode koja je isporučena putem cistijerni - pravna lica	m ³	p62v	Količina vode fakturisana pravnim licima koja se snabdijevaju vodom cistijernama.
Ukupna količina fakturisane vode koja se isporučuje javnim sistemom vodosnabdijevanja - pravna lica	m ³	p63v	Ukupna količina vode fakturisana pravnim licima koja je mjerena i nemjerena i koja se isporučuje putem javnog sistema vodosnabdijevanja.
Ukupna količina fakturisane vode koja se isporučuje javnim sistemom vodosnabdijevanja	m ³	p64v	Ukupna količina vode fakturisana fizičkim licima (domaćinstvima) i pravnim licima, a koja se isporučuje putem javnog sistema vodosnabdijevanja.
Količina fakturisane otpadne vode prihvaćene javnim kanalizacionim sistemom - fizička lica (domaćinstva)	m ³	p32k	Količina komunalne otpadne vode, prihvaćene javnim sistemom kanalizacije, a koja se fakturisana fizičkim licima (domaćinstvima).
Količina fakturisane otpadne vode prihvaćene crpljenjem septičkih jama - fizička lica (domaćinstva)	m ³	p33k	Količina komunalne otpadne vode, prihvaćene crpljenjem komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama, a koja je fakturisana fizičkim licima (domaćinstvima).
Količina fakturisane otpadne vode prihvaćene javnom kanalizacijom - pravna lica	m ³	p35k	Količina komunalne otpadne vode, prihvaćene javnim sistemom kanalizacije, a koja je fakturisana pravnim licima.
Količina fakturisane otpadne vode prihvaćene crpljenjem septičkih jama - pravna lica	m ³	p36k	Količina komunalne otpadne vode, prihvaćene crpljenjem komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama, fakturisana pravnim licima.
Ukupna količina fakturisane otpadne vode prihvaćene javnim kanalizacionim sistemom	m ³	p38k	Ukupna količina fakturisane komunalne otpadne vode - fizička lica (domaćinstva) i pravna lica, koja je prihvaćena javnim kanalizacionim sistemom.
Količina fakturisane otpadne vode koja se prečišćava, a koja je prihvaćena putem javnog kanalizacionog sistema - fizička lica (domaćinstva)	m ³	p18p	Količina komunalne otpadne vode koja se prečišćava, a koja je prihvaćena putem javne kanalizacione mreže - fakturisana fizičkim licima (domaćinstvima).
Količina fakturisane otpadne vode koja se prečišćava, a koja je prihvaćena crpljenjem septičkih jama - fizička lica	m ³	p50p	Količina komunalne otpadne vode koja se prečišćava, a koja je prihvaćena crpljenjem septičkih jama - fakturisana fizičkim licima (domaćinstvima).

(domaćinstva)			
Količina fakturisane otpadne vode koja se prečišćava, a koja je prihvaćena putem javnog kanalizacionog sistema - pravna lica	m ³	p19p	Količina komunalne otpadne vode koja se prečišćava, a koja je prihvaćena putem javne kanalizacione mreže, fakturisana pravnim licima.
Količina fakturisane otpadne vode koja se prečišćava, a koja je prihvaćena crpljenjem septičkih jama - pravna lica	m ³	p51p	Količina komunalne otpadne vode koja se prečišćava, a koja je prihvaćena crpljenjem septičkih jama - fakturisana pravnim licima.
Ukupna količina fakturisane otpadne vode koja se prečišćava, a koja je prihvaćena putem javnog kanalizacionog sistema	m ³	p20p	Ukupna količina fakturisane komunalne otpadne vode koja se prečišćava, a koja se prihvata putem javne kanalizacione mreže (fizička lica - domaćinstva) i pravna lica.
Broj izdatih računa	Br.	p04z	Ukupan broj računa izdatih korisnicima za uslugu vodosnabdijevanja i upravljanja komunalnim otpadnim vodama ne uključujući račune izdate za uslugu crpljenja komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama.
FAKTURISANJE I NAPLATA (EUR)			
Fakturisano fizičkim licima za vodu iz javnog vodovodnog sistema (domaćinstvima) - fiksno	Eur	p65v	Iznos fiksног dijela fakturisan fizičkim licima (domaćinstvima) za uslugu vodosnabdijevanja, za vodu isporučenu javnim vodovodnim sistemom.
Fakturisano fizičkim licima za vodu iz javnog vodovodnog sistema (domaćinstvima) - varijabilno	Eur	p66v	Iznos varijabilnog dijela fakturisan fizičkim licima (domaćinstvima) za uslugu vodosnabdijevanja, za vodu isporučenu javnim vodovodnim sistemom.
Fakturisano fizičkim licima - voda koja je isporučena cistijernama	Eur	P103v	Iznos fakturisan fizičkim licima (domaćinstvima) za vodu koja je isporučena cistijernama.
Ukupno fakturisano za vodu iz javnog vodovodnog sistema - fizička lica (domaćinstva)	Eur	p67v	Ukupno fakturisano fizičkim licima (domaćinstvima) za uslugu vodosnabdijevanja (fiksni i varijabilni dio), za vodu isporučenu javnim vodovodnim sistemom.
Fakturisano pravnim licima za vodu iz javnog vodovodnog sistema - fiksno	Eur	p68v	Iznos fiksног dijela fakturisan pravnim licima za uslugu vodosnabdijevanja, za vodu isporučenu javnim vodovodnim sistemom.
Fakturisano pravnim licima za vodu iz javnog vodovodnog sistema - varijabilno	Eur	p69v	Iznos varijabilnog dijela fakturisan pravnim licima za uslugu vodosnabdijevanja, za vodu isporučenu javnim vodovodnim sistemom.
Fakturisano pravnim licima - voda koja je isporučena putem cistijerni	Eur	p104v	Iznos fakturisan pravnim licima za vodu koja je isporučena cistijernama.
Ukupno fakturisano za vodu iz javnog vodovodnog sistema - pravna lica	Eur	p70v	Ukupno fakturisano pravnim licima za uslugu vodosnabdijevanja (fiksni i varijabilni dio), za vodu isporučenu javnim vodovodnim sistemom.
Ukupno fakturisano za vodu iz javnog vodovodnog sistema - fizička lica (domaćinstva) i pravna lica	Eur	p71v	Ukupno fakturisano (fizička lica - domaćinstvima i pravna lica) za uslugu vodosnabdijevanja (fiksni i varijabilni dio), za vodu isporučenu javnim vodovodnim sistemom.
Fakturisano za prihvatanje i odvođenje otpadnih voda putem javnog kanalizacionog sistema - fizička lica (domaćinstva)	Eur	p39k	Iznos fakturisan fizičkim licima (domaćinstvima) za uslugu prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda javnim kanalizacionim sistemom.
Fakturisano za prihvatanje i odvođenje otpadnih voda putem crpljenja septičkih jama - fizička lica (domaćinstva)	Eur	p34k	Iznos fakturisan fizičkim licima (domaćinstvima) za uslugu prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda crpljenjem septičkih jama.
Fakturisano za prihvatanje i odvođenje otpadnih voda putem javnog kanalizacionog sistema - pravna lica	Eur	p40k	Iznos fakturisan pravnim licima za uslugu prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda javnim kanalizacionim sistemom.
Fakturisano za prihvatanje i odvođenje otpadnih voda crpljenjem septičkih jama - pravna lica	Eur	P37k	Iznos fakturisan pravnim licima za uslugu prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda crpljenjem septičkih jama.
Ukupno fakturisano za prihvatanje i odvođenje otpadnih voda putem javnog kanalizacionog sistema	Eur	p41k	Ukupno fakturisano (fizička lica - domaćinstvima i pravna lica) za uslugu prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda javnim kanalizacionim sistemom.
Fakturisano za prečišćavanje za otpadnu vodu koja je	Eur	p21p	Fakturisani iznos fizičkim licima (domaćinstvima) za uslugu prečišćavanja komunalnih otpadnih

prihvaćena javnim kanalizacionim sistemom - fizička lica (domaćinstva)			voda, kod kojih se komunalna otpadna voda prihvata javnim kanalizacionim sistemom.
Fakturisano za prečišćavanje za otpadnu vodu koja je prihvaćena crpljenjem septičkih jama - fizička lica (domaćinstva)	Eur	p55p	Fakturisani iznos fizičkim licima (domaćinstvima) za uslugu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, koje su prihvaćene crpljenjem septičkih jama.
Fakturisano za prečišćavanje za otpadnu vodu koja je prihvaćena javnim kanalizacionim sistemom - pravna lica	Eur	p22p	Fakturisani iznos pravnim licima za uslugu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, koje su prihvaćene javnim kanalizacionim sistemom.
Fakturisano za prečišćavanje za otpadnu vodu koja je prihvaćena crpljenjem septičkih jama - pravna lica	Eur	p54p	Fakturisani iznos pravnim licima za uslugu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, koje su prihvaćene crpljenjem septičkih jama.
Ukupno fakturisano za prečišćavanje za otpadnu vodu koja je prihvaćena javnim kanalizacionim sistemom (fizička lica - domaćinstva i pravna lica)	Eur	p23p	Ukupno fakturisano (fizička lica - domaćinstvima i pravna lica) za uslugu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, koje su prihvaćene javnim kanalizacionim sistemom.
Fakturisano za druge djelatnosti - fizička lica (domaćinstva)	Eur	p24d	Fakturisani iznos fizičkim licima (domaćinstvima) za druge djelatnosti, odnosno neregulisane djelatnosti.
Fakturisano za druge djelatnosti - pravna lica	Eur	p25d	Fakturisani iznos pravnim licima za druge djelatnosti, odnosno neregulisane djelatnosti.
Ukupno fakturisano za druge djelatnosti (fizička lica - domaćinstva i pravna lica)	Eur	p26d	Ukupno fakturisano (fizička lica - domaćinstvima i pravna lica) za druge djelatnosti
Ukupno fakturisano za sve djelatnosti za fizička lica (domaćinstva)	Eur	p05u	Ukupno fakturisano fizičkim licima (domaćinstvima) za sve usluge.
Ukupno fakturisano za sve djelatnosti za pravna lica	Eur	p06u	Ukupno fakturisano pravnim licima za sve usluge.
Ukupno fakturisano za sve djelatnosti fizičkim licima (domaćinstvima) i pravnim licima	Eur	p07u	Ukupno fakturisano (fizičkim licima - domaćinstvima i pravnim licima) za sve usluge.
Ukupno naplaćeno za sve djelatnosti - fizička lica (domaćinstva)	Eur	p08u	Ukupno naplaćeno fizičkim licima (domaćinstvima) za sve usluge.
Ukupno naplaćeno za sve djelatnosti - pravna lica	Eur	p09u	Ukupno naplaćeno pravnim licima za sve usluge.
Ukupno naplaćeno za sve djelatnosti - (fizička lica - domaćinstva i pravna lica)	Eur	p10u	Ukupno naplaćeno (fizičkim licima - domaćinstvima i pravnim licima) za sve usluge.
FINANSIJSKI PODACI IZ BILANSA USPJEHA			
DIREKTNI PRIHODI I RASHODI			
VODOSNABDIJEVANJE			
Operativni prihodi od prodaje vode (fiksni dio) - fizička lica (domaćinstva)	Eur	p72v	Prihodi od fiksnog dijela cijene usluge vodosnabdijevanja za fizička lica (domaćinstva).
Operativni prihodi od prodaje vode (fiksni dio) - pravna lica	Eur	p73v	Prihodi od fiksnog dijela cijene usluge vodosnabdijevanja za pravna lica.
Operativni prihodi od prodaje vode (varijabilni dio) - fizička lica (domaćinstva)	Eur	p74v	Prihodi od varijabilnog dijela cijene usluge vodosnabdijevanja za fizička lica (domaćinstva).
Operativni prihodi od prodaje vode (varijabilni dio) - pravna lica	Eur	p75v	Prihodi od varijabilnog dijela cijene usluge vodosnabdijevanja za pravna lica.
Operativni prihodi od prodaje vode (fiksni i varijabilni dio)	Eur	p76v	Prihodi od fiksnog i varijabilnog dijela cijene usluge vodosnabdijevanja za sve kategorije korisnika (fizička lica - domaćinstva i pravna lica).
Ostali operativni prihodi - prihodi od naknade za priključke i druge usluge	Eur	p77v	Prihodi od pružanja drugih usluga vršioca - priključaka, prodaje vode putem cistijerni itd.
Prihodi od dotacija	Eur	p78v	Prihodi od jedinice lokalne samouprave ili drugih subjekata, koji se odnose na vodosnabdijevanje, a koji se koriste za pokrivanje operativnih troškova vršioca (bez troškova amortizacije). Npr.

			zarade zaposlenih, nabavka materijala itd.
Prihodi od subvencija i donacija	Eur	p79v	Prihodi od subvencija i donacija, koji se odnose na vodosnabdijevanje.
Finansijski prihodi	Eur	p80v	Prihodi po osnovu kamata i drugih finansijskih prihoda, koji se odnose na vodosnabdijevanje.
Ostali prihodi	Eur	p81v	Ostali prihodi koji nastaju u poslovanju, uključujući prihode od naplaćenih otpisanih potraživanja, koji se odnose na vodosnabdijevanje.
Ukupni prihodi	Eur	p82v	Ukupni prihodi koji se odnose na vodosnabdijevanje.
Troškovi nabavke vode od drugih vršilaca	Eur	p83v	Troškovi nabavke vode od drugog vršioca (lokальнog vodovoda i/ili regionalnog sistema vodosnabdijevanja).
Troškovi materijala - bez električne energije i goriva	Eur	p84v	Troškovi materijala koji ne uključuju troškove električne energije i goriva, koji se odnose na vodosnabdijevanje.
Troškovi električne energije	Eur	p85v	Troškovi električne energije koji se odnose na vodosnabdijevanje.
Troškovi goriva	Eur	p86v	Troškovi goriva koji se odnose na vodosnabdijevanje.
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	Eur	p87v	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi koji se odnose na vodosnabdijevanje.
Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, ugovorima o dopunskom radu i dr.	Eur	p88v	Troškovi angažovanja trećih lica koji se odnose na vodosnabdijevanje.
Ostali poslovni rashodi	Eur	p89v	Ostali poslovni rashodi (troškovi proizvodnih usluga i nematerijalni rashodi) bez troškova angažovanja trećih lica koji se odnose na vodosnabdijevanje.
Operativni rashodi bez amortizacije i rezervisanja	Eur	p90v	Operativni rashodi koji nastaju u pružanju usluge vodosnabdijevanja bez troškova amortizacije i troškova rezervisanja.
Troškovi amortizacije i rezervisanja	Eur	p91v	Troškovi amortizacije osnovnih sredstava i troškovi rezervisanja za vodosnabdijevanje.
Operativni rashodi uključujući amortizaciju i rezervisanja	Eur	p92v	Operativni rashodi koji nastaju u pružanju usluge vodosnabdijevanja uključujući troškove amortizacije i troškove rezervisanja.
Finansijski rashodi	Eur	p93v	Finansijski rashodi uključujući rashode kamata po finansijskim kreditima i drugi finansijski rashodi koji nastaju u pružanju usluge vodosnabdijevanja.
Ostali rashodi	Eur	p94v	Ostali rashodi uključujući rashode po osnovu direktnih otpisa potraživanja i drugi ostali rashodi koji nastaju u pružanju usluge vodosnabdijevanja.
Ukupni rashodi	Eur	p95v	Ukupni rashodi u pružanju usluge vodosnabdijevanja.
PRIHVATANJE I ODVOĐENJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA			
Operativni prihodi od prihvatanja i odvođenja otpadnih voda - fizička lica (domaćinstva)	Eur	p42k	Prihodi od pružanja usluge prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za fizička lica (domaćinstva).
Operativni prihodi od prihvatanja i odvođenja otpadnih voda - pravna lica	Eur	p43k	Prihodi od pružanja usluge prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za pravna lica.
Operativni prihodi od prihvatanja i odvođenja otpadnih voda	Eur	p44k	Prihodi od pružanja usluge prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda za sve kategorije korisnika (fizička lica - domaćinstva i pravna lica).
Ostali operativni prihodi - prihodi od naknade za priključke i druge usluge	Eur	p45k	Prihodi od pružanja drugih usluga vršioca - priključaka, crpljenje i odvođenje komunalnih otpadnih voda iz septičkih jama itd.
Prihodi od dotacija	Eur	p46k	Prihodi od jedinice lokalne samouprave ili drugih subjekata, koji se odnose na prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda, a koji se koriste za pokrivanje operativnih troškova vršioca (bez troškova amortizacije). Npr. <u>zarade zaposlenih, nabavka materijala itd.</u>
Prihodi od subvencija i donacija	Eur	p47k	Prihodi od subvencija i donacija, koji se odnose na prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda.

Finansijski prihodi	Eur	p48k	Prihodi po osnovu kamata i drugih finansijskih prihoda, koji se odnose na prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda.
Ostali prihodi	Eur	p49k	Ostali prihodi koji nastaju u poslovanju, uključujući prihode od naplaćenih otpisanih potraživanja, koji se odnose na prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda.
Ukupni prihodi	Eur	p50k	Ukupni prihodi koji se odnose na prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda.
Troškovi predaje otpadne vode na tretman drugom vršiocu	Eur	p51k	Troškovi koje vršilac plaća vršiocu koji upravlja postrojenjem za preradu komunalnih otpadnih voda.
Troškovi materijala bez električne energije i goriva	Eur	p52k	Troškovi materijala koji ne uključuju troškove električne energije i goriva, koji se odnose na prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda.
Troškovi električne energije	Eur	p53k	Troškovi električne energije koji se odnose na prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda.
Troskovi goriva	Eur	p54k	Troškovi goriva koji se odnose na prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda.
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	Eur	p55k	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi koji se odnose na prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda.
Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, ugovorima o dopunskom radu i dr.	Eur	p56k	Troškovi angažovanja trećih lica koji se odnose na prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda.
Ostali poslovni rashodi u vezi odvođenja otpadnih voda	Eur	p57k	Ostali poslovni rashodi (troškovi proizvodnih usluga i nematerijalni rashodi) bez troškova angažovanja trećih lica koji se odnose na prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda.
Operativni rashodi bez amortizacije i rezervisanja	Eur	p58k	Operativni rashodi koji nastaju u pružanju usluge prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda bez troškova amortizacije i troškova rezervisanja.
Troškovi amortizacije i rezervisanja	Eur	p59k	Troškovi amortizacije osnovnih sredstava i troškovi rezervisanja za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda.
Operativni rashodi uključujući amortizaciju i rezervisanja	Eur	p60k	Operativni rashodi koji nastaju u pružanju usluge prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda uključujući troškove amortizacije i troškove rezervisanja.
Finansijski rashodi	Eur	p61k	Finansijski rashodi uključujući rashode kamata po finansijskim kreditima i drugi finansijski rashodi koji nastaju u pružanju usluge prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda.
Ostali rashodi	Eur	p62k	Ostali rashodi uključujući rashode po osnovu direktnih otpisa potraživanja i drugih ostalih rashoda koji nastaju u pružanju usluge prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda.
Ukupni rashodi	Eur	p63k	Ukupni rashodi u pružanju usluge prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda.
PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA			
Operativni prihodi od prečišćavanja otpadnih voda - fizička lica (domaćinstava)	Eur	p24p	Prihodi od pružanja usluge prečišćavanja komunalnih otpadnih voda za fizička lica (domaćinstva).
Operativni prihodi od prečišćavanja otpadnih voda - pravna lica	Eur	p25p	Prihodi od pružanja usluge prečišćavanja komunalnih otpadnih voda za pravna lica.
Operativni prihodi od prečišćavanja otpadnih voda	Eur	p26p	Prihodi od pružanja usluge prečišćavanja komunalnih voda za sve kategorije korisnika (fizička lica - domaćinstva i pravna lica).
Ostali operativni prihodi	Eur	p27p	Prihodi od pružanja drugih usluga vršioca.
Prihodi od dotacija	Eur	p28p	Prihodi od jedinice lokalne samouprave ili drugih subjekata, koji se odnose na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda, a koji se koriste za pokrivanje operativnih troškova vršioca (bez troškova amortizacije). Npr. zarade zaposlenih, nabavka materijala itd.
Prihodi od subvencija i donacija	Eur	p29p	Prihodi od subvencija i donacija, koji se odnose na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Finansijski prihodi	Eur	p30p	Prihodi po osnovu kamata i drugih finansijskih prihoda, koji se odnose na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Ostali prihodi	Eur	p31p	Ostali prihodi uključujući prihode od naplaćenih otpisanih potraživanja, koji se odnose na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Ukupni prihodi	Eur	p32p	Ukupni prihodi koji se odnose na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Troškovi materijala - bez električne energije i goriva	Eur	p33p	Troškovi materijala koji ne uključuju troškove električne energije i goriva, koji se odnose na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Troškovi električne energije	Eur	p34p	Troškovi električne energije koji se odnose na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Troškovi goriva	Eur	p35p	Troškovi goriva koji se odnose na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	Eur	p36p	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi koji se odnose na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, ugovorima o dopunskom radu i dr.	Eur	p37p	Troškovi angažovanja trećih lica koji se odnose na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Ostali poslovni rashodi	Eur	p38p	Ostali poslovni rashodi (troškovi proizvodnih usluga i nematerijalni rashodi) bez troškova angažovanja trećih lica koji se odnose na prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Operativni rashodi bez amortizacije i rezervisanja	Eur	p39p	Operativni rashodi koji nastaju u pružanju usluge prečišćavanje komunalnih otpadnih voda bez troškova amortizacije i troškova rezervisanja.
Troškovi amortizacije i rezervisanja	Eur	p40p	Troškovi amortizacije osnovnih sredstava i troškovi rezervisanja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Operativni rashodi uključujući amortizaciju i rezervisanja	Eur	p41p	Operativni rashodi koji nastaju u pružanju usluge prečišćavanja komunalnih otpadnih voda uključujući troškove amortizacije i troškove rezervisanja.
Finansijski rashodi	Eur	p42p	Finansijski rashodi uključujući rashode kamata po finansijskim kreditima i drugi finansijski rashodi koji nastaju u pružanju usluge prečišćavanja komunalnih otpadnih voda.
Ostali rashodi	Eur	p43p	Ostali rashodi uključujući rashode po osnovu direktnih otpisa potraživanja i drugih ostalih rashoda koji nastaju u pružanju usluge prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Ukupni rashodi	Eur	p44p	Ukupni rashodi u pružanju usluge prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.
OSTALE USLUGE KOJE PRUŽA VRŠILAC - npr. upravljanje otpadom, prevoz putnika u gradskim i prigradskim naseljima itd.			
Operativni prihodi od ostalih usluga - fizička lica (domaćinstva)	Eur	p03d	Prihodi od pružanja ostalih usluga za fizička lica (domaćinstva).
Operativni prihodi od ostalih usluga - pravna lica	Eur	p04d	Prihodi od pružanja ostalih usluga za pravna lica.
Operativni prihodi od ostalih usluga	Eur	p05d	Prihodi od pružanja ostalih usluga za sve kategorije korisnika (fizička lica - domaćinstva i pravna lica).
Ostali operativni prihodi	Eur	p06d	Drugi operativni prihodi koji su vezani za ostale usluge.
Prihodi od dotacija	Eur	p07d	Prihodi od jedinice lokalne samouprave ili drugih subjekata, koji se odnose na ostale usluge, a koji se koriste za pokrivanje operativnih troškova vršioca (bez troškova amortizacije). Npr. zarade zaposlenih, nabavka materijala itd.
Prihodi od subvencija i donacija	Eur	p08d	Prihodi od subvencija i donacija, koji se odnose na ostale usluge.
Finansijski prihodi	Eur	p09d	Prihodi po osnovu kamata i drugih finansijskih prihoda, koji se odnose na ostale usluge.
Ostali prihodi	Eur	p10d	Ostali prihodi uključujući prihode od naplaćenih otpisanih potraživanja, koji se odnose na ostale usluge.
Ukupni prihodi	Eur	p11d	Ukupni prihodi koji se odnose na ostale usluge.
Troškovi materijala - bez električne energije i goriva	Eur	p12d	Troškovi materijala koji ne uključuju troškove električne energije i goriva, koji se odnose na ostale

			usluge.
Troškovi električne energije	Eur	p13d	Troškovi električne energije koji se odnose na ostale usluge.
Troškovi goriva	Eur	p14d	Troškovi goriva koji se odnose na ostale usluge.
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	Eur	p15d	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi koji se odnose na ostale usluge.
Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, ugovorima o dopunskom radu i dr. za ostale usluge	Eur	p16d	Troškovi angažovanja trećih lica koji se odnose na ostale usluge.
Ostali rashodi	Eur	p17d	Ostali poslovni rashodi (troškovi proizvodnih usluga i nematerijalni rashodi) bez troškova angažovanja trećih lica koji se odnose na ostale usluge.
Operativni rashodi, bez amortizacije i rezervisanja	Eur	p18d	Operativni rashodi koji nastaju u pružanju ostalih usluga bez troškova amortizacije i troškova rezervisanja.
Troškovi amortizacije i rezervisanja	Eur	p19d	Troškovi amortizacije osnovnih sredstava i troškovi rezervisanja koji se koriste za obavljanje ostalih usluga.
Ukupni operativni rashodi uključujući amortizaciju i rezervisanja	Eur	p20d	Operativni rashodi koji nastaju u pružanju ostalih usluga uključujući troškove amortizacije i troškove rezervisanja.
Finansijski rashodi	Eur	p21d	Finansijski rashodi uključujući rashode kamata po finansijskim kreditima i drugi finansijski rashodi koji nastaju u pružanju ostalih usluga.
Ostali rashodi	Eur	p22d	Ostali rashodi uključujući rashode po osnovu direktnih otpisa potraživanja i drugih ostalih rashoda koji nastaju u pružanju ostalih usluga.
Ukupni rashodi	Eur	p23d	Ukupni rashodi u pružanju ostalih usluga.
INDIREKTNI PRIHODI I RASHODI²			
Indirektni operativni prihodi - fizička lica (domaćinstva)	Eur	p05z	Indirektni prihodi od pružanja usluga za fizička lica (domaćinstva).
Indirektni operativni prihodi - pravna lica	Eur	p06z	Indirektni prihodi od pružanja usluga za pravna lica.
Ukupni indirektni prihodi	Eur	p07z	Indirektni prihodi od pružanja usluga za sve kategorije korisnika (fizička lica - domaćinstva i pravna lica).
Ostali operativni prihodi	Eur	p08z	Indirektni prihodi od pružanja drugih usluga vršioca.
Prihodi od dotacija	Eur	p09z	Indirektni prihodi od jedinice lokalne samouprave ili drugih subjekata, koji se koriste za pokrivanje operativnih troškova vršioca (bez troškova amortizacije). Npr. zarade zaposlenih, nabavka materijala itd.
Prihodi od subvencija i donacija	Eur	p10z	Indirektni prihodi od subvencija i donacija vršioca.
Finansijski prihodi	Eur	p11z	Indirektni prihodi po osnovu kamata i drugih finansijskih prihoda.
Ostali prihodi zajedničkih službi	Eur	p12z	Indirektni ostali prihodi uključujući prihode od naplaćenih otpisanih potraživanja.
Ukupni prihodi zajedničkih službi	Eur	p13z	Ukupni indirektni prihodi.
Troškovi materijala zajedničkih službi - bez električne energije i goriva	Eur	p14z	Indirektni troškovi materijala koji ne uključuju troškove električne energije i goriva, koji se odnose na zajedničke službe.
Troškovi električne energije zajedničkih službi	Eur	p15z	Indirektni troškovi električne energije koji se odnose na zajedničke službe.
Troškovi goriva zajedničkih službi	Eur	p16z	Indirektni troškovi goriva koji se odnose na zajedničke službe.

² Vršilac se opredjeljuje za ključeve za alokaciju svih kategorija prihoda i rashoda koji se ne mogu direktno utvrditi. Benčmarking (excel) model omogućava vršiocu da izvrši navedenu alokaciju. Ključevi za alokaciju su: ukupni operativni rashodi koji se mogu direktno odrediti, ukupni rashodi koji se mogu direktno utvrditi, operativni poslovni prihodi po pojedinim djelatnostima, fakturisane količine vode i otpadne vode i broj zaposlenih.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi zajedničkih službi	Eur	p17z	Indirektni troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi koji se odnose na zajedničke službe.
Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, ugovorima o dopunskom radu i dr. (zajedničkih službi)	Eur	p18z	Indirektni troškovi angažovanja trećih lica koji se odnose na zajedničke službe.
Ostali poslovni rashodi za zajedničke službe	Eur	p19z	Indirektni ostali poslovni rashodi (troškovi proizvodnih usluga i nematerijalni rashodi) bez troškova angažovanja trećih lica koji se odnose na zajedničke službe.
Operativni rashodi za zajedničke službe, bez amortizacije i rezervisanja	Eur	p20z	Indirektni operativni rashodi koji nastaju u pružanju zajedničkih usluga bez troškova amortizacije i troškova rezervisanja, koji se odnose na zajedničke službe.
Troškovi amortizacije rezervisanja zajedničkih službi	Eur	p21z	Indirektni troškovi amortizacije osnovnih sredstava i troškovi rezervisanja koji se odnose na zajedničke službe.
Operativni rashodi uključujući amortizaciju i rezervisanja zajedničkih službi	Eur	p22z	Indirektni operativni rashodi koji se odnose na zajedničke službe uključujući troškove amortizacije i troškove rezervisanja.
Finansijski rashodi zajedničkih službi	Eur	p23z	Indirektni finansijski rashodi uključujući rashode kamata po finansijskim kreditima i drugi finansijski rashodi koji se odnose na zajedničke službe.
Ostali rashodi zajedničkih službi	Eur	p24z	Indirektni ostali rashodi uključujući rashode po osnovu direktnih otpisa potraživanja i drugih ostalih rashoda koji se odnose na zajedničke službe.
Ukupni rashodi zajedničkih službi	Eur	p25z	Indirektni ukupni rashodi u pružanju zajedničkih usluga.
BILANS USPJEHA - UKUPNO			
Operativni prihodi ukupno - fizička lica (domaćinstva)	Eur	p11u	Ukupan operativni prihod vršioca od pružanja usluga fizičkim licima (domaćinstvima).
Operativni prihodi ukupno - pravna lica	Eur	p12u	Ukupni operativni prihod vršioca od pružanja usluga pravnim licima.
Ukupni operativni prihodi	Eur	p13u	Ukupni operativni prihod vršioca od pružanju usluga svim korisnicima (fizičkim licima - domaćinstvima i pravnim licima).
Ostali operativni prihodi	Eur	p14u	Ostali operativni prihod vršioca.
Prihodi od dotacija	Eur	p15u	Ukupni prihodi u novcu od jedinice lokalne samouprave ili drugih subjekata.
Prihodi od subvencija i donacija	Eur	p16u	Ukupni prihodi po osnovu donacija.
Finansijski prihodi	Eur	p17u	Ukupni prihodi po osnovu kamata i drugih finansijskih prihoda.
Ostali prihodi	Eur	p18u	Ukupni ostali prihodi uključujući prihode od naplaćenih otpisanih potraživanja.
Ukupni prihodi	Eur	p19u	Ukupni prihodi vršioca.
Troškovi nabavke vode od drugog vršioca ili regionalnog vodovoda, kao i troškovi predaje otpadne vode na tretman drugom vršiocu	Eur	p20u	Ukupni troškovi nabavke robe vršioca i troškovi prečišćavanja od strane drugog vršioca.
Troškovi materijala - bez električne energije i goriva	Eur	p21u	Ukupni troškovi materijala vršioca koji ne uključuju troškove električne energije i goriva.
Troškovi električne energije	Eur	p22u	Ukupni troškovi električne energije vršioca.
Troškovi goriva	Eur	p23u	Ukupni troškovi goriva vršioca koji se odnose na zajedničke službe.
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	Eur	p24u	Ukupni troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi vršioca.
Troškovi naknada po ugovoru o djelu, autorskim ugovorima, ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, ugovorima o dopunskom radu i dr.	Eur	p25u	Ukupni troškovi angažovanja trećih lica vršioca.
Ostali poslovni rashodi	Eur	p26u	Ukupni ostali poslovni rashodi vršioca (troškovi proizvodnih usluga i nematerijalni rashodi) bez troškova angažovanja trećih lica.

Operativni rashodi bez amortizacije i rezervisanja	Eur	p27u	Ukupni operativni rashodi vršioca koji nastaju u pružanju usluga vršioca bez troškova amortizacije i troškova rezervisanja.
Troškovi amortizacije i rezervisanja	Eur	p28u	Ukupni troškovi amortizacije osnovnih sredstava i troškovi rezervisanja vršioca koji se koriste za obavljanje svih usluga.
Operativni rashodi uključujući amortizaciju i rezervisanja	Eur	p29u	Ukupni operativni rashodi vršioca koji nastaju u pružanju usluga uključujući troškove amortizacije i troškove rezervisanja.
Finansijski rashodi	Eur	p30u	Ukupni finansijski rashodi vršioca uključujući rashode kamata po finansijskim kreditima i drugi finansijski rashodi koji nastaju u pružanju usluga.
Ostali rashodi	Eur	p31u	Ukupni ostali rashodi vršioca uključujući rashode po osnovu direktnih otpisa potraživanja i drugih ostalih rashoda koji nastaju u pružanju usluga.
Ukupni rashodi	Eur	p32u	Ukupni rashodi u pružanju usluga vršioca.
Neto rezultat prije oporezivanja	Eur	p33u	Neto rezultat je razlika između prihoda i rashoda vršioca u pružanju svih usluga.
FINANSIJSKI PODACI IZ BILANSA STANJA			
Iznos stalne imovine za vodosnabdijevanje	Eur	p96v	Iznos stalne imovine koja se koristi za pružanje usluge javnog vodosnabdijevanja.
Iznos stalne imovine za odvođenje otpadnih voda	Eur	p64k	Iznos stalne imovine koja se koristi za pružanje usluge prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda.
Iznos stalne imovine za tretman otpadnih voda	Eur	p45p	Iznos stalne imovine koja se koristi za pružanje usluge prečišćavanja komunalnih otpadnih voda.
Iznos osnovnih sredstava za druge djelatnosti	Eur	p24d	Iznos stalne imovine koja se koristi za pružanje drugih usluga korisnicima.
Iznos osnovnih sredstava za zajedničke poslove	Eur	p26z	Iznos stalne imovine koja se koristi za zajedničke poslove.
Ukupna vrijednost stalne imovine	Eur	p34u	Ukupni iznos stalne imovine vršioca.
Potraživanja - fizička lica (domaćinstva)	Eur	p27z	Potraživanja po osnovu prodaje od fizičkih lica (domaćinstava).
Potraživanja - pravna lica	Eur	p28z	Potraživanja po osnovu prodaje od pravnih lica.
Potraživanja - ukupno	Eur	p29z	Ukupni iznos potraživanja po osnovu prodaje od kupaca (korisnika).
Ukupna potraživanja od korisnika na kraju prethodnog perioda	Eur	p30z	Ukupni iznos potraživanja po osnovu prodaje od kupaca (korisnima) na kraju godine koja prethodi godini za koju se dostavljaju benčmarking podaci.
Obaveze za električnu energiju	Eur	p31z	Obaveze vršioca za električnu energiju.
Obaveze za zaposlene	Eur	p32z	Obaveze vršioca za zaposlene.
Obaveze prema dobavljačima	Eur	p33z	Obaveze vršioca prema dobavljačima.
Druge nepomenute obaveze	Eur	p34z	Obaveze koje nisu posebno iskazane kroz podatke p31z, p32z, p33z.
Dugoročni krediti	Eur	p35z	Obaveze vršioca po osnovu dugoročnih kredita.
Kratkoročni krediti	Eur	p36z	Obaveze vršioca po osnovu kratkoročnih kredita.
OSTALI FINANSIJSKI PODACI			
Iznos realizovanih novih investicija za vodosnabdijevanje	Eur	p97v	Iznos investicija koje su realizovane u tekućoj godini (mjesecu) za vodosnabdijevanje.
Iznos investicionog održavanje za vodosnabdijevanje	Eur	p98v	Iznos realizovanog investicionog održavanja u tekućoj godini (mjesecu) za vodosnabdijevanje.
Iznos realizovanih novih investicija za odvođenje otpadnih voda	Eur	p65k	Iznos investicija koje su realizovane u tekućoj godini (mjesecu) za odvođenje komunalnih otpadnih voda.
Iznos investicionog održavanja za odvođenje otpadnih voda	Eur	p66k	Iznos realizovanog investicionog održavanja u tekućoj godini (mjesecu) za odvođenje komunalnih otpadnih voda.
Iznos realizovanih novih investicija za prečišćavanje otpadnih voda	Eur	p46p	Iznos investicija koje su realizovane u tekućoj godini (mjesecu) za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.
Iznos investicionog održavanja za prečišćavanje otpadnih voda	Eur	p47p	Iznos realizovanog investicionog održavanja u tekućoj godini (mjesecu) za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Fiksni dio cijene za vodosnabdijevanje - fizička lica (domaćinstva)	Eur	p99v	Cijena usluge vodosnabdijevanja fizičkim licima (domaćinstvima) koja se odnosi na fiksni dio.
Varijabilni dio cijene za vodosnabdijevanje - fizička lica (domaćinstva)	Eur	p100v	Cijena usluge vodosnabdijevanja fizičkim licima (domaćinstvima) koja se odnosi na varijabilni dio.
Fiksni dio cijene za vodosnabdijevanje - pravna lica	Eur	p101v	Cijena usluge vodosnabdijevanja pravnim licima koja se odnosi na fiksni dio.
Varijabilni dio cijene za vodosnabdijevanje - pravna lica	Eur	p102v	Cijena usluge vodosnabdijevanja pravnim licima koja se odnosi na varijabilni dio.
Cijena za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda - fizička lica (domaćinstva)	Eur	p67k	Cijena usluge prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda fizičkim licima (domaćinstvima) koja se odnosi na varijabilni dio.
Cijena za prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda - pravna lica	Eur	p68k	Cijena usluge prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda pravnim licima koja se odnosi na varijabilni dio.
Cijena za prečišćavanje ³	Eur	p48p	Cijena usluge prečišćavanja koja se naplaćuje korisnicima.

Prilog 2

Tabela 1: Indikatori za uslugu javnog vodosnabdijevanja

JAVNO VODOSNABDIJEVANJE			
Šifra	Naziv	Jedinica	Formula
	Indikatori pokrivenosti uslugama		
Iv1	Stepen pokrivenosti stanovništva uslugom javnog vodosnabdijevanja	%	$100 * p01v / p01u$
Iv2	Stepen pokrivenosti stanovništva uslugom javnog vodosnabdijevanja i dostavljanjem vode putem cistijerni	%	$100 * (p01v+p02v) / p01u$
	Indikatori proizvodnje vode		
Iv3	Proizvodnja vode po korisniku mjesečno	$m^3/korisnik/mjesec$	$p24v / p55v / 12$
Iv4	Proizvodnja vode po priključku mjesečno	$m^3/priklučak/mjesec$	$p24v / p19v / 12$
	Indikatori potrošnje vode		
Iv5	Potrošnja vode po korisniku mjesečno	$m^3/korisnik/mjesec$	$p64v / p55v / 12$
Iv6	Potrošnja vode po stanovniku dnevno	l/stanovnik/dan	$1000 * p59v / p01v / 365$
Iv7	Potrošnja vode fizičkih lica (domaćinstava) mjesečno	$m^3/domaćinstvo/mjesec$	$p59v / p53v / 12$
Iv8	Potrošnja vode pravnih lica mjesečno	$m^3/pravno lice/mjesec$	$p63v / p54v / 12$
Iv9	Stepen potrošnje vode fizičkih lica (domaćinstava) u odnosu na ukupnu potrošnju	%	$100 * p59v / p64v$
Iv10	Stepen potrošnje vode pravnih lica u odnosu na ukupnu potrošnju	%	$100 * p63v / p64v$
	Indikatori tehničke efikasnosti sistema		
Iv11	Kontinuitet isporuke vode	%	$100 * (p39v-p40v) / p39v$
Iv12	Stepen mjerjenja potrošnje	%	$100 * (p56v+p60v) / p64v$
Iv13	Stepen neprihodovane vode	%	$100 * (p24v-p64v) / p24v$
Iv14	Neprihodovana voda po korisniku mjesečno	$m^3/korisnik/mjesec$	$(p24v-p64v) / p55v / 12$
Iv15	Neprihodovana voda po km mreže na dan	$m^3/km/dan$	$(p24v-p64v) / p13v / 365$

³ Ovaj podatak obezbjeđuju vršioci koji imaju posebnu cijenu za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda.

Iv16	Jedinična potrošnja el. energije po m ³ fakturisane vode	kWh/m ³	p42v / p64v
Iv17	Jedinična potrošnja električne energije po m ³ proizvedene vode	kWh/m ³	p42v / p24v
Iv18	Broj prijava na kvalitet usluge na 1000 korisnika	#/1000 korisnika	1000 * p43v / p55v
Iv19	Broj kvarova na 1000 korisnika	#/1000 korisnika	1000 * p35v / p55v
Iv20	Broj kvarova po km vodovodne mreže	#/km	p35v / p13v
Iv21	Prosječno trajanje rada na popravci kvarova	h/kvar	p38v / p35v
Iv22	Stepen novoizgrađene primarne i sekundarne mreže u odnosu na ukupnu vodovodnu mrežu	%	100 * p17v / (p13v-p10v-p17v)
Iv23	Stepen rekonstruisane primarne i sekundarne mreže u odnosu na ukupnu mrežu	%	100 * p18v / (p13v-p10v-p17v)
Iv24	Stepen poznavanja mreže	%	100 * p14v / p13v
Iv25	Stepen mjerjenja proizvedene vode	%	100 * p21v / (p21v+p22v)
Iv26	Stepen pokrivenosti korisnika posebnim mjernim uređajima	%	100 * p46v / p55v
Indikatori kvalitet vode			
Iv27	Stepen usaglašenosti kvaliteta vode sa posebnim propisima	%	100 * p27v / p26v
Iv28	Stepen usaglašenosti kvaliteta vode - mikrobiološke	%	100 * p29v / p28v
Iv29	Stepen usaglašenosti kvaliteta vode – fizičko-hemiske	%	100 * p31v / p30v
Iv30	Nivo izvršenih analiza u odnosi na propisani broj analiza u skladu sa zakonom	%	100 * p26v / p25v
Indikatori o zaposlenima			
Iv31	Broj zaposlenih na 1000 korisnika	#/1000 korisnika	1000 * p03v / p55v
Finansijski indikatori			
Iv32	Prihod od fiksног dijela u odnosu na operativni prihod	%	100 * (p72v+p73v) / p76v
Iv33	Prosječan prihod po prodatom m ³ vode	€/m ³	p76v / p64v
Iv34	Nivo dotacija u prihodima	%	100 * p78v / p82v
Iv35	Godišnji prosječan račun po korisniku	€/korisnik	p76v / p55v
Iv36	Godišnji prosječan račun za fizička lica (domaćinstva)	€/domaćinstvo	(p72v+p74v) / p53v
Iv37	Godišnji prosječan račun za pravna lica	€/pravno lice	(p73v+p75v) / p54v
Iv38	Procenat prihoda od vodosnabdijevanja u ukupnim operativnim prihodima	%	100 * p76v / (p76v+p44k+p26p)
Iv39	Operativni rashodi za vodosnabdijevanje po m ³ proizvedene vode	€/m ³	p90v / p24v
Iv40	Operativni rashodi po m ³ fakturisane vode	€/m ³	p90v / p64v
Iv41	Jedinični trošak električne energije po m ³ fakturisane vode	€/m ³	p85v / p64v
Iv42	Jedinični trošak radne snage po m ³ fakturisane vode	€/m ³	p87v / p64v
Iv43	Troškovi nabavke vode kao procenat operativnih troškova (uključujući amortizaciju)	%	100 * p83v / p92v
Iv44	Troškovi električne energije kao procenat operativnih troškova (uključujući amortizaciju)	%	100 * p85v / p92v
Iv45	Troškovi goriva kao procenat operativnih troškova (uključujući amortizaciju)	%	100 * p86v / p92v
Iv46	Troškovi materijala bez električne energije i goriva kao procenat operativnih troškova (uključujući amortizaciju)	%	100 * p84v / p92v
Iv47	Troškovi radne snage kao procenat operativnih troškova (uključujući amortizaciju)	%	100 * p87v / p92v
Iv48	Troškovi angažovanja trećih lica kao procenat operativnih troškova (uključujući amortizaciju)	%	100 * p88v / p92v
Iv49	Ostali poslovni troškovi kao procenat operativnih troškova	%	100 * p89v / p92v

	(uključujući amortizaciju)		
Iv50	Troškovi amortizacije kao procenat operativnih troškova (uključujući amortizaciju)	%	100 * p91v / p92v
Iv51	Pokrivenost operativnih troškova (bez amortizacije) operativnim prihodima	%	100 * (p76v+p77v) / p90v
Iv52	Pokrivenost operativnih troškova (sa amortizacijom) operativnim prihodima	%	100 * (p76v+p77v) / p92v
Iv53	Pokrivenost ukupnih troškova ukupnim prihodima	%	100 * p82v / p95v
Iv54	Bruto stalna imovina po stanovniku	€/stanovnik	p96v / p01v

Tabela 2: Indikatori za uslugu prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda

PRIHVATANJE I ODVOĐENJE OTPADNIH VODA			
Šifra	Naziv	Jedinica	Formula
	Indikatori pokrivenosti uslugama		
Ik01	Stepen pokrivenosti stanovništva uslugom prikupljanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda javnom kanalizacijom	%	100 * p01k / p01u
Ik02	Stepen pokrivenosti stanovništva uslugom prikupljanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda javnom kanalizacijom i crpljenjem septičkih jama	%	100 * (p01k+p02k) / p01u
	Indikatori tehničke efikasnosti sistema		
Ik03	Broj prijava na kvalitet usluge na 1000 korisnika	#/1000 korisnika	1000 * p27k / p30k
Ik04	Stepen čišćenja kanalizacione mreže	%	100 * p23k / p04k
Ik05	Stepen pregledane kanalizacione mreže	%	100 * p22k / p04k
Ik06	Stepen rehabilitovanih šahti	%	100 * p25k / p07k
Ik07	Stepen pregledanih šahti	%	100 * p24k / p07k
Ik08	Broj začepljena po km kanalizacione mreže	#/km	p18k / p04k
Ik09	Stepen poznavanja mreže	%	100 * p05k / p04k
Ik10	Stepen otpadne vode koja se predaje radi sekundarnog ili tercijarnog prečišćavanja	%	100 * p14k / p38k
Ik27	Jedinična potrošnja električne energije po m ³ otpadne vode	kWh/m ³	p26k / p38k
	Indikatori o zaposlenima		
Ik11	Broj zaposlenih na 1000 korisnika	#/1000 korisnika	1000 * p03k / p30k
	Finansijski indikatori		
Ik12	Prosječan prihod po m ³ otpadne vode	€/m ³	p44k / p38k
Ik13	Godišnji prosječan račun po korisniku	€/korisnik	p44k / p30k
Ik14	Godišnji prosječan račun za fizička lica (domaćinstva)	€/domaćinstvo	p42k / p28k
Ik15	Godišnji prosječan račun za pravna lica	€/pravno lice	p43k / p29k
Ik16	Procenat prihoda od prihvatanja otpadnih voda u ukupnim operativnim prihodima	%	100 * p44k / (p76v+p44k+p26p)
Ik17	Operativni troškovi po m ³ fakturisane otpadne vode	€/m ³	p58k / p38k
Ik18	Jedinični trošak električne energije po m ³ otpadnih voda	€/m ³	p53k / p38k
Ik19	Jedinični trošak radne snage za prihvatanje otpadnih voda	€/m ³	p55k / p38k
Ik20	Troškovi radne snage kao procenat operativnih troškova (uključujući amortizaciju)	%	100 * p55k / p60k
Ik21	Troškovi angažovanja trećih lica kao procenat operativnih troškova (uključujući amortizaciju)	%	100 * p56k / p60k
Ik22	Troškovi električne energije kao procenat operativnih troškova	%	100 * p53k / p60k

	(uključujući amortizaciju)		
Ik23	Troškovi goriva kao procenat operativnih troškova (uključujući amortizaciju)	%	100 * p54k / p60k
Ik24	Troškovi materijala bez električne energije i goriva kao procenat operativnih troškova (uključujući amortizaciju)	%	100 * p52k / p60k
Ik25	Troškovi amortizacije kao procenat operativnih troškova (uključujući amortizaciju)	%	100 * p59k / p60k
Ik26	Ostali poslovni troškovi kao procenat operativnih troškova (uključujući amortizaciju)	%	100 * p57k / p60k
Ik28	Pokrivenost operativnih troškova (bez amortizacije) operativnim prihodima	%	100 * (p44k+p45k) / p58k
Ik29	Pokrivenost operativnih troškova (sa amortizacijom) operativnim prihodima	%	100 * (p44k+p45k) / p60k
Ik30	Pokrivenost ukupnih troškova ukupnim prihodima	%	100 * p50k / p63k
Ik31	Bruto stalna imovina po stanovniku	€/stanovnik	p64k / p01k

Табела 3: Индикатори за услугу пречишћавања комуналних отпадних вода

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОТПАДНИХ ВОДА			
Šifra	Naziv	Jedinica	Formula
	Indikatori kvaliteta		
Ip01	Nivo izvršenih analiza u odnosi na propisani broj analiza u skladu sa zakonom	%	100 * p12p / p11p
Ip03	Stepen sekundarnog пречишћавања	%	100 * p09p / p06p
Ip04	Stepen tercijarnog пречишћавања	%	100 * p10p / p06p
Ip05	Stepen usaglašenost kvaliteta efluenta	%	100 * p13p / p12p
	Indikatori pokrivenosti uslugama		
Ip06	Stepen pokrivenosti stanovništva uslugom пречишћавања комуналних отпадних вода	%	100 * (p69k+p70k) / p01u
	Indikatori o zaposlenima		
Ip07	Broj zaposlenih po 10000 ES	#/10000 ES	10000 * p03p / p53p
	Indikatori tehničke efikasnosti sistema		
Ip08	Potrošnja električne energije по m ³ пречишћене отпадне воде	kWh/m ³	p14p / p20p
	Finansijski indikatori		
Ip09	Prosječan prihod по m ³ пречишћене отпадне воде	€/m ³	p26p / p20p
Ip10	Godišnji prosječan račun по кориснику	€/m ³	p26p / p17p
Ip11	Godišnji просјечан рачун за физичка лица (домаћинства)	€/домаћинство	p24p / p15p
Ip12	Godišnji просјечан рачун за правна лица	€/правно лице	p25p / p16p
Ip13	Procenat прихода од пречишћавања отпадних вода у укупним оперативним приходима	%	100 * p26p / (p76v+p44k+p26p)
Ip14	Operativni rashodi по m ³ fakturisane отпадне воде	€/m ³	p39p / p20p
Ip15	Jedinični трошак електричне energije по m ³ пречишћене отпадне воде	€/m ³	p34p / p20p
Ip16	Jedinični трошак радне снаге по m ³ пречишћене отпадне воде	€/m ³	p36p / p20p
Ip17	Tрошкови радне снаге као проценат оперативних трошкова (уклjučujući amortizaciju)	%	100 * p36p / p41p
Ip18	Tрошкови ангаžовања трећих лица као проценат оперативних трошкова (уклjučujući amortizaciju)	%	100 * p37p / p41p
Ip19	Tрошкови електричне енергије као проценат оперативних трошкова (уклjučujući amortizaciju)	%	100 * p34p / p41p
Ip20	Tрошкови горива као проценат оперативних трошкова (уклjučujući amortizaciju)	%	100 * p35p / p41p
Ip21	Tрошкови материјала без електричне енергије и горива као проценат оперативних трошкова	%	100 * p33p / p41p

	(uključujući amortizaciju)		
Ip22	Troškovi amortizacije kao procenat operativnih troškova (uključujući amortizaciju)	%	$100 * p40p / p41p$
Ip23	Ostali poslovni troškovi kao procenat operativnih troškova (uključujući amortizaciju)	%	$100 * p38p / p41p$
Ip24	Pokrivenost operativnih troškova (bez amortizacije) operativnim prihodima	%	$100 * (p26p+p27p) / p39p$
Ip25	Pokrivenost operativnih troškova (sa amortizacijom) operativnim prihodima	%	$100 * (p26p+p27p) / p41p$
Ip26	Pokrivenost ukupnih troškova ukupnim prihodima	%	$100 * p32p / p44p$
Ip27	Bruto stalna imovina po stanovniku	€/stanovnik	p45p / p69k

Tabela 4: Indikatori koji se odnose na sve usluge

UKUPNO			
Šifra	Naziv	Jedinica	Formula
Iu01	Broj prigovora na 1000 korisnika	#/1000 korisnika	$1000 * (p03z+p43v+p27k) / p55v$
Iu02	Broj zaposlenih za regulisane komunalne djelatnosti na 1000 korisnika (#/1000 korisnika)	#/1000 korisnika	$1000 * (p02u-p01d) / p55v$
Iu03	Stepen naplate - ukupno	%	$100 * p10u / p07u$
Iu04	Stepen naplate - fizička lica (domaćinstva)	%	$100 * p08u / p05u$
Iu05	Stepen naplate - pravna lica	%	$100 * p09u / p06u$
Iu06	Kumulativni stepen naplate	%	$100 * p10u / (p07u+p30z)$
Iu07	Koeficijent obrta potraživanja	-	$p13u / ((p29z+p30z)/2)$
Iu08	Period naplate	dani	$365/p13u/((p29z+p30z)/2)$
Iu09	Troškovi radne snage kao procenat operativnih troškova sa amortizacijom	%	$100 * p24u / p29u$
Iu10	Troškovi kupljene vode kao procenat operativnih troškova	%	$100 * p83v / p29u$
Iu11	Troškovi električne energije kao procenat operativnih troškova	%	$100 * p22u / p29u$
Iu12	Troškovi goriva kao procenat operativnih troškova	%	$100 * p23u / p29u$
Iu13	Troškovi materijala bez električne energije i goriva kao procenat operativnih troškova	%	$100 * p21u / p29u$
Iu14	Troškovi amortizacije kao procenat operativnih troškova sa amortizacijom	%	$100 * p28u / p29u$
Iu15	Ostali poslovni troškovi kao procenat operativnih troškova	%	$100 * p26u / p29u$
Iu16	Pokrivenost operativnih troškova (bez amortizacije) operativnim prihodima	%	$100 * (p13u+p14u) / p27u$
Iu17	Pokrivenost operativnih troškova (sa amortizacijom) operativnim prihodima	%	$100 * (p13u+p14u) / p29u$
Iu18	Pokrivenost ukupnih troškova prihodima	%	$100 * p19u / p32u$
Iu19	Udio zaposlenih na vodosnabdijevanju	%	$100 * p03v / p02u$
Iu20	Udio zaposlenih na odvođenju komunalnih otpadnih voda	%	$100 * p03k / p02u$
Iu21	Udio zaposlenih na prečišćavanju	%	$100 * p03p / p02u$
Iu22	Udio zaposlenih na zajedničkim poslovima	%	$100 * p01z / p02u$

Tabela 1: Težinski faktori i regulatorna skala indikatora za uslugu javnog vodosnabdijevanja

Ključni indikator	KLJUČNI INDIKATORI - Javno vodosnabdijevanje					
	Kontinuitet isporuke vode (%)	Stepen usaglašenosti kvaliteta vode sa posebnim propisima (%)	Stepen pokrivenosti stanovništva uslugom javnog vodosnabdijevanja (%)	Stepen neprihodovane vode (%)	Stepen pokrivenosti korisnika posebnim mjernim uređajima (%)	Broj kvarova po km vodovodne mreže (#/km)
Težinski faktor indeks vršioца	0,30	0,30	0	0,20	0,10	0,10
Težinski faktor lokalni indeks	0,25	0,25	0,20	0,10	0,10	0,10
Gornja reg. granica	100	100	100	20	100	2
Donja reg. granica	80	70	50	80	50	8

Tabela 2: Težinski faktori i regulatorna skala indikatora za uslugu prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda

KLJUČNI INDIKATORI - Prihvatanje i odvođenje komunalnih otpadnih voda				
Ključni indikator	Stepen pokrivenosti stanovništva uslugom prihvatanja i odvođenja komunalnih otpadnih voda javnom kanalizacijom	Stepen komunalne otpadne vode koja se predaje radi sekundarnog ili tercijarnog prečišćavanja	Stepen pregledane kanalizacione mreže	Broj začepljenja po km kanalizacione mreže
	(%)	(%)	(%)	(#/km)
Težinski faktor indeks vršioca	0	0	0,50	0,50
Težinski faktor lokalni indeks	0,30	0,30	0,20	0,20
Gornja reg. granica	80	100	30	5
Donja reg. granica	30	0	0	15

Tabela 3: Težinski faktori i regulatorna skala indikatora za uslugu prečišćavanja komunalnih otpadnih voda

KLJUČNI INDIKATORI - Prečišćavanje komunalnih otpadnih voda			
Ključni indikator	Stepen usaglašenost kvaliteta efluenta	Stepen sekundarnog prečišćavanja komunalne otpadne voda	Stepen pokrivenosti stanovništva uslugom prečišćavanja komunalnih otpadnih voda
	(%)	(%)	(%)
Težinski faktor indeks vršioca	1,00	0	0
Težinski faktor lokalni indeks	0,40	0,20	0,40
Gornja reg. granica	100	100	80
Donja reg. granica	70	0	0

Tabela 4: Težinski faktori i regulatorna skala indikatora koji se odnose na sve usluge

OSTALI KLJUČNI INDIKATORI				
Ključni indikator	Stepen naplate	Broj zaposlenih za regulisane komunalne djelatnosti na 1000 korisnika	Stepen pokrivenosti operativnih rashoda operativnim prihodima (bez amortizacije)	Broj prigovora na 1000 korisnika
	(%)	(#/1000 korisnika)	(%)	(#/1000 korisnika)
Težinski faktor indeks vršioca	0,25	0,25	0,25	0,25
Težinski faktor lokalni indeks	0,25	0,25	0,25	0,25
Gornja reg. granica	100	3	100	20
Donja reg. granica	50	10	50	120

Član 9

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 21/4434-4
Podgorica, 30. decembra 2021. godine

Predsjednik Odbora,
Branislav Prelević, s.r.